

~~K34~~
~~A127/ez~~Bonaka ditaola.1b

1, Mehuta ya dingaka ke tla e ngwala ka go latelana ga yôna le medirôya bôna. Ke t-a thôma ka bo-téhokgotéhokgwana ke dingaka fêla a di itii moloi, ba téhaba go rutla met e ya motho. Diéma téfôna ba di réma, ba re go bôna sekete ke sekete, repelang batrokeng ba tlaya b- le botéa bjalo & ba e ya ba hwetéa gore ke therefo.

2, Botéhokgotéhokgwane ba banna. Ke dingakanya, téso di sa tsé ego self, bjalo ba etira dingaka ka go téama bi fora batho. Ba bile ba leka le go nyaka & tia balci, bjalo ka gobane kooolo ya motho e e tlétrefo, o nyaka go kwa kudu yowe a mmolayago. Ge a na fo ya a mo laola a se ke a mmotéa moloi, ke moka a mo fa ditlhare velo ya gagwe a e we.

2, Ge a tlare motho ke ngaka o nyaka gore a mmoté moloi, ka noréô ga move a ngône a mo fa ditlhare. A be a mo lukifeté le ditlhare téa go molaya moloi & a tlilo mo lôya. Côna move molaolwa o tla thaba kuâu. Bjalo dingaka téa mohuta owe ke dingakana.

4, Bongaka bo a rutwa, bjalo bogologolo yo monyana o be a sa dumélwa go rutwa bongaka. Go mutiwa banna b- b- golo b we ba fetéego ba téhela popugu. Bawe ba tille ba ka swara bongaka, le gôna dingaka e be di sa tlala naga, motlhomong selete & a setee, o a hwetéa dingaka di re k-e.

5, Molemô Raganya, monna yowe batlwadi ba ga, ve e fu e ke e be dingaka, bjalo yo montwe wa bogolo, olo b- gabu e be e le ngaka le & le lein la gagwe le sa tsibje, fêl' tlhawenyana & ôna ya gore e kile a ba pôna jalo a hwa & rena n-wana ka naka lewe lein la gagwe le leba wago.

ser 851.

3 6, Hôya wa mohu wa tsena moyeng wa Molemô. Monna yowe Molemô e be e le motsumi, bjalo mowe b- tsumago gôna gobe gona le sethekwanwa sa maraga, ke ore feretse, bjalo e le mabitleng a Mametfa. E be ba sa rate go spêla bahu, ba fo ya ga fate maraga a we ke moka ha fakela bahu ka bor-geng bjalo ba se bitea ka gore ke sethekwanwa sa ga Mametfa.

7, Gôna mowe e be gôna le diphôfôlô tse dintfi. Boñego batho ba sa robale, balala ba fela borôkô ka bakes la ditau dilala di lla boñego kamoka, di bile di fata magola, di ba fatela mowe ba robatfego. Ba sa kgomele, molô o lala o tuka boñego kamoka.

8, Ka morwana bja asa, ba téwa ba ya go troma, ba bolaya diphôfôlô, bjalo ba khutsa ka fave ga setlhare. Monna yowe Molemô le batsuri ba bangwe, ke mo a ba kwaña kn dikgôsi ba kgorela. Bawe ba goba ba sa kgomele, ba tloga ba dula go wa bôna morithi wa go ulama ba re re tla bôna gore ba tlareng. Gôna mowe borokong bjowe, Molemô a lora a na le monna wa gabô wa kgale, monna yowe a mmotša gore ke nna makgolo wa gago kamoka ba ga Raganya ke ditlogolwana tsaka. Bjalo ke tlide mo, ka go go kwêla botlhoko, kabaka la gore le lala le tawenya ke dibata.

9, Gare dibata ke badimo, felo mowe ba epetse batho gôna, bjalo ba br laela, ba re e ke be le re bega dili tsewe je tletse, n tshona. Ge le tla hwêta borôkô lehono, o re, go trosa, o èpe gôna mowe tlhogo ya gago e seametfego gôna, o tla hwêta mudu, mudu ove o o rive. Ke moka o o rwale, o ye naô mošašeint, o fitlhô o tseye mar-pô a diphôfôlô tsewe le di bolailego. O a kgobakanye ke moka o a tshube, o fakela mudu o sive natso.

10, Ge o dirile ka mokgwa o we, ke mo a go lukile le tla rôbala borôkô le ka se ke le di kwa di sa tlilo go dire mokgwa ola, di hifago di o dire. Bjalo motlhau le boyo go tlilo go troma, le re go bolaya phôfôlô ya seie le e sege mowe Sethekwanen, le se ke la tsena ka gare ga sethekwa le tseye madi le mala a

5

e we, kemoka le dibee ka nga ya botlhabatšatši lere, rena a re bone selo, ke sóna sewe re sebónago sewe.

11 Marapó a phóófóóló e we, ke moka le fitlhe lebee mowe madi le mokgopa la go beya góna. Le seke la pjatla marapó a we, a o wa bóna badimu batlatla ba pjatla ka noši. O seke wa lebala lenna nka go lebala. Monna ka mabakanyana a we, a re, ke lorile thóró bjalo ereng ke diré ka mokgwa a we thóró yaka e moutšitšego ka óna.

12 Monna a dira ka mokgwa ola bjalo a ba a ūpa mudu ola a goba a o seametše. A fo dira félá ka marapó a diphóófóóló, bošego bjowe tša seke tšaatla, erile matlagosa tša fitlha, tša dira ka mokgwa owe tša goba di dira ka óna. Bjalo batsumi bare go yéna, o nyakilo dira, félá go dira góna o dirile ka gobane a tšaetša ka metlha. O ūetšitše mo gongwé.

13 Monna are le a kwala, ke ūile mudi owe ba gore ke 6 épé, matlhogong ga tlhóógó yaka. Tóró eile ke épé mudu ke tshubé naš bjalo ge ke tsoga ke tloga ka lebala. Keile ka lebadíša ke bawe ka gore ge ke tsoga ka hwetšana ele gore ba rešiile bjalo ge ke tsoča bjale ka se sa gopola.

14 Monna a gopola mowe a goba a robetše, ke moka a nyakišiša le batsumi ba gabó, ka gobane manaka ga gona motho yo a rego o wa go teeba. A owa ba ile ba gošona, a thóma go ūpa. A ya a fitlha a o tshubella mola a go tshubella marapó. Bošego bjowe ba róbala borókó go fitlhela boesa gosa kwale selo.

15 Bošego bjowe tóró ela ya boyá go monna yare lehóno o dirile mowe ka go go laéla. Byalo o ntéhe melóra o é nayó gae, o fitlhé o e bee kantlé ga maforo. Ke lethabong diphóófóóló di a hwa, ditau kamoka a disa tswenya bateumi. Motlhang ba tloga ba fitlha gae, monna a thóma gotia ke letswaló, bjalo ge a gopola a hwetšana gore o ūile melóra ela bjalo a seke a kgona gogoma kabaka la bogole.

7

Môya wa mohu wa mo ôtêla, wa re go yêna, o diretéen, ge o saka wa tsea melôra ela. Monna a bolêla bakeng sa go lèbala, bjalo môya wa mohu wa re go yêna, sepela a ngaka o kôdêlê gore a go nweše pelo ya legodi, ke tla go botša ditaba o ka seke wa dilebala.

16, Ke moswana ke moka o tsoga a bolêla tôrô ya gagwe, a bamotlhôkômela. Papagwe o be a sétée a hwile. Monna bjalo ka ge e sale yo monyana le yêna a seke a ela taba ewe tlhôkê. Ka tusatéi le lengwe, ngwana wa gagwe a thôma go babja, bjalo tôrô ya fitlha ya mmotsâ motlhare, a ya a épa motlhare, a tla a alafa ngwana ka ôna, ke moka ngwana a fôla.

8

17, Bolwetéi bja ngwana e be e le bolwetéi bja makgoma, monna a napa a tseba motlhare gore motlhare o, ke wa makgoma, a thôma o alafa bana ba fôla, bjalo a ba a laola. Ba thôma go makala gore monna e haba o rutile kae, ke mang, a thôma go laudiá ka mokwa owe a hwet anego bolaudi ka ôna. Molemo e be e se u e be ngaka, e kabe a thaelet e tôrô e ya gore a e e mofe pelo ya legodi. Bjalo monna a re go tseba ma  a ditaola a napa a dira gore ke yêna ngaka. A tlog la matlhats  a we badimo ba goba ba tla mofa, a thôma go tona, ge motho a hwile a fêla a bolêla gore ke nna sonyola balala.

18, Ge motho a ile go yêna go laola, o kw  a  p la kop l  e, pele ga gore a laole motho, a re wa tsha wa l ya. O dira modir  o we wa go laola e le gore e  u a gafelw  ke mola  wa môya wa badimo. O lebet e o hwet a e ka lesedi lewe o le hwet a ka botlhale. Ka baka la go nyat a dingaka a bile a bolêla gore yêna ke sonyola balala.

19, Ga a ka a ba le moloi, le ge motho a ile a fiwa bongaka ke badimo, ba gab  a nape a e tum sa, le g na o swanet e go ya ga dingaka, t o napa ci tl t a bongaka bja gagwe. Ke mowe a tlago hwet a le mela  le boetschwar  bja bongaka, bjalo a seke a dira bjalo a hwet a gore yêna o lukile.

9

20, Leina le la gagwe la Sonyolabalala, le ile la bit'a batho ba ba ntši, gore ba tle ba bône ngaka e we Sonyolabalala. Bjalo ka tsatši le lengwé motho yo mongwe wa ga Sekgobela a lôya motho yo mongwé. Bjalo ba bo mohu ba senya mohu wa bôna, mosadi yo we wa moloi a swara ke letswa bjalo a hwa. Be ga Sekgobela ba ye go Sonyolabalala gore motho wa rena o hwile bjalo ka go rialo mowe re re o ka re ndifa.

21, Sonyolabalala a thôma kôsa ya gagwe ya ka metlha, a re wa tâha o wa lôya. A ntšha ditaole tâa gagwe ke moka a di tshela. A re nna waka motho a a tloge, nna Sonyolablala. Mamondi a re, ge o ka ntidiša, nna ke ne le kgomo, ke tla go fa, yôna. Monna a re go lukile ke tla fitlha ka mowe gageno boéego, môla batho ka moka ba robet  , ke tle ke dirf modirô waka ke gome ke tlog   boéego mo ba sa mpône.

10

22, Bôna bjalo ka ga ngaka ba tseba gore e a tla, ba seke ba rôbala ka pela go fitlh  la ngaka e fitlha. Ba mo supa lebitla la mohu, monna a ya a le swarella ka diatla tâa gagwe. A dira ka mokgwa o we y  na mong a tsebago ke moka a tloga, a seke a la  lana le bôna.

23, Monna o ile ge a re o tse na gae, ke moka tâa monyaoga dinyao diboko t  a motantane. A thôma go swara ke madi, o kilore ke dinyane, ka noswana a tsoga a mo kat  la fase. A thôma go t  wa madi ka ganong le ka fase. Ae mang yowe a tlago mokitim  la, ga gona ka gobane y  na ke Sonyolabala le y  na a dikw  . Mosadi Mosadi wa gagw   a thôma go t  ama a laola monna wa gagwe.

24, Ditaola tâa bol  la gore yowe ga llelwe, o e polaile ka nosi, ka baka la gore ke a kgôna. Ke bol  la ke rialo w  na mosadi, monna wa gago o ile a tloga bo  ego a ya motseng wa ba bina-noko. Mosadi a dum  la, a re go mosadi, ba bina-noko bawe ba ile ba fitlha motseng wa gagwe ba tlilo lsola motho wa bôna.

ser 851.

11

25, Motho yowe ba goba ba-molaola, o be a sa phele, o be a hwile, a bile a leka lebitleng, bjalo motho yowe a hwa ka lehu la gagwe o hwile ka baka la boloi bja ga-we, bjalo ba gabô mohu ba bôna motho wa bôna a hwile ba sinya lebitla le gagwe. Ga gona setlhare se nka go fang, monna wa gago o bolaille ke Matlhale.

26, Mosadi, tsebô e bôna ya gore monna wa gago o ile a ya bjalo o gakantsha fêla ke go ngaka e sa more ditlhare. Pelo ya seke ya mmeya, a gopola gore ngaka e gana le ditlhare. A se saya le ka gae, ka baka la gore motho ge a etâwa ngakeng, ba bôna ka gotswa a rwela ditlhare.

12

27, A ya a tsena ga Magomane a fitlha a ditshêla ditsola tsa ga we, Magomane a mmotsa bjalo ka ngaka elya ya mathômô, a re, nka seke ka gofa selô. O theeletse mosadi ge o ka fiwa setlhare ea go tlhabêla bolwetâise ke moka le wâna ge monna wa gago ge a e hwa le wâna o mosala nthagô. Ke gofa fêla segokgo, empa a se ea go dira selô e noba fêla gore ge motho a e tâwa ngakeng ba bôna ka bôna.

28, Mosadi a futlha ditsobe tsa gagwe, a kwa. A tsea segokgo, e rile mo a re o wa tloga, ngaka ya re, go mosadi, ge o fitlha gae, o tla gofa setlhare se sengwe o tla re go wâna o mo tlhabêle, bjalo o seke wa dumêla. O mo apele se ke go filego. O mmotsa o seke wa mo utêla, gore wâna o be o dirang ka kôle lehôno o nyaka gore di fete lenna. Ae moka o tla kwa monna a homola.

29, Ge mosadi a fitlha ke moka monna a galeffia mosadi wa gagwe a re, botala bjolo o be o ile kae? Mosadi a re, e be ke ile go thama ke go laola, bjalo monna a re go mosadi, latlha silô tsewe tsa gagwe ga ke dinyake. Monna a dira go mosadi wa gagwe taba e we ka pefelô e kgolo, mosadi a di latlha, bjalo a re, go mosadi, tsa setlhare sela o ntlobêle, mosadi a gana ka mokgwa o la ngaka e ilego ya mmotsa ka ôna, monna a homola.

30, Monna a lala a bina selala-seeme, le bofego bjo bo latelago. E rile ge boesa, mogwera-mogolo a kgaola tlhôkwa,

TM/

13

a kgomela bôrôko bja mafelliô. Ke yôna bongakô bja botshôkgo-tshukgwane. Monna mola a kwê taôlô ya tôrô le go nyaka dikeletso go dingaka e be e tlîba ngaka ya makgonthe, ka gobane o filwê ke ke badimo, bjalo a seke a bega badimo bjalo le bôna ba mo huralla.

31, Monna o be sepela a rarakantso marapô a diphôôfôlô le manakana a dipudi molaleng, a rwele mongatse wa mokgopa wa tshwene. Dillô tâewe ke tshupô ya gore monna yo mongwê le yo mongwê goba re kare mang le mang a mmône gore ke ngaka. Bjalo motho wa mohuta o we, mang le mang o wa mo tseba, motho yo mongwê wa o kwa a butsîsa yo mongwê, o fo nyaka go tseba fêla gore ke ngaka ya makgonthe. Ka matlhô ôna o mmôna gore ke ngaka.

32, Motho ge ele ngaka ga a e tumísi, wa bôna ke batno, wa fêla o bolêla gore a se cingaka, nna ke nna nna, aowa, o filwê, ge motho a phela lefaseng a phela ka mmatlâ a gagwe. Ke gore, bodimo ba salé naé, ge ba ka re ba mmitsâ, ba fo mmitsâ a tlogêla ditlhare tâa gagwe. Motho o kwe ka batho gore ge a bôna motho yo, ke ngaka, wêna ge o sa motsebe o ka seke wa mo tseba.

14

Monna yo mongwê wa ga Matlhakwana, monna yo o ile a kwa motho yo mongwe a re motho ge a swere ke letâwa, nna ke fo motlhabele ka seke ka dira ke selô. Monna yowe wa ga Matlhakwana a thôma go butsîsa gore, ka mokgwa mang? Monna a re go yêna, nna ke na le lešaka la dikgomo ka mokgwa owe. Le wêna ge o rata nka go ruta.

33, Monna a re go yêna lenna ke be ke rata gore o ka nthute, bjalo a ke tsebe gore o ka ntifa bo kae. Monna yowe wa ngaka ya matswa a re, wa tseba gore ge motho a rutwa bongaka ke kgomo, bjalo yola a re kgomo a ke nayô. A re go yêna, a ke bolele gôna bjalo, gapê motho o alafa pele ke moka kgomo ya mothômô o tlhilo fa nna, ka moragô ke ya gao. Monna a kwâna go rutwa bongaka.

15

34, A re go morutiwa t̄ea lerolenyana kele, fēla lōna ke la mo o hwet̄a gore ba motre ga sona yowe a nago let̄hidi ya let̄wa, le go o ka hwet̄a le ge a le ôna, bo o fē yôna. Ka gobane o wa tsoba gore ga sona motho yote a ka tlhabéflago motho wa let̄wa, yéna, o mo tlhabéle ka noši. Monna a theflet̄a, a re go monna wa ngaka bjalo mokô mo tlhabéla laka seke al boy a gaka? Monna a re wa kwala le ka boy a, bjalo ntheélét̄e ke sa go bot̄a. A o mo tlhabéle ka seatla sa nago, o nyak'la katse, ke moka wa e swara, wa tlhabéla motho ka dinala t̄a yo, ke moka wa koma wa sitlhéla setlhare ka lerofa la yôna, ge o fidit̄e wa e leset̄e la tswara yôna ke moka ya hwa.

35, Monna a kwa gore ke nnete bjalo, a re mphe, a mo fa. A thôma go sepela a boléla gore, motho yo a llago a tle go nna. A fēla kgôrô ya ga Sekgôbêla ke baloi, monna wa motre a kaka Mathet̄e, a swara ke let̄wa, bjalo morwa wa gagwe, a re, ke ile ka kwa monna wa ga Matlhakwana a re yéna ke gomang ka nna ba wa ba llago. Papa we a re, o ke o kitimé ngwana'ka o mpitset̄a monna yôwe.

16

36, Morwa wa mokgalabjé yowe a kitima a ya go monna wa ga Matlhakwana, bjalo a boléla naš, monna a dumela, a napa a tloga le yéna, a ya a fitlha a hwet̄a gore ke nnete, mokgalabjé le mo swere. A re go bôna, kaba lena le nkatese, moo ba dumela, ke moka a re, e swareng le e tlise, ba e swara.

37, Monna a tsena le molwet̄i ka ngwakong, a fitlha a tlhabéla molwet̄i ke lenala la nkatese, a goma e mo sitlhéla ka lerofa la yôna. A e leset̄e ya t̄awa ya téhaba, bjalo mokgalabjé wa ga Sekgôbêla a tia kgomo a e fa Matlhakwana. Matlhakwana a bôna kgômo e le botse bjalo a seke a nyaka go e fa Mokunyulla.

38, O dira ka mokewa owa ele gore monna e fu a ke a mosupa nnete ya mokunyulla. Monna a no kwa ka ditsebe gore monna o téo gaba kgômo ga Sekgôbêla, a lebella fēla ge a tlilo mo fa kgomo, bjalo monna a seke a ifa kgomo e we. Monna a ka a moréra kgomo

o ile a nomola, a re yo monyana a ke a e ba yo mogolo go mong wa gagwe.

17 39, Monna a ka a dira ke selô kgomo ela ya moana. Selementégo go góra se mosela nkgópô. Matlhakwana a dira mosadi yo mongwé wa ga Naganya ka mokgwa ola a go dira monna wa ga Sekobéla. Mowe monna a ka a gapa selô, o ila a gapa tshéléte fêla. A téa tshéléte a ísa kowa ga monna yâla, bjalo monna a re aowa, go lukile sepela o e sumise, nna ke nyaka kgomo fêla, ya bothafana bja gogo. Monna a goma nayô.

40, Monna a seke a gopola gore monna o réma seéma. E ka be a gopole go botse a téé kgomo ela a yé a fê mokuryundi. A seke a dira bjalo. Moloi a a latlhe modirô wa gagwe. Matheté Sékgobéla a lôya monna wa ga Forou ba re ke Mokopu. Ke motlogolo wa ga Sékgobéla, wa kgôrô ya ga Jakéte. O molôya a tseba ga botse gore ona le sephêmô.

6 41, Jakéte ka téatéi le lengwe, a gatlhana le monna yowé wa masela-motsé, bjalo e be ele pele ga lehu la Mokopu, a thôma go boléla mabapi le botlhale bja motho, a re, motho ga a tlhalefe letéatéi ka le tee. Bjalo Sékgobéla a re, o ra go reng ga o rialo. A re ke ile ka fora ke monna yo mongwé wa ga Matlhakwana, mabapi le go kunyulla motho, ka tshépiéanô.

18

42, Monna ke tshépiéanô naé gabotse, ka mmotsá gore, taba e we ke lehumô, dikgomo téé o di bôna, o ke téa modirô o we. Ka ge e be ke kwana naé, ka mmotséa gore te yéna a rata modirô o we, a ka ntîha kgomo ke morute. Ke sa bolele ka kgomo ya maatla à gagwe. Ke boléla ka maatla a kgoo ya maatla a ditlhare téaka.

43, Mokgalabjé yowé wa ga Sékgobéla a beya taba o we ka mahubeng a gagwe. Monna yowé wa masela-motsé ke Mophala-borwa-a Malatéi. Ka moragô ga ngwaga ke moka Mokopu a loiwa a hwa

Ga a ka Babja, o ile a tlhabéga go etá lehono, ka mosvana a tsoé a hwile.

44, Jakete Sekébélá a ya a mo rwala ka selei, a fitlha a mmeya motseené wa gagwe, ke moka a bjela-bjela. E be e sale gosasa, banna ba šala ba duleté setoto. O ile go třama a kwella lehu la motlogolo wa gagwe.

19 45, Mokopu e be ele monna wa motsumi a dutší le kgaitšedi ya Matheté e se mosadi wa gagwe, a filo mošegšla. Ditaola tša bolšla gore monna o hweté diphöföld. O re o ja a nkóna, ke monna wa mmmina-noko, ore a thuti go téwara phaga o téwére pedi ditlhagala. Monna yówe o kile a swariwa ke letéwa, bjalo monna wa tlou a fitlha a mo tlhabéla ka sebata sa mabala e ke ke nkwe empa a se nkwe.

46, Le lehono o ka kitima le banna le tla moswara empa monna yowe wa mmmina tlou o tla ya a mo lokolla, motho šo, o mmitsá le yéna wa mmóna o a dumela. Bjalo monna yo wa mmínna tlou, a se ngaka ke lethosana, bjalo o re a le lethosana a a kwane le moruti wa gagwe. Ka téatéi le nq monna yowe o bile a répa monna yówe wa mmmina tlou o le nac.

20 47, Ke moka ngaka ya re a re di olle, ré laoléle monna yowe re bône ge nke a ka seke a tanya, monna yóla wa mmmina tlou. A téamago a reolla difu téa batho. Ba laoléla monna ditaola téa duméla, félá monna wa mmmina tlou o tla fítia ke tsela yé go boéla gae. Sefu se tla tanga bat o ba babedi, Maphetola le kaitšedi ya gagwe Matheté, mosadi o tla hwa, Matheté o tla tsoga, bakeng sa gagwe, go tla hwa mmmina tlou.

48, Kowa gae, banna ba šala ba du a, ba re go bôna letéatéi le sokologa, ke gore ka merithi, ba re, to fula ka diat a ga go botse, bjalo re swaneté goba re ſpálebitla. Ba babngwé ba re le a kwala bjalo ge leka aga motse o we la dikéla a sesú boyá letla dira Bjang bakeng sa motse o we. Ka gobane o agile gore o róbale o le nosí, mona wa óna a se óna ka gare.

Bala ba re, ga gona tana, dipolai ditla leta motse, ba dumelana ba thoma go éla lebitla.

49, Ba ba ba fetéa lebitla, ba dula fave, ga gona ntéaka e e ka agago lebitla ka ditlhare, bjalo lebitla le letiwa ka mmele, ba dula ka mowe lebitleng, ba bangwé ba yo duella setoto. Go litiwa ga lebitla ba tshaba gore ba tloga, motho yowe a loilego motho yowe a ka ntéha mobu ■ mohubedu.

21

50, Mobu o mohubedu, ke mobu wa mong fave, bjalo ke mowe mohu a yogo rôbala gôna. Bjalo ge a ka ntéha ôna kemoka o ba etile pele, o se phôrôla ka ôna, bjalo ngaka le ge e ka fitlha ya senya ke moka a ba ■ mo dira selô. Ae lebaka lewe ba letago lebitla ge mong wa lôna a sefu a tsena.

51, Jakete a tloga a ya a fitlha ga Mophalaborwa, a boléla naé, mosinyi wa letéwa a duméla, a re, fêla o tsebe ke go nyaka këomo ge modirô wa ka o ile wa préthê a. Mamondi a duméla, bjalo a tsêna ka ntawakong a laoléla ditlhare téa gagwe, diteola téa duméla, a laole le mamondi, o laola a le tse. Ka moragô a téa ditlhare a difa mamondi.

22

52, Diteô a re, o a kwa, o thefletéé ga botse, a yé o dirék ka mokewa o ke go botéago ôna. O swanetéé gore o re go fitlha o tlotéé mohu ka sôna, o boléla gore ge nké o bolaile ke motho a go laté e, bjalo a tsêé molalatshika o fotlé, o mo khuparisé ke lerumô la gagwe la go tlhacana ka lôna e be ôna le moiéa lebitleng. O seke wa sia setlhare o se feletéé kamoka, na gobane, ge o ka se éia a saloka, motse wa tato o ka swa. Ae manô a ntéaka o bôna gore ge a ka se sia a ka ya a dira yo mongwé ke moka a hwetéa këomo.

53, Monna yowe a loilego motho yowe ge o fitlhá, o tla kwa a go boledisá ka go ômama, a re o be o sale kae kgale le, o seke wa mo fetola. Dipolai téewe di bolelwago go leta lebitla, go boléla ka diépa ka téôna, ba di bitsá gore ke dipolai. Letéatéíleya madikélo, a boleetéá a mmotéá a re le ge o ka sepela wa kwa motho a go ubela o seke wa mo fetola, o no mo tlhogéla a le bjalo

wa mmolabidiá ke noka o mo alafile le ge o ka kwa ba re mokete
wa békja o seke wa ya go mmóna.

23

54, Aé moka monna a thôma a a gae, erile ge letsofi le thôma go tseatsea a fitlha. Go tseatsea ke gore go swara ga letsofi. Ka mnête monna yola a thôma go ômanya monna yôla a re: "Molato ke eng o e ya wa dula?" Monna a se ke a mo fetola, a ba a no swaba.

55, A bitáa bo morwa-rragô mohu ba tséna ka n̄wakong, ga mmôgô le yéna Mathetéé, ba tséna. A dira mothogolo wa gagwe ba mo lebelatéé, ka gobane ge a ke tséna ka ngwakong a le nosí a ya a modira ba sa mmône, ba ka tloga ba re o mo éenné. Ba rwala mohu ba mo iša ga gabô, ba goma ba boyo ba dula kôrông.

56, Banna ge ba felegeditéé mohu, b rôbala kgôrông, ka moswana le góna ka moragô ga maégo a mararo gob a mane, ke moka ba bitáa ngaka ya go alafa legu ya tla ya alafa. Banna bawo b̄ go ya ba swaréé mohu, ba ôretéé diatla téa bôna ka pitéaneng ya dihetla. Bjalo ge go fedile yo mongwé le yo mongwé a ka sepônéla, ba palakanaga ba ya metseng ya bôna.

24

57, Ka moragô ga beke ya bobedi, sefu sa tanya lepala la tshaadi, ba kitiméla ga monna yola wa mmîna tlou, bjalo b̄ hwetéa a sa etile, ba re o boyo tseatéi l̄ ore. Aa lôna letéatéi lewe a boyo go ka lôna, mosadi a hwa. Ba bolok̄ mosadi, bjalo tseatéi le batho ba palakanago ka lôna, sefu sa tanya lepala la pholo. Ba româ motho a ya a bitáa monna wa mmîna tlou.

58, Morumiwa a ya a mo hwetéa a boyo nae, monna a fitlha a re: "Ke tlhwa ke rialo, ke rialo." A téé dithébêle tfa gagwe a wéla tsela, monna o ile ge a re o tsela noka ya Mounkwana, tfa mo naméla, monna a re leoto tseleng leoto lefokéng. A hwetéana ke monna wa ga Saai, ke moka a kitima a ya a bega ba ga Matlhakwana gore motho wa lena o paletéwé.

59, Ba kitima ba ya ba hwetéana monna, a éita le go sepela. Ba mo rwala ba ya ba fitlha nae, gae. Monna a thôma go tswa madi ka dinkôna le ka ganong bjalo ka ge e ke ke kgomo e

tlhabilwe. Mafel'6 a hwa ge letáatfi le mdikélo. Monna ga a llelwe, o dirile ka kgóle, a tsáma a reolla difutéa batho. O be a tlhabilwe ka lerumó le la la go fa mohu ge a e ya ga gabó. Ke lóna lewe la go tlhaba monna yowe wa ga Matlhakwana.

25

60, Téewe di ngwadilwe go ka mo matlakaleng a ka godimo, ke tfóna botshogotshwane. Ba tsáma ba re mponeng, kganthe ge ngaka e ka mo leka ga a na poéla-moragó. Ke moka le lehu la ga we. Mong ngaka-ngaka, ge motho a ka mo leka o na l mahuló o boéla mahulóng.

Bjalo ka monna yo Mphoko Matibidi, o kile a ya a téhaba pudi ya sedimu yéna mong a ile ba e tlhabo, bjalo ba e tlhaba. Erile ge ba bega gore pudi e fadile go tsuwa, ge a fitlha a re ba tswuié pudi a hwetsána gore pudi ta ena tsá ka teng. Monna a téwa ka sa mafuri a téhaba. O be a sa rutiwa bongaka bjalo yéna ge ana le lesedinyana a hwetsána e ke eke yéna ngaka.

61. Bongaka ke seló se segolo, a se nyaka lo swariwa ke bana, se nyaka motho yo a godileng, aowa, yowé ke ngaka. Motlhankana a ka se ke a ba ngaka le ka motiha o le tee. Monna wa ngaka ke yo mogolo, ka gobane le melaó ya bjóna e a iméla.

26

Bongaka bia Lekgowa Maému.

62, Lekgowa Maému, mphathó wa gagwe ke Ledikwa, papagwe e be e le Ntisi, mmagwe Ngwarokwane. Ngwarokwane ke ngwana-Moeng, bjalo ba ga Moeng makgolo wa bóna Moeng, e be e le ngaka e kgolo. Motlogolo wa bóna Lekgowa a rutiwa bongaka ke ba ga makolo wa gagwe. Monna yowé thuto ya bongaka ya mo tsena ga botse, a thóma go laola go fitiéa morutisi, batho ba kitiméla ga gagwe.

63, Monna a téwa a ya go sába, bjalo pele ga gore a téwe, Malome wa gagwe a mmotsá gore: "Wa kwa, dingaka ga di ratane, ge o etswa mo, o hwetsána dingaka téé dinwe. Di tla go leka ka mekgwa e mentéi, ka go rialo mowe, o tlhókómélo, fela be ka se ke ba go tira seló, ba tlhaba ntsha matlhó ba go lebella."

27

64, "O sale ngwana, molaô ke o, o se ke wa ba e lekgeswa, ke taba e kgolo ya mathômô e we ke go botšago yôna. Wa ya wa ba le matlhô a matelele, r- tla tla re jo rwala o hwile. Taba ya bobedi kôsí ga se selô, selô ke ngaka, ke mowe o kwago ba re, ngaka ke kgôsí. Ka gobane ge o ile wa fitlha seleteng, dilô kamoka di tla go wêna, o ja nama, a o ſebe ka morôgô, mabjalwa ke mabjalwa, ga gona taba a o tlhoke seiô. Batho ga bana taba, dingaka tâe dingwê di lebelatse wêna, le go nyaka ditrela tâa gore ba go bolaô."

65, "O se ke wa nwa bjålwa kudu, o fo nwa bja go lekanéla gore o tlhalefô, o dirê modiro wa gago. O se ke wa ba le le-hufa, ge ngaka engwê e ka fitlha wa bôna batho ba kitimêla tâ gagwe, wêna rwala dithêbôlê tâa gago o fetele pele. Go tlogana ge yêna mong a go thôma, mowe o swanet'ê go lwa naô, o tla mo kata ka gobane o go thômîle pele."

28

66, "Kgwêdi ge e ile tshufing, o se ke wa likeá wa laola, le ge motho a ka tla a ena le tâhalêtê e ntáhi, o gane. O e lese e balame, bjalo mowe ditshawêne kamoka di o bone, o di tlhatswê, o kgône o laola. O seke wa tâea leware wa tlhabêla motho, ba fe ditlhare bôna beng ba tlhabêlana ka nôna k' nosí. Go senya matéwa, o se ke wa ya mowe motseng wa bo manmondi, wêna o ba fe ditlhare ba yo dira ka nosí. Le ye motho a swere ke letéwa, o se ke wa mo tlhabêla, bôna ge ba nyaka setlhare ba fe, ba yoba ba tlhabêlana ka nosí. Kudu o swanet'ê go gane ka gobane motho yowe ke moloi, o bolêlê gore a ke di tsebe, ka ro rialo mowe o tla ratana le batho ba nega e we."

67, Moruti a tâwela pele le go bolêla le motlogolo wa gagwe a re; " ke epha sebaka sa go go botša mabothatha a bongaka. Ge o ka sepela ka teela e ke go botšago, bongaka bja gago ho tla go lokêla. Taba ya go tanyolla difu tâa batho bawe ba swerego ke letéwa le ka motlha o le tee o se ke wa likiá. Wa dira taba e we, o nape o tâhabê mowe nageng e we ka gobane wêna a o moalafi, o mmolai ka gobane o êma le baloi."

29

68, "Ke bolet e lant ula gore a ka fo mo fa ditlhare b na beng ba yoba ba tlhab lane. Ke le bolet e f la ka baka la gore lena bana le nyaka kudu ditsheka t a batho. Ka nnete o seke wa dumelana le t ba ya mohuta o we."

69, "Taba e bapi wa ka engw . Go be gona le monna wa ga Raganya, monna yowe leina la gagw  ke Mateu. Monna y e be e le monna y mogolo, ele mont  ngaka. Lesaka la dikgomo t a bongaka e be le fo tlala, a tla a bolaya ke sel  se renyana. Molato ele go t ema a reolla melabo ya batho. Bajalo ba moleka ka mekuny  ya b na, e sa mo diri sel  e thala bjoeng."

70, "Banna ba dula fase ba molog la maan , ba dira bjalwa, ke moka ba roma mosadi wa motse gore a rwale pit a, ya bjalwa a yo fa ngaka ka ngwakong o we a dulago go  na. Ae gobane ngaka a e nw  le batho ka kgakala, e nw la ka ngwakong. Mosadi a rwala pit a a e i sa ka ngwakong wa ngaka, a fitlha a e beya a mol t ha monna a dum la. Mosadi a dula na , a nwa bjalwa le mosadi."

30

71, "Mosadi a tloge a nwa le monna y la wa ngaka nt alwa, monna a fo b na gore ke la mosetla-moladi, a th ma go bol la le mosadi bjalo ka ge mosadi a rumilw , a no th ma a dira go gana-gana, mafelli  a dum la. Ngaka ya beya mosadi ka leka, mofadi a lom ga monna ke moka modiro wa f la."

72, "Y ba mosadi o phumut e dit hila t a gagw  le monna ka lelapi a di swara. A dula le monna y la wa ngaka, ka morap  ga lebaka, ke moka mosadi a la la monna wa nt aka a mo tlog la. A ya a fitlha a ba fa, bjalo ba re o kgonne, mosadi ba naca ba dira ka mok wa o we ba ts ebago, ba rak la mosadi di ta, n ka t a mmele wa gagw ."

73, "Ba th ma go dira ka mok wa o we b na bent  ba ts ebago. Ka moswana monna yo mongwe wa b na ba diri ba taba e we, a tsog la go nga a go laola. O be a e ya go b na monna gore o bjang, a hwet ana monna a le noimeng b jo bogolo kudu. A lwala

ser o51.

motho yowe a goba a dule lapeng la ga, wé, a mo laudiéseté gore aowa, motho wa batho le borôkô ga a bo bôna, a re tsebe gore molato ke eng."

31

74, "Motshéko ga a e téhekole, ditaola tsa gagwe le dithébelé a hwétsana e le manaba a gagwe. Monna a goma a ya a ba botfa gore sefu se tantéé, ke hwétsana mogwéra-mogolo a tlhaaka."

75, "Monna o ile a fo ya, e le gore o ile a feta kgoróng ya ga Mohlabe a hwétsana ba téhetéé ditaola. A fitlha a dumédiéana nabé, ke moka ba mmega ditaola. Ba di ólla ba ditshéla e be ba laola tsa mesó, bjalo ditaola tsa mo abéla, tsa mmotsá ge lestó la gagwe le sa loka, a yo gobala, e seng go gobala mowé tlhógo e tla tsogago. Ba mmotsá gore a gome, a seke a ba a duméla le yéna ka nosí o be a di bôna, monna a laéla a feta."

76, "Mokgalabjé yo Magotha Mohlabe a re go monna: "Ge o ka boy a gabotse, ke tla ke go fa kgomo." Monna a re: "Tau e ja motlholla." Ka moratô ga go tlhabéga ga monna e rile ge letéaté le eya madikélo ke moka monna a na síya. Ba ile ba rwala e le setoto, bjalo wa bôna ngwana yowe a sa kwégo o wétsé moloreng wa mohwéle, lehono e kabe a kwé, bjalo ke eng tsóna tsé."

32

77, "Batho ba we a goba a eya goba tanyolla e be ba thóka kgomo, bjalo ba mo fa mosetsana, gore o tlé tse a yéna goba mosadi wa gagwe. Ga baka ba sala ba tlhamoga mora wa gagwe Makwéne o ile a sala a téuya mosadi".

78, "O kwile gabotse motlogolo, lekgewa le bongaka a di somelane. Ke moka ke go butsítéé bjalo o k' tswa wa tswama o sába." Monna a hunéla a téwa a sepela, a fitlha a bo hwétsana a ya nabé. A hwétsana dikgomo le dipokolo ga mmôgô le dipudi. Monna go bônagala gore o be a sa ya go sába, o ile a hwétsana motlhologadi yo mongwé a dutsi naé, ngwaga wa fêla a sa ile.

79, Papa'gwe a sala a e hwa, bjalo ba romp motho gore a yo téama a mo nyakela, aowa, a ya a ya a mohwetsána, a mmotséa lehu la papa'gwe. A boy a naé, ke moka a fitlha a lla lehu la papa'gwe, ka moragó ga selló monna a gopola go boéla nthago. Malome wa gagwe a re: "Ngwana, a wa kwa ka mokgwa ola ka go boléla? Moáabi ga a róbale wa róbala ba téuya le tágogo, o tla boy a le nku e tswiilwe."

33

80, Monna a se ke a kwa, ke lehu le thibile ditsébe. A goma a mmotsá a re: "Wa bóna mosadi yow o dutfigo naé, motlheng a go melelaqo mosela ke lehu la gago. O tlaba a nyaka go téuya lefa la gao." Monna a loka a sepela. Kewédi ga yaka ya fela, ba fo o kwa batlhabelwa mokgoái, wa gore monna wa gotéwa ka mowe boróka wa ga Maśumú ga a sa phela. Ba phara dithaba ba ya ba boloka motho yow wa bóna ka dithabeng.

81, Ka nnete motlhankana a ka se ke a ba ngaka. Ke mowe ba kiale e be ba e dumele gore motlhankana e be ngaka. E kaba ngaka ka moragó ga lehu la papa'gwe, mowe góna a kaba ngaka, ka gobane bongaka bjowé botáwa tswalang. Go ena le bongaka bja go rutiwa, bjowé bo nyaka monna wa go tia. Seló ge se sa go lebana, motho o hwétsána a kganya, bjalo bongaka bja tswalang, ngwana le ge a saléyo monyana gaqo belaitfe o tla sóma ka mokgwa o we' papa'gwe a mo laetsego ka óna, wa bóna a dira modiró wa go seloke, le papa'gwe o be a le bjalo.

34

82, Ngaka ge a sena ditaola a ba e bitái gore ke ngaka, ba re ke motsibi. Ke gore o tseba bolwetsí bja gore. Bjalo ka motho yo a ka go tsebago ditlhare, motlhomong a ditseba ka ditöró, a lóra töró e mmotséa gore sepela o épe setlhare sa gore, ke moka a ya a épe, a se sumísa ka mokgwa o we töró ya gagwe e mmotsítfego ka óna. "e moka molwetsí a fóle ke motlhare.

83, Bjalo ka mokgalabjé yo Thate Tselane, e be e le monna wa go tseba ditlhare. O ile a ditseba ka baka la

ditôrô, a alafa bolwêtsí, bjalo ka gobane o be a sene ditaola, dirola o be a sa dibône. O be a treeba go alafa bolwêtsí bja teng e kgwêbedu, le bolwêtsí bja tlhôgo le ge motho a ile a khutla ke basadi.

35

84, Teng e kgwêbedu. Mosadi wa ga Mathaba ba re ke Manku, o ile a swara ke teng e kgwêbedu, bjalo monna wa gagwe Malebogo a kitima le dingaka tâa ditaola. Dingaka tâa leka go alafa bolwêtsí empa tâa pallwa. Monna a tlhakana tlhôgo a se sa tseba gore setlhare se se ka alafago molwêtsí e kaba sa mohuta mang. Ka baka la gore dingaka kamoka o enotsítée.

85, "a tâatsí le lengwé, gwabs le bjålwa motsent wa ga Tsälane, bjalo monna a ya go kgôpela bjålwa. Ge a fitlhile a hwetsâna mokgalabjé yowe a dutéi kgorong a fitlha a dumediá. Ke moragô ga moc ba dumediâna, ka moka ba tsoséâna, Tsälane a re:Aowa rena re tsogile, re ka kwa lena Mathaba?" Mathaba a re: Aowa rena a re tsoge, ke fôkôlla ke moapei, o bolaya ke teng e kgwebédu." Tsälane a re:Tse di tswényago ke tsewe."

86, Thete a napa a bitâa mokgonyana a tsena naë ka dinkgóng tâa bjålwa. Ke mokgonyana ka baka la gore moratho wa Mathaba o tâfre mosadi ka lapeng la ga Tsälane. A mofa ngalwa a nwa, ba goma ba tâwa ba dula kgorong. Ka moragô ga mogang a we ba go ba ba gâfre, Thete a re go Mathaba:"Ke a kwa ge o re mosadi wa gago o bolaya ke teng e kgwêbedu."

36.

87, Monna wa ga Mathaba a re:"Go bjalo, teng e kgwêbedu a se bolwêtsí bjo bo tswényego le swarella motho wa batho bwe. Mathaba a theefletâa di polslô tâa mokgalabjé, empa a seke a re ke selô". A tlhwa a kgôpela bjålwa la dikêla a boêla gae ga gagwe.

88, Ka mosvana a re go tsoga a gopola mokgalabjé rola. A fitlha a dumediâna naë bjalo Mathaba a re:"Ke tlilo kgôpela setlhare sa teng e kgwêbedu, mosadi wa ka a bolaya ke teng e

kgwēbedu." Tselane a re go yēna: "Ga ke ngaka." Monna a re: "Ke ra gore motlhomong.e kabe le tseba ditlhare tše mohuta o we." There a re: "Fela ka tla leka, bo thono sita bjalo kage bo sitile dingaka."

89, Mokgalabjē yowe wa ga Tselane a tše ke-i ya gagwe a tsena sethekgweng, a fitlha a épa mehantane ya gagwe. A ,oma a tla a e fa monna wa ga Mathaba a re: "Bepela o yé o mo apeéle, a nwé ka moswanyana le ka mabanyana". Setlhare ga ba leboge, monna a tloga a ya a dira ka mokgwa o we ngaka e boletfego ka óna.

90, O ile a mo laéla gore ka moragó ga motsatši a mabodi wa bóna a se kaone, a gome a boé. Bolwétsí bo tswenya go téwa go tsena ga bo téwenye, aowa, a thôma go rôbala borôkô ka letéatsí la bobedi.

37

91, "Ka letéatsí la boraro monna a goma a boéla go motsibi wa bolwétsí, a re go yēna: "Mosadi o kaononyana." Ae moka a tše tshidi a mofa a mo laéla gore, a fagéle ka buuwá bja kgothi ya lehó, a félè a ija setlhare ka bjóna. A ya a dira bjalo, ka moswana mosadi a seke a ya kantle. Le téatsí la dikéla ba ba rôbala.

92, Taba e we e ile ya kweéa monna botlhoko, a tsoga ae sale gosara a boéla ga motsibi, a fitlha a boléla taba ye. Tselane a re go yēna: "Bjalo go lukile, molwétsí o fodile, ke gore go seyé kantlé, kateng ga molwétsí go kamile, ka go ria o mowe go tiile, ka moragó o tla óna a sethôma wéna o se le wa félè pelo sepelea o dule."

93, Mosadi a tlhwa a borwetséwe, bjalo ge letéatsí le ya madi éló, ke moka mosadi sethôma. Aewa ke moka monna wa ga Tselane o alafile, ke moka mosadi a napa a félè. Monna a goma a boéla ga Tselane, a mmotša gore molwétsí yóla wa gago o fodile. Tselane a re: "Ke té dibotse, félè nna a se nna ngaka, ka gobane a kena ditaola." Monna wa ga Matha a re: "Ke wéna nga." A ntésha pudi té pedi a mofa ke moka gwa félè.

TM/

38

Go khutliwa ke basadi. Monna wa ga Mohlabe o be a sa bolele mabapi le gore mokgalabjé a mo alafe, aowa o be a boléla le mokgalabjé yowé f'la, ka go mo tlhaloſetša bolwétsí bja gagwe. Ke lebaka la mo go nwéwa mokgape, bjalo monna yowé a gore tseleng kabaka la go tlhabiwa ke madi bjalo a gatlhana le Tselane.

95, Mokgalabjé yowé wa ga Tselane a re go yéna: "Boléla théréfc' mesepele ya gago. Masogana le banna ba hwa kabaka la go uta nnete ya bôna." Monna a leka go utaméla mokgalabjé, bjalo mokgalabjé a re: "Ge nke o ile wa sepela ka phósó lehono o uta phósó ya gago o tla di kwa o le nofi." Monna a theſletša polélo ya mokgalabjé, ya mo tsena ditsebeng.

39

96, A thôma go dula fase, a re: "Ke a kwa mo o bolélagó bjalo ke a boifa, ka gobane a se selé saka." Tselane a re: "Wa kwala ngwana'ka, a ba boléle ka leina, o fo tlhalosá gore ke ile ka sepela ka mokgwa wa gore ke moka ba tla kgôr' go go fa ditlhare tše di lebanego."

97, Monna yowé a re: "Leka nthuáa papa, ke tshaba ka gore dingaka di ya téa re, boléla mosadi yowé a go dirilego reye téa madi a gagwé re kgône re go alafa." A re go yéna: "O wa kwala, go bjalo, bjalo taba ya mohuta o we ga se taba." Tselane a re: "Wa bôna ngwana'ka, ke bolotše le papa'go, ke kwana naé, ke mokgwa o we ke go kwélago botlhoko. Thakgoga re ye gae."

98, Ke moka a thakgoga a sepela le mokgala-bjé, ba fitlha ka gae. Bjalo mokgalabje a re: "E no boléla mokgwa wa moeadi fêla, o seke wa boléla leina la gagwe." A re: "Aowa, motho yowé ke mogšra waka, bjalo ke ile ka mmitsá a tla mowe ka go gatlhana naé, bjalo ka re go mosadi ke go tlhologetše." Mosadi aare: Go lukile o wa mpôna."

99, Ka mmotsá gore a ka mo tlhologetše ka matlhô, ke go tlhologetše ka mokgwa o mongwé. Mosadi a re go nna, go ka se ke gwakgônéga, ka ba ka la gore ke bône kgwédi, bjalo nna ka mmutsá gore o e bone go thôma neng, a mpotsá gore beke ela

40

ya go feta." "Bjalo a o e fu wa ye nokeng?" A re: "Ke ile." "Ka re: "Bjalo lehono o nyaka go nkōna ka maanō."

100, Mosadi a re: "Ga ke go kōne ka mmanō, ke gore molaō waka, madi a re go fēla, ka fetsā beke ya bobedi, monna a sa spatamele." Nna ka seke ka kwa mowe mosadi a go bolalato, bjalo ka kateletēa mosadi, bjalo mosadi a re gonna: "O dira ka k ang." Ka seke ka mo fetola. A re: " O tla di kwa o le nōsi motsefa wa matshidi."

101, Ya ba a ke ne lebaka le polēlō ya mosadi, nna ke holofetēe sewe ke se nyakago, bjalo kaba ka se hwētēa. Ka moragō ga modirō o we, mosadi a re gonna: "O seke wa bola nna ka gobane ke go butfítēe, wena wa gana, lege o ka mpola nna ke tlilo gana." Ke mokgwa o we ke sa tatego go bola bjalo lehono ke kwile ge le tlhaba nyépō ela ya go tlhaba ke mosadi ye gore, o tl di kwa ole nōsi.

41

102, Tselane a re: "Batho ba ba ntéi ba hwa ka óna mokgwa o we, wa go se kwé, wa kwa motho a re a ka loka motlogéle, matsatái a fele go tlhaba o tla no tsoga o gatlhana nae. A o ke o e kwa seéma se ba rego pôpôtela e e sa kwégo e wetée moloreng wa mohwilere, ke óna mollō wa mohwilere."

103, "Mohwilere wa o tseba ke motlhare we moléra o montší, bjalo ka gore ga molérwa óna gona le magala. O tla no bóna e foba moléra, wa gopola gore magala ga a góna ke gare, o seke wa lekiáa, magala a góna. Ba-sadi le bóna ba bjalo ngwana wa mogwéra waka, o seke wa kwa ge a bolela gore madi a fedile ka tsatái la gore, wa ya, aowa molese, a fetēe beke, makgono a tlaba a fedile, bjalo o kgóne o tsena malaona a gagwe."

104, Ke moka a téwa metantane ya gagwe a mofe, a téea tshidi engwe a mofa, e we yén mong a soba a koma. A téea engwé a re go yéna: "E ga e lewe, ba go tlhabéle diéta-noko, ba go sítlhéle ka ýóna. Makhura a go sítlhéla ke motlhapologó wa gago, bjale ba apes regokgo se, ke moka ba fele ba soba batshéla ka kegokgong o enwa nayó."

TM/

105, Monna a ya a dira ka mokgwa o we, ke moka bolwétsi bja mo hlogéla. A boéla a botéé Tsélane gore motlhare ola o nthuítse kudu eke ke mo e be ke likile ke wéna. Mosadi o ile go ntira ka mokgwa o we ke moka ka rôbela borôkô. Tsélane a re: "Fêla nna ga se nna ngaka, dingaka ke tâa goba le diteola tsôna ba di fa dilô. Ke lebugile ge o fodile ngwana'ka."

106, Monna yowé wa ga Mohlabe a tloga a ya makgaweng, a ya a shoma. A goma aboya, a lebala mothuési wa gagwe, mokgalabjé wa ga Tsélane a fo homola, kabaka la gore, a ka a moreta gore a mo alafe. Monna a goma a boesetsé, a gopola mokgalabje yola wa ga Tsélane. Bjalo Tsélane a re go yéna: "Aowa, nna ga se nna ngaka, sepela ga dingaka di go alafe." Monna a goma a ya a boy a twére "dipontô" tâa pedi a fitla a kgopéla gore mokgalabjé a mo alafe, "dipontô" o lefa molato ola wa pele go rialo Mohlabe.

107, Mokgalabjé a re: "Mola o be o se ngwana waka, nkabe ke sa go fe setlhare, bjalo ka gobane o ngwana wa mogwéra waka ke tla go fa." Ke moka a mofa, a mmotsé gore wa bôna ngwana'ka le ge o ka fo moha le "sokisi" go lukile. Monna a ya a dira bjalo ka pele a fôla. Go tloga ka lôna tñatéi lewe a se sa lebala mokgalabjé yowé la yéna a seke a mo lebala. Bogwéra bo sinya ke setlaéla.

108, Ngaka ya gae, gae tlhalibje, sewe ke sefma. Ke nneta ngaka ya gae e lamoléla motho. Thôka ya kgole a e lamolele. Ge o kitima o tehela dinoka le minogana, ge o re ke a boy a o hwétsé gore nôga e tâhabile. Ke ôna mokgwa o we go bolélwago gore thôka ya kgole a e lamolele motho. Ngaka ke ngwana e a foreforantsétsa, bjålwa o a dira o mofa go lukile.

109, Tsélane o teeba le ditlhare tâa mo motho a ôpa ke tlhogô, bjalo ditlhare tâa go rola tlhogô a go ôrediéé bjalo ka dingaka, aowa, o sitlhéla setlhare go dikuluéa tlhogô ya gago, bjalo a go tlema ka lenti. Ge o wa go thôma gore ke a fisá ke moka wa tlmolla ka gobane o ka tloga wa swa tlhogô. Le ga

44

gole bjalo Tselane a se ngaka, kabaka le gore ga a na ditaola.
Ke motsibi fela.

110, Mamale Mabakane. Monna yowe le yéna a se ngaka, ke motsibi fela. Ke lóna lebaka la go tlhóka ditsola. Bjalo Mabakane o tseba éo alafa molwetsí a mohuta o: motlhao, melala le sefolo. Sefolo a se bolwetsí, ke motlhare wa batsumi, gore ge ba tswéne, ba e ba bolae diphóofólo. Bjalo ka gorialo mowé re ka go boléla gore ke bolwetsí ka gobane motsumi a ya a dumala o a lapa.

111, Go lapa ga gagwe o tla fo sepela ka go e kgóga, bjalo ka go lapa mowé ke bjóna bolwetsí, le dimpja téa gagwe o tla bóna di sa thaba, ka gobane di ka seke téa kokona lesanó. Ka nnete gore motsumi o wa babja ka moswana ge a thoga, o tla bóna a e y ngakeng go a yo go laola a kwe gore molato ke eng diphóofólo di mo tlhalefela. Mowé ngakeng a ka seke a boyá fél, o tla boyá a swere ditlhare a fitlhé e k'lafe ga mmógo le dimpja. Ka moswana ge boesa ke moka o téa melamo ya gagwe o wa thóma o ya go tsoma, ge a boyá a bolaile, motsumi a wa thaba. Bjalo ba ya ga Maméle o bakgahla. Monna yowé ona le mpholó wa maatla kudu, bjalo motsumi, e a ile a bolaya, phóofólo engwé, o swanetsé éo e fa mokgetli. O riféla gore ge ditlhare dikamó fellá, a kgóne ga boéla gapé.

112, Motlhapó, ke bolwetsí bja ba banyana, fela le ba bagolo boyá ba tsena, kudu bo hwétswa baneng. Motsibi wa bjóna ke yéna Maméle fela ge la a be a na le ditaola e be a tla bitéwa ka gore ke ngaka.

113, Melala, ke bolwetsí, bja melala, ke gore botlhaba ka madi mo melaleng, molwetsí a dula a tlekaleté. Ge a nyaka go lebella motho o sokologa ka mamele kamoka a kgóne a go levella. Bolwetsí bjowé ngaka ya bjóna ke yéna Maméle.

ser 851.

114, Maméle boteibi bjowé bha go kgéna go alafa malwetsí a a ka godimu o ile a rata ke papagwe. Go bjalo ka bolwetsí bja mokgló bo alafa ke yéna Maméle.

46

115, Matéokotsá Mangaale, ke monna wa go ntéha batho méné, ke gore ge motho a opawa ke leiné, o kitiméla go yéna, ke moka a fitlha a mo ntéha ka morokola. Ke mokgoni, ga se ngaka. Bjalo monna yo wa ga Mongaale o na le ditaola téé nné, ga a nyake gore a tsibiwé ke batho gore yéna ke ngaka. Di laolélwa ka ngwakong.

116, Monna yo Maméle, o ile a hwetsá a laola ka ngakong, bjalo monna ge a fitlha a re tama kgési, monna a phuthéla ditaola téé gaéwe ka legogwana la tééna. Y ba monna o mmone. Mongaale a tééla kantle a dula le Maméle. Ba butsíáana ma hélo.

117, Bjalo Maméle a napa a fopola gore ke nape ke bñé ga botse gore na monna yo ke ngaka. A re go Mongaale, ke tlilo kgéla ditaola, Mongaale a re nna ga se nna ngaka. Maméle a re, mokgalabjé ke a kgopela, ke nyaka go kwa gore e kabe botlomi bo tééna.

47

118, Mongaale a bitéa monna a tsena naé ka ngakong. Mokga labjé yowe wa ga Mongaale ke nga a ya botala, empa ga a tsibji ke batho, o treba félia ke basadi. Ga a nyake monna ge a laola mowe go yéna, o thaba félia ge go laola basadi.

119, A ra Maméle gore a óllé ditaola, ke moka a di ólla, a ré, go yéna di huwetsé ka móya a dira bjalo. Ke moka molaolwa a boléla sewe a nyakago gore ditaola di mmoté sóna a ditéhélia godimu ga leto. Ke moka a thóma go mo laola, molaolwa a félia a re seafoma, a mmoté dika téewe monna a ditsebago, a ba a bóna monna a firásira a dula ga botse.

120, ke go rialo mowe ke ore monna ditaba di mo tsena ga botse. Bjalo monna wa ngaka ka gobane ga a nyake gore a tsibiwé a dira taba engwé gore le ka motlha o le tree a seke a hova. A

bee a mo nyat e gore ga se ngaka. Ditaba t e a mmot ago t ona e be e le ditaba t e nnete, t e molaolwa a go kg lwa ka t ona.

48

121, A goma a re go monna di  ll , monna a di  lla, a goma a ditt h la, a di lebella a re go molaolwa, aowa, ba mot eng b na baphela gabot e, f la ga ele w na, aowa, bophelo ga bo g na. Mat ats i a mararo a ka seke a f la, a o bone ke banna ba, ba go rwele le ke leb tla, ba go feleget a, a o b ne Modimo a go horalet e, e ke phiri a re nna ka rwala ke rwele, morwalo waka o till . Monna, ba go bolaille.

122, A ret e, o ke o di  ll  re b ne gore re ka seke ra nyaka morana. Bjalo ba th ma go laol la dipheko. Dipheko kamoka t a gana, phiri ya t wela pele le morwalo wa y na. Monna a mo laol la t hidi yo lekg po, re t ea y na, o e phorola ka y na, botlomi bo g na. Re bot e w na wa matlh  a go b na, monna ke moka a ditt h la facee.

123, Ngaka ya re, monna go boima, e f la ke moka o re siile. E no t ea y na t hidi e y  lekg po, o tsog l  ka noh ng, o e o tlh pe. O re go boy  ka g e, ke moka o re mosadi wa gago a ale lekg go ka n wakong a go ph r l  ka t hidi ee. E noba g n  gore ge moth  a t ea ke noka o leka go awarella medi ya no thaoga. Monna a goma a bo la g e, a sa thaba mant u a ngaka a mo tsent hit e bolw t i. A r b ala a sa ep ini, a troga e sale gosara a ya nokeng go tlh pa, a boy  mosadi a mo ph r l  ka mok wa o we n aka ya go bol la ka  na. A t wa ka atlong a dula kg r ng a re tuu!

49

124, Dikgogo t a ba di sola mowe kg r ng, a b na mokoko wa gagwe o mogolo o we a rego o be a motrot a bo ego, a napa a o itiya ka pat a a o bolaya. Mosadi ge a ekwa o phapatl la ka kg r ng a t wa ka lapen  a re go monna a molato ke eng, mon a a re ke nyaka go ja, e seke admot a gore o alla lebitla la gagwe ka baka la gore mosadi a ka tloga a lla.

ser 851.

50

125, Kgogo e ve a yaka ya rutheletéva metsi. Yaba monna o napile o a e tlhaba, a e apea, kgorônt. Mosa i wa monna yo wa ga a ji kgoto, go ja fêla monna l- bana. Ka mabanyana a tla a e fetisia, boégo bjowé monna a lala a sa rôbal kabaka lago bipelwa,,o llé kudu, bjalo a seke a gopola gore o bipetáwe, a gopola gore lebake le fitlhile la gore a hwé, a no bôna bo bile boesa.

126, Monna a goma a bolaya kgogo e ngwé ya tshadi ya lese-ge-eela kantle le go otéa mosadi wa gagwe. Mosadi a thôma go ômana bjalo monna a re go mosadi, mogatsâka, ke nontsha lebitla laka. Bjale ka ge a ka seke a dira molato, ke mo a mosadi a homola. Monna a apea kgogo a ja. O be a e ja lôna la mpanapaléga, boégo a lala a khâba megôsane.

127, Monna a bôna bo mo setée, bjalo ngaka e mmaleté matéatái a mabedi goba a mararo. Monna a bolaya mmago dikgogo, bjalo mosadi a thôma go makala gore monna e kaba o wa gafa. A seke a boléla selô a re nka fetelwa ke dilô. A e apea a ej a e fetâa, bjalo dikto go setée meretlanelan, monna a re tsa ba tla sâla ba di lela.

51

128, Monna a re, go mosadi wa gagwe, a ke tsebe, ore kgômo nka e bôna k-e, ke be ke nyaka go bolaya yôna. Mosadi a re go monna, a o tsene ke le tshelane, a re o kile wa bôna monna a eba le letshelane, bjalo wéna o dira ke eng, a re ke go nyaka go ja.

129, Letshelane ke takatso, bjalo letshelane le feta takateo. Ke selô sa basadi, go mosadi a thôma go feta ke kgwédi, ke moka ba tla bôna té dingwé dijô té a goba a di ja a sa di nyake. A nyaka sejô ka setee bjalo ka buuwâwa bja lehea, a nyaka bjôna, goba a sa do nyake a nyaka lootsâa. Ba bangé ba nyaka go feta nome, goba ba nyaka morôgô, bjalo o tla kwa basadi ba re, mosadi yo, ona le letshelane. Ka go rialo mowe ke gore mosadi o imile.

52

130, Dikgogo ga sale teng, bjalo go setse meretlélana. Monna a seke a bôna gore nama a ka e bôna kae. A thôma go seba ka morôgô, megôfane ya fêla, a tewara beke ya bobedi. Monna a thôma go botfa mosadi wa gagwe, gore o bone kowa ke bolaya dikfogo, masadi a dumela, a re e be ke sa diri ka kgôle, ke ile ka ya go ngaka gore ko laola mmâpa, bjalo ngaka ya mpotse gore ke hwile matéatî mabedi a ka se fele. Ae mokwa o we wa go bôna ke bolaya dikgogo bjalo wena ke be ke tshaba go o botse ka baka la gore o be o ka lla. Bjalo mosadi a re, o gopola gore ngaka e we e go buditse maaka, monna a re ee, e mpotseitse maaka. Mosadi a re, gopola seêma se, ba re ga gona góga galégalé pulayu modupi e etla.

131, Modupi ke wa pula, ke pula e e tlhwago e ena letfatsî kamoka, le boégo, motlhomong ya tséa matéatî a mabedi le maégo a mabedi. Batho ba gokae! ka lebaka lewe, ba dutfi ka dintlong ga ba tswele kantle. Modupi ke bolwetsî ka gobane wa tsoba gore, motho ge a babja, o babja a le ka ngwakong, wa bôna a le ntle ka molwetsî wa bathong.

53

132, Mosadi a napa a tlhaba monna wa gagwe, ka seêma sewe. A re go mosadi seke wa bolela ka mokwa o we, a le kwane le monna wa ngaka gore ke hwe, le beile letfatsî la lena le we le tlago go mpolaya k lôna? Mosadi a re, aowa, nna ke kwa éna seo o se bolélago. Monna a se sa fetola mosadi a mo tlogela a le bjalo.

133, Monna yowe wa ngaka a hwa bjalo monna yôla a re, o be a se taolela, nna ke sa émtse. Monna yowe Mamfôlê obe a bolela ka noéi taba tsé. O re gore monnayowe wa ngaka a ntlholetsé lehu, ke éfetsé ke feditse menwaga e mentî, difego ke feditse disego té dintki. Motlhôlla mongwe ga tsibji, monna o ile o ntlhôlla legu kganthe o a se tlhôlla.

134, Motho wa go ntsha raino ge a ôpa, motho yowega a bitfiwi gore ke ngaka, aowa, ke mokgôni, o kgôna go ntsha mèno.

Mēnō a ntéha ke banna fela. Bjalo mēnō a be a ntéha ke Eleyase Mongale, meno a be a ntéhiwa ka morokola. Matéitši a metlheng eno, ba ntéha ka ditéhiol tsa makgowa. Montéhiwa o ya a swere kgogo, ke yón tefō ya góna.

135, Malwtši a diruiwa. Diruiwa di na le malwetsi. Dikgomo di na le mehuta e meraro ya malwetsi, ke ena: Lehwéle, téhakwane le lesika. Malwetsi ana a mararo ana le batho bawe ba kgōnago go a alafala ke batsibi. Bolwetsi bja lehwéle, bolwetsi bjo gore kgomo e bolaya ke bolwetsi bja lehwéle, o tla bóna ka masepa a yóna, e thóma e enya dikgokolwana bjalo k= masepa a dipudi, ka moragó ke moka e a éma. Mona wa kgomo o swanetše go nyakiéa motho yowe a tsebago bolwetsi bja lehwéle. Motsibi a spé ditlhare a moffe a yo alafe kgomo e fóle.

136, Kgale, ge dikgomo tsa gago di ehwa, ka bolwetsi bjwe bja lehwéle, bjalo motho e tla a di alafa tsa fola, o be a lifiwa ka kgomo. Bjalo matéatši a bo lehono, monna yo mongwe le yo ongwe yo we a nago le lesaka, o tseba ditlhare tsa lehwéle, le ge motho a sa tsebe, a bóna kgomo agwe e éme x ya go yo mongwé yowe a kwago b= re o tseba bolwetsi bjwe.

137, Ge a e ya a kgopela ditlhare tsa bolwetsi bjwe o a napa a mmotsa maina a ditlhare téewe. Ke gore ba re kgóma ga ena mong, ka moswana o tla hwetše ba bolaile ke moka ba mo sègela a ja. Motlhomong kaba le molato ka ys ka "kôlôta". Ditlhare tsa bolwetsi bja lehwéle, ke téena: Lehwéle la thôlô, tshikginyane le kgópa bjalo di bolaile ke serokolo le phela. Batlhankana ba ga metei, k moka a a té hêla ka moeteng, bjalo monna a dira ditlhare téewe ditshetla. A di énêla ka moeteng gore dilale di koloba. Ka moswana ba kga metei a ditshetla ba a téhêla ka lenaken, bjalo ba nwésha dikgomo kamoka le téewe tsa goba di sa tlo babja ke moka di ka se ea babja.

ser 851.

138, Nama. Nama ya kgomo ya lehwéle, a ena mokgwa, ke gore a e nkge. Bjalo marapô a yôna swanet e gore a t hubellw . Ka gobane go a ka seke a t hubellwa, dikgomo di tla a kokona t a tse na ke bolw t i. Bolw t i bjo bja lehw le e be bo tseba ke ba ga Moeng, ba sa nyake go bot a batho. Kgomo ya go hwa a e na moab .

139, T shakwane. Ke bolw t i bjo kotsi ka maatla bja tse na dikgomo, dikgomo di ka f la kamoka ka le saka. Kgomo yo bolw t i bja t shakwane wa b na e eme ke moka e hwile. Ge o b na e eme napa o t ee lerumo o bolae.

140, bolw t i bjowe bja t shakwane ke bolw t i bja madi, gore kgomo e bolaya ke bolw t i bja t shakwane o tla e b na e th ma go tlhot a lets g . Bjale ge a hwile, o lebelle dit hika t a lets g  lela ya goba e tlhot a ka l na o tla b na t hika engw  e tlet e madi go fitlh la yo airo dit hikanyana t e ditshesane magetteng go bont hagala gore di napa die ka pelong.

141, Mmele wa y na kamoka e foba mad , lets g  lela ya go th ma ka l na go tlhot a l na le bodile. Nama ya kgomo ya go hwa ka bolw t i bja t shakwane ga e tsefe, e bile e na le monig . Ga e thathafe, e fo sobogana le ge e sale tala, ge e apeilwe g na ga a bolelwe. E no but wa e saphela.

142, Ditolhare. Bolw t i bjo bja t shakwane, bo ile bja fet a dikgomo, go sa tsibji ditlhare, t a go alafa bolw t i bjowe. Dikgomo t a faai di ile t a hwa ke mok wa o o makat ego. Gwa th ma ka dikgomo t a dipholo, ba b na e eme ke moka ba fo tseba gabot e gore ke moka ke lehu la y na. Dikgomo t ewe di ile t a hwa kudu. Mow  batho ba gore ba r ka dinama t a t f na ba ba ba nt ha matlh  ba lebella. Nama ya ba lepoo.

143, Ba o kwela monne wa ga Rak vale ba re ke Sebe elet e gore o kg na go alafa bolw t i bja mohute o we. Ba molata, monne a ya a ba fa ditlhare, a re go b na le dirile ka gore kgomo ya math m  yare go hwa ke moka la ja. A re trebe, a re go lukile.

sepelang le yo kunyetsá ka tóna ditlhare téewe. Ba tloga le ditlhare ba ya ba nweéa dikgomo, ke moka dikgomo tsa se sa hwa.

144, Monna yowe wa ga Rakgwale ga a ka a ba fupa ditlhare. K moragó ga moo dikgomo di fodile, ke moka a fitlha a gapa kgomo ya ditlhare tsa gagwe. Monna wa ga Haganya ba re ke Makhukhu a téea medi a e labella gabotse. A tseba ditlhare té, a thoma go botáa batho gore monna o re gapela dikgomo ke bolwetsínyana bja phaku.

58

145, Rena a ra tlwaéla mokgwa o wa gore kgomo ge di fôkôla, re lefifane, dikgomo ga di na mong. Batho kamok bawe ba nego le mašaka ba tseba ditlhare téewe tsa bolwetsí bja tshakwane. Ditlhare tsa bolwetsí bjowe ke té: Morothô makgota a óna, medi ya mpale botlhoko bja makola.

Lešika.

146, Lešika le lóna ke bolwetsí bja dikgomo, bjalo bolwetsí bjo ga bo kotsi, ka gobane kgomo e ka téwa lebaka a tlhotsá. Ke gore e fo tlhotsá letsogó la pele go fula, e fula. Ke gore kgomo owo e bolaya ke lešika. Bolwetsí bjowe bo alafiwa ka lešika fêla, ka lešika la kgomo, ba re ga ba kowa leotong lela e tlhotsá o ka lón ke moka ba thula ka morokola, b folêla lešika ba e tlemella ka lón ke moka kgomo e a fôla.

Dinthô.

59.

147, Dinthô tsa dikgomo le téóna di na le ditlhare. Ge kgomo e nyetse diboko, ba thoma ba e fata diboko pele. Ba ruthe téa metei, ke moka ba fata ba tlhatsewa ka óna. Ba kgône ba tshêla setlhare mola diboko ba di fatile mamoka. Setlhare sa dinthô, ke motlhare o tee owo o tsibjago, lina la óna ke legotlhotsá. Ke motlhare o o m lago dinokeng le dinokaneng le needing. Motlhare owo o baba kudu le góna o bile o a férêlla. Ba épa medi yó óna

ser 851.

ke moka ba e kgatla, bjalo ba o ſila, yaba lerole. Ge motho a a ſila óna, o th̄ya phefô gore o ſeke wa mo tupéla, ka gobé wa go tupéla o tla go férélla téé nkego ga se ga fela.

Kwahélo ya Motlhana.

148, Le bjóna bolwetéi bjowe bo tsibja ke mang le mang. Bo alafawa ka motlhare o moretswa le óna o mela dinoken. Bjalo ke o mogetlha a wa tia. Ea épa medi ya óna, ke moka ba e kgatla, o a thephoga, ba o tshéla ka metsing ba a ruthetáa, ba e nweéa ke moka motlhana o wa téwa.

60

149, Dinku, diruiwa téé a téa tlhóya ke malwetéi kudu. Go hwa gona di noya téa hwa bjalo bolwetéi bja téóna ga bo tsibiwi. Nku ke phôbfôlô ya svele kudu, ka gobane le ge e babja o ka ſeke wa kwa e tsetla bjalo ka pudi.

150, Ge e ile ya baba ke nthô, mong wa yôna a ſeke a phakiáa a e lemoga, nthô yaba ya tsena kudu. E tshaba le naga, ke moka e se e e neéla leéka go fitlhéla yo hwéla ntshe.

Dipudi.

151, Ke diruiwa téé di tlhoilego ke malwetéi, bjalo ka bolwetéi bja dikgwatla. Bolwetéi bjowe bo bakiwa ke masepa a téóna. Moruiwi wa dipudi go nyaké gore a be le tlhokomélo e kgolo. Ka mokéwa o, a agé leéaka ka tlase, ka godimo a age ngwakwana, gore ge pula e ena di tshabele ka go yôna. Le gôna go nyakéga gore gobé le mafsika di eme godimo gr óna.

61

152, Dipudi ke dithakga ga dinyake ler, a, bjalo ge go sena le mo diké tshabélagó gôna, téa ema godimo ga mafsika, téa ema mowé godimo ga malékô a téóna ke moka di tlhagéla ke bjóna bolwetéi bjowe bja dikgwatla.

153, Dikgwatla téattéóna di a phatlalla, ke moka téa thóma go tlhotéa. Go gona setlhare sa go alafa bolwetéi bjowe, mafeliô ke moka di ya hwa.

Setlhogwana.

154, Setlhogwana ke bolwetsí bjo bongwe bja dipudi, bolwetsí bjowe, bo kotsi ka maatla. Pudi ya bjôna a e babji, wa kwa e re mmee!!! ke moka e hwile. Bja tsena lešakeng dipudi di ya fêla ka lešaka. Bolwetsí bjo bja setlhogwana a bona moteibi.

Tšibiso

Ke kwele morena, mabapi le go tewenyiwa ke diléteré ga mmögô le diphôsô tša sepoleng ke tla leka ka maatla.

155, Molebôgô Matlhaba, o be ana le dipudi tše dintsi. Dipudi tšewe tša gagwe tša tsena ke bjôna bolwetsí bjowe bja setlhogwana. Monna a se sa tseba le gore a ka dira bjang. Ge a tswia pudi lehono ka moswana ba tswia engwe bjalo, bjalo.

156, Monna a kwella gore gona le monna yo a tsebago bolwetsí bja mohuta owe. Monna e sal- yêna Sebešeletše Rakgwale yola wa go tseba bolwetsí bja dikgomo bja tshakwane. Monna a napa a ya mowe gr monna yowe. Monna a ya a mofa ditlhare, ke moka a fitlha a nweš dipudi tša gagwe. Dipudi tša tšwela pele le go hwa, go fitlhela dipudi di fella ka lešaka. Mowe gwa fupagala gore bolwetsí bjowe bja dipudi ga bona setlhare.

Makhine

157, Monna yowe leina la gagwe ba re ke Makhine Thobetšane. O be ana le lešaka la dioudi bjalo a kwa botlhoko selong ya gagwe a re, ka moswana go tlilo hwa tšakadipudi.

Tôrô.

158, Thobetšane a re ge a fôbala a gopol kudu ke lehu la dipudi. Monna a lôra bofego ana le mohu wa gebô, a mošupa ditlhare tša go alafa bolwetsí bjowe bja setlhogwane. Bolwetsí bja dipudi e be bo tlile ka buima. A tsoga gosae a bolfela tôrô ya gagwe, a bile a gôpola le ditlhare tšewe. Monna a tše kepi, a tšama a epa ditlhare tšewe. A thôma go nweša dipudi, aowa dipudi tšela a go di nweša ke moka tše "sonta".

159, Ge dipudi dithôma go hwa ka letu lewe la setlhogwana, ke moka baruwi ba dipudi ba kitima ba e ye go yêna. Monna a ba fe ditlhare tsa go alafa dipudi, ke moka dipudi difôle. Rawe a ba alafetségo dipudi tsa bona, ba mo lefa ka pudi, pudi, ke moka lefaka la monna l- napa l- lola.

Dilô tsa batho di ya bolaya.

160, Ke törô ya bobedi, ge a be a robet  , e re go monna o gapile go lekane, dilô tsa batho di ya bolaya. Serhiwa ga sena mong, wena o ka thu  a ka mokgwa o we o laet  wego ka ôna f  la o seke wa t  ea dilô tsa batho.

161, Monna a gopola malwets  i a dikgomo, ka mokgwa o we batho ba bants  i b   filo butsiwa kantle le tef  . Le y  na a thôma go bot  a baruwi ba dipudi bolwets  i bja dipudi. Yo mongwe le yo mongwe a e kalaf  l   dipudi tsa gagwe, aowa o ile a dira ka mokgwa owe t  r   ya gagwe e ilego ya mmots  ka ôna. Batho karoka ba tseba ditlhare ka y  na.

Maina a ditlhare

162, A na ke maina a ditlhare t  ewe di alafago bolwets  i bjowe bja sebokwana, ke a: molaka, motlhapa-t  hila (mosetlha) le moroth  -mabela ba phatlhagant   le sebokwana sa pudi ya go hwa pele. Serokolo le phela le mailane t  ona ke mola   wa gore di tsene mowe ditsetleng.

Seboko

163, Pudi e na le seboko k   gare ga tlhog   ya y  na. Ke go rialo mowe, dikgopolole tsa batho ba be ba gopola gore bolwets  i bjowe be baka ke s  na seboko sewe. Monna y  we wa ga Thoest  ane, a ba tlhaloset  a gore, a se s  n  , aowa ke bolwets  i bja nadi. Le ga gole bjalo lein la madi a le tsene dipselong tsa batho, leina ke s  na sebokwana.

ser 851.

Dipôkôlô.

164, Dipôkôlô, ke diruiwa tše di tlhoilwego, molaro wa téôna ke góna go se lewé. Kganthe pôkôlô ena le modirô o mogolo. Le ge ba e bôna e eme, e sa fule, ga ba na taba nayô, e tlaba ya no hwêla góna mowe, kganthe diruiwa tše tše go lewa, e no hwa ba e fa ditlhare.

Dintrô tše Dipôkôlô.

65

165, Dinthô tše dipôkôlô téôna ba bangwe ba leka go di tlhôkômela. Ba bangwe ba éisingwa le go di téhêla ditlhare, go fitlhêla e bilâ e bolaiwa ke nthô. Nthô ya pôkôlô a e fole kapele, e nyaka motho wa éedi kudu.

Dikolobe.

166, Dikolobe di ya lewa, bja o téôna ga di sétáwi, goba kolobe e tsoga bjang, a ba na taba nayô. Ga góna le motho ka o tee, yowe a tsebago ditlhare tše go alafa dikolobe. Le ge ba ka no bôna e sa ji moroko, e tla no epônela.

Dimpja.

167, Dimpja le ge di sa lewe, empa téôna tlhôkômélônyana e góna. Ba bôna gore e ya ba sébotše, empa di lhare tše go fa dimpja ga di góna. Bjalo mowe go bolélwago tlhôkômélônyana, ke gore ge mpja e babja ba e ripa tsébé gore maci a fallé. Motlhomong e tla góla, fêla le ge e ka no hwa, a e na taba, ba góga ba yo go latlha molatlha-digola. Mont wa yôna pelo e tla no ba e baba ka mokwa ows a tsebago mpja ya gagwe ya goba e sôma ka góna ge a ile go tsoma.

66

168, Gore nnate dimpja di ya sétáwi, o ka bôna ge dimpja e sa le dimpjanyana. Ka gobane ka lebaka lewe di ba le dibokwana. Dibokwana téewe di bakêla dimpjanyana bolwetsí. O tla bôna mojanyana e sa nyake go ja. Dibokwana téewe di etáwa mmele hamoka bjalo mon wa dimpjanyana, o swanetse go pitla dibokwana

TM/

di téwe mmeleng wa mpjanyana. Ge di téwele, o tla bôna mpjnyana e ija dijô.

Letlhabula.

169, Dibokwana téwe di téwa dimpjanyana lebakeng la letlhabula. Ke baka la gore letlhabula ke lebka la go fié bjalo matsetse a tlala kudu. Ke ôna awe a dirago dibokwana. Dimpjanyana t  a marega ga di be le dibokwana.

Sebokwana.

170, Sebokwana, se téwa dimpjanyana mola di set  e dile t  e di kgolwanyana. Se di téwa ka face ga leleme, bjalo gona le basile ba go kgôna go nt  ha sebokwana sewe, mong wa yôna o kg  p  la motho yo a k  nago ke moka a nt  ha. Ke moka gore ba nt  he bolwets  i bja mpja bo fodile.

Lekgwakwa.

171, Le bjôna lekgwakwa ke bolwets  i bja dimpja. Bolwets  i bjowe bo dira gore mpja e tlhob  g   b  ya ba yôma. Mmele wa yôna e noba lekgwakwa f  la, go e ngwaya ga yôna gago fele.

Ditlhare.

172, Ba leka ka maatla go e nyakela ditlhare t  a go e alafa. Bjalo setlhare sa yôna ba e tlot  a ka mahura, gore lekgwakwa la yôna le cloge. Metlheng eno, bjalo ka ge gonale "ditipe" t  a makgowa, ba di téuya ba ya ba di "tipa" ka "ditipeng". "Tipe" ke sôna setlhare sa makg  nthe.

Dikgogo.

173, Dikgogo ke dinonyana, bjalo le t  ona di na le bolwets  i bja t  ona bjowe bo bit  iwago gore ke sebete. Wa bôna e tsoga e enamile, ke moka e hwile ga go sana setlhare sa go e alafa, bokaone ke go alafa t  ewa di sa phelago.

ser 851.

174, Kalafô ya dikgogo, di alafiwa ka sebete-more, ba phatlhangantse le molaka, ke ôna motlhare wa madi. Ba di sîla ba di tshêla ka gare ga metsei, ke moka tʃâ nwa. Ke moka tʃewe di seteego di tla sala di ohela.

Go thiba difate.

68

175, Go thiba di fate, ke gore ba thibela malwetéi a go téwa ka difate. Owe ke modiro wa ngaka le kgoáí, ba thiba kgótlô tše nné tsa lefase. Ba diréla gore malwetéi a seke a tsena mono lefaseng la geú. Bjalo ka ditshupô tée di tlago ngwadiwa ka mo fase.

Sekgagane.

176, Sekgagane ke bolwetéi bja batho, ke bolwetéi bja go téwa ka difate. Bjalo bolwetéi bjo bja tsena lapa le lengwe, ke moka ba tlaga bayô bega ka moáte, gore motse wa bokéte o tsene ke eekgagane bjalo batho kamoka ba tsibiéwa gore ba seke ba tsâna mowe motseng owe.

Mphokô.

177, Kgoáí e tlaya ya foka mphokô mowe motseng owe, ke moka bolwetéi e tla fo ba nga motse owe, metseng e mengwe bo ka se sa tsena. Bjalo ba tlo fo ba ba alafa góñ mowe.

Kalafô.

69

178, Bolwetéi bjo bja sekagane bo alafiwa ka letsoku le moretô wa tshwêne. Ba lala ba onetéitse morotô wa tshwêne, ke moka ba tsoga ba tlotsa molwetéi ka ôna, bjalo ba sîla letsoko ba le phatlha, anya le morotô wa tshwêne, ba ba blotsa, a se lapiši ke moka o a fôla.

Sekôkônyane.

179, Bolwetsí bjo le bjôna ke bolwetsí bja go téwa ka difate, le bjôna bja tsena motseñ ba swaneté go bega mosáte, ke moka ba mosáte sa tle ba foke mphokô mowe motseñ owe.

Motsenê wa Makôkôrôbô.

180, Motse wa ga Makôkôrôbô, bolwetsí bjo bja sekôkônyane bo ile bja tsena ka monna, monna yowe leina la gagwe ebe ba re ke Matéke Makôkôrôbô. Ba ya ba tsibiába mosáte, bjalo ba mosáte ba ya ba foka motse owe. Go alafiwâ motho ba motse owe.

Kalafô.

181, Bolwetsí bjowe ba bo alafa ka mokgwa o, ba tlhaba madi a motho yôla wa go tsena ke sekôkônyane pele, ke moka ka madi a gagwe ba thêmela bawe ee efü go ba tsena. Le yêna ba tla no go mo alafa ka ôna mokewa owe, fêla yêna se tla modira kotsi bobane se tsene ka yêna. Bala ba bangwe bôna aowa ba tla "sônta".

70

Setlhare.

182, Setlhare se segolo ga bolwetsí bja sekôkônyane ke madi a motho yowe wa go tsena ka aôna pele le mphokô fêla. Bjalo balwetsí bjowe le bjôna bo nyakile go swana le sekgagane. Ke bjôna bolwetsí bja go téwa ka difate le bjôna bo a fukiwa.

Mokgwa wa bolwetsí.

183, Sekôkônyane sena le dinthô té di kgolo téwe di senyago motho. Bolwetsí bjowe bo nyaka ludu matlhong, bo senya motlhô a motho e seng matlhô sefatlhogo, mowe sefatlhogong se motho góna eo a nape gwa senyéga.

Sekgagane.

184, Sekgagane sôna, ga se téwe di sô té di bôna galako, aowa, ke mmele fêla o fo fîia, bjalo wa keketla.

ser 851.

Mabadi a mafso.

185, Monna yo Mateke Mokôkôrôpô, e ile sa mo senya kudu, matlhô a gagwe, le ge a ile a fôla. Motlhô go boletlwa ka sefatlhogo sa gagwe, go ilê wa ba dipabedi tâa mabadi a mafso. Ke mabadi a di reteleterâa a mogolo a mafso.

Nôsa.

71

186, O ka mokwa ge a bina kôea ya mantshêgêlé, ka gob-ne kôea ewe ke ya go tlhabakanya diêma fêla. Yêna sefema sa gagwe ke sa bolwetši bjowebô ilego bja mo senya. O re: "Dumela Serithê Makôkôrôpô, ke be ke le ntwana yo botse ka senyala, sekôkônyane se ntiile matlhong."

Serithê.

187, Ga se leina la gagwe, mong leina le gagwe ke Mathêkê bjalo le la Serithê, o e-theya ka moragô ga moo a fetée a lle ka rôna sekôkônyane, o bolêla gore se ritet'ê matlhô a gagwe. "Le se ke la bolêla gore ke bifile, ge ke sale ngwana ke be ke le motho yo mo botse."

Thibêla malvetši.

188, Bagologolo bê re, thibêla malvetši e phela kalsfô. Sewe ke sefema, bjalo ka go rialo mowe klofi e swanetše, o tlhôkômêla naga ya yôna. Ngwaga o montwe le o montwe, o thiba difate, gore bolvetši bjo bongwe le bjo bon we bja seke bja tsena nagen, ya gagwe ka matla.

Ntwa ya Jeremane.

189, Ka moragô ga ntwa ya Jeremane, go ile gwa ba le bolvetši bjo bogolo, bjalo batho ba ile ba hwa, mono naqeng ya gefu, ga baka ba hwa ka bolvetši bjowebja Jeremane. Ke baka la gore

ser 851.

72

bo ile ge bo fitlha, bja hwetša gore kgoſi e ſetſe e thibile difate. Ke mowe go hwetwago gore thibela malwetſi e phala kalafō.

Bathuſi.

190, Mohuta owo o ilago wa thusa kudu bakeng sa bolwetſi bjo ke makewa, le bona ba ſumiſa ſeema ſewe sa thibela malwetſi e phala kalafō. Ba thoma pobitſa batho ka buntſi gore ba kgobakane, bjalo batno ba dira bjalo.

Sekokonyane.

191, Batho ba re kowa ba kgobakane, ka bontſi, bjalo ba thoma go ba botſa gore, gona le bolwetſi, bolwetſi bjowe ke bolwetſi bja difō. Bjalo ka go rialo mowe mmuſō, ontahitſe ditlhare tſa gore motho yo longwe le yo mongwe a tlhabiwe, ka go rialo mowe ke go thibela bolwetſi bjo bo tlago.

73

Dikgopolō tſa batho.

192, Dikgopolō tſa batho e be di sa kgolwe, di kopola fela gore ba tilo baka bolwetſi. Makgowa a re fentſe, ga gona ſewe motho a ka se dira, aowa, go a kwala banna ba makgawa le ka go dira ka mokgwa o we lena beng le tsabago ka ñna.

Leina la bolwetſi.

193, Leina la bolwetſi bjowe le re ke eng? Ke sekokonyane, se kôkônya, se kôkônya matlhô a motho. Go lukile re le tlhaba sekokonyane. Ba thoma go ya nabô ba tlhaba difaka banna, basadi ja mmôgô le bana. Ba ba tlhaba k moka, ke moka ba goma.

Go baba.

194, Ka moragô ga mo makgowa a tlukile, ka morago ga matfataſi a se makwe, ke moka mola ba tlhabilego gwa thoma go baba, ba bangwe gwa fôle. Bjalo batho ba tho a go dumaduma bakeng sa

go baba, br re re boletše ra re, ba tlilo gore tshela bolwetsi. Bawé go ilego gwa se babe, br bolela gore ba ile go ntlhaba, ba phakiéa ba phumula. Rena re tshabile ka gore ba ile le se phumule.

Dipetšeka.

74

195, Dintho tšewe tša baba go fitlhela di fola, mabadi a gona ya fo ba dipetšeka. Le badi la ntše ga le hwelle. Mabadi le makgatla gona e be to kvisá botlhoko bawé ba ilego ba ba ke dilo tšewe.

196, Ka ngwaga o moswa, mokgowa ba ntéha taéló ya trena go kgosi gore ka tšatši la gore batho kamoka ba kgobakane gona kua la go kgobakana ntše. Go tlilo tlhabiwa sekôkônyane, se male kgole se a tla, batho ba ka tla ba gobasa.

Motlhôma-seferô.

197, Phalafala ya lla, molitši a tlhaba mokgosi a re kotokoto, phuti sála le lenaka, ka tšatši le gore ro g' tlhana motlhôma-seferô. Go tlhabiwa sekôkônyane, dipelo tša batho tša thôma gore kôkô! Kgosi o dirflang ge a sa gane taba e?

Phuti sála le lenaka.

75

198, Phuti sála le lenaka, ke ore motho yo a sa ego, o tlilo ntsha pudi. Mang le mang o swanetše go ya, masogana, methepa, batswadi ga mmôgô le bana ba bona. Ke taéló ya go téwa ga makgowa, kgosi o e fa batho ba gake.

Batho ba kgale.

189, Batho br kgale e be ba e kwa molaô wa kgosi, kamoka ga bona ba tla ya mowe phalafala e ilego ya ba supa gona. Ba ya fela ka go tshabe molaô, dipelo tša bona ga tša lokologa. Yo

ser 851.

75

mongwe le yo mongwe a re nna ge ba ntshaba ke tla phumula. Ka go rialô mowe o dirêla go e go seke gwa baba.

Go phumula.

200, Kamoka bana, masoana, methepa, basadi, makgatla, banna, bakgalabjê le bakgekolo ba ya ba kgobekana motlhomi-seferô. Makgowa a fitlha a ba tlhaba, bjalo yo mongwe le yo mongwe a phumula a utamile ka gobane e be ba rakela.

Madi a makolo.

201, Le ge ba ile ba phumula, ba we ba nago le madi a magolo kudu ba re mmele-mobe, go ile gwa no baba. Aowa go fitlhêla mowe batho ba bago ba kgôlwa gore ke nnate banna ba makgowa ba thibêla bolwetši, kabaka la gore bolwetéi bjowe bja sekôkônyane a bo sale gôna.

Motlhomi-seferô.

76

Motlhomi-seferô ke letsibugong le lelo lo la nokâ ya Makhutšwi, ka fase ga thaba ya Lephatsi, ka godimo ga letšibugo lewe go tlhaka Segwai le Makhutšwi. Bjalo ka fase ga letsibugo lewe gona le tsela e kgolo e ntshwa e napago e leba Matloumeng, Lepelle. Motlhomi-seferô e be go e tla tsela ya botala. Ke gôna felô mowe ba go thôma go tlhabiya sekôkônyane ntshe.

Thibêla malwetsi.

202, Bjalo ka mo matlakaleng a ka godimu, go tlhalusitšwe ka malwetsi a batho. Bjalo thibêla difate a se go thibêla malwetsi fêla, aowa, le bonaba, bôna ke manaba awe a ka tlago a dira kotsi, mo nagen, ka gobane manaba awe a tla a dira kotsi ke moka go tseena bolwetéi bjo bogolo bja batho kamoka. Mana awe a tla ngwadiwa ka go latelana ga ôna ka mo tlase.

TM/

ser 861

Lenaba la pele ke Ledimu.

77

203, Ledimu (phefô e kgolo) ke lenaba kudu ge e kare le tlhaga la hwet   mab  l   e sale th  be goba a budule ba f  t  e ba tla th  ma go buna. Ge fo ba ledimu f  la aowa, ga le kotsi kgolo ge mebf   f   a budule a gobane mab  l   a tla w  la fare bjalo basadi ba a s  la ntago ka go ts  ama ba t  spa awe a velego.

204, Ledimu la pula le kotsi kudu, k   gobane mabele a tla w  la fare, bjalo ke moka ka moswana pula ya t  oga e ena. Mowe g  na ke moka ke tlala e kgolo, ka gobane mab  l   a tla mela. Ge pula e kare go na, maru a fo bipa, go kaba kaone ge e kare go na, ke moka la goma le fis   ka moswana ga pula ewe,   na mab  l   a tla   n  la.

Ledimu le baka ke ena?.

205, Ledimu le bakwa ke go r  ma ditlhare t  ewe di ilago, ditlhare t  e: mokhudi, mogamaka le mphatlha. Ditlhare t  ewe di a ila, bjalo di na le lebaka le e ba r  mago ka l  na. Ba di r  ma ka moragg   ga mo ba f  t  e ba lumile, mowe ga gona tabe, ka gobane le ge ledimu le katla, le tla hwet  a gore mab  l   a budule. Motho a r  ma pele ga mola   a hwet  wa o lifis  wa ke kgosi ka ktomo.

78

Ditlhaga.

206, Ditlhaga le ts  na di baka ledimu, motho ga a dum  l  lwa gore a t  huba tlhaga le-tlhabula, ka gobane aiphula ledimu. Ge motho a ka t  huba tlha, a a b  nwa, le y  na o lifis  wa ke kgosi ka kgomo.

Matsobe.

207, Basadi ba fo lema masamo a b  na ba bokella matrobe a b  na t  hemong. Ga gona mosedi le ka o tee yowe a ka tr  hubago matsobe kabaka la gore matsobe ke ngwanabo tlhaga, ke motlogolo

TM/

ser 351.

ka gobane ge a ka téhuba letsobe, o phulega phéfô.

208, Matsope a thôma ke ba mosate go téhuba, e seng basadi ba mosate kamoka, mohumagadi ka gobane ba tla ba hupile gore mosí wa lón: lege o lle odimu, wa seke wa baka ledimu. Letsobe le baka motlogolo wa ledimu e lege phéfô. Ka mosapô ga moo mohumagadi a téhubile letsobe la gagwe, e góna bjalo batho ba ka téhuba letsobe a bôna.

Sefakô lenaba la bobedi.

209, Sefakô ke lehaba le lengwe lewe le senyago dibjalo tâa batho ga mmôô le diruiwa le motho ge se mohwetfa se a 79 mmolaya. Gona le sefakônyana seve ga sena kotsi, kabaka la gore sena le mafsaikana a manyane bjalo Mong sefakô se segolo sena le mafsaika a mafsoi
Mona neng ya
no fela go
gore kotsi e be e chiba difate.

Naga e hwile.

210, Naga e hwile kab-ka la gore, batho ba letlhile melaô ya gabô, ba rakadîsa sekgoa ba sa tsebe sekgoa gore se sepela bjang. Ke ngwaga wa 1949, letlhabula la ôna, ba bagolo ba hwile go setse b' banyane. A ba sa uira medirô eve bo apa bôna ba goba ba e dir.

ne trâ kgale.

211, Maraçana a ba-kgalabjê bawe ba fetego ge ba ba botfa gure bo papago sena naga e be ba e aya ka mokgwa o, bjalo bôna dikgoši ba re ke tâa kgale. Ka ôna ngwaga owo go ile gwa na sefakô se segolo, ewe se ilego sa dura dithoba, mabfle e be e sa ditlanane.

212, Sefakô ewe se ile sansa boego, ka moswana ge boesa, ba hwetfa e ke dikomo ditlhagetré kgale, masemong le mowé lebélé

ser 851.

la goba le e góra o ka seke wa le bôna. E be se ena ka ledimu le leolo. Ga gwa ka gwa ba le molimi ka o tee yowe a ilego a tôpa selô.

Difate.

213, Difate ba di thibela, malw-tsi ga mmôgo le ôna manaba awe setfego a ngwadilwe ka mo matlakaleng a ka godimu. Go thiba difate ke modirô wa kgoši, o fôtlia diphate tâ mothibadifate, ke moka a di fa mokgômana a téama a thiba difate. Diphate téewe ba di hupa ba di tlema ka dinti.

214, Batho ba kgale, e be ba tseba molaô ga mmôggô le bana ba bôna e be na sepela molaong. Kabaka la ore diphate téewe e be ba sa di tloše, ba di tshaba ba re ba ka golofala. Metlheng ya bo lehono, le ge ba ile ba re ba likeša go etša ba kgale, a ba thuše selô, ka gobane batlhankana ba tlo fo ya ba thoše ba re, a di na selô. Ka nnete ba thoše ba bôna ba sa tlhagelwe ke selô.

215, Kgatho ta go bjalo, a ba di beele gore di bolaê motho, 81 aowa, ba di beile fêla go thiba bonaba bjo bongwê le bjo bongwê bjowe bo ka tlhatago. Dilô tâ go tlhagifetâ motho kotsi ke melekô. Go thiba difate ke modirô wa ngwaga o mongwê le o mongwê e o thômëga.

Go Hupa.

216, Manaba a go tlhaga a se ôna fêla awe a ngwadilwego ka mo godimu, awe elego ledimu, sefakô, le ditlhaga ga mmôggô le matsope aowa. Manaba a mangwê ke a: tšie, dinonyane le sefenefene. Bjalo manaba awe kgoši e swanetše gore e a hupé a dirêla gore a seke a senya temô ya batho ba sagwe. Tâ tsena naqeng di baka tlala.

ser 851.

Tšie Segōngwane.

217, Ditsié di na le mehuta e mebedi, e seng le ditsié tšewe re phelago natéb, aowa, go bolelwa ditsié tšewe di tlhagago lewatle. Ditsié tše Segōngwane le mukerere, ke yôna mehuta ya tšona. Ditsié tšewe ke dira kudu ge di fitlhà nateng, di nyaka gore kgoši a di hupa ka phaa-bafemane.

Phaa-bafemane.

218, Phaa-bafemane ke setlhare sewe leina le lengwe ba rego
82 ke moromella. Moromella ke mesobô ya masoboro, ewe kgoši a e hwetfago ge go bolla kôma. Ge a ile a hupa ka phaa-bafemane tšie e tla feta e akaletše godimo ke moka ya ya ya rôbala kgole le têmô ya batho.

Segōngwane.

219, Segōngwane ke tše e nyan, e tshetlhà, bjalo tše e, e kotsi kudu, ka gobane ga e rôbale godimu ga ditlhare, e nyaka kuou go rôbala fase le godimu ga matsane. Tše ga e na lebaka le e sa Jigo, boáego le mosegare go fo swana e a ja. Ya rôbala tshemong ya motho, monq wa tshemo ewe ke moka o lobile fela ka gobane e sepela ka motlhape, e ka seke ya ba tshemong, e tla ba temong.

Basadi.

220, Bjalo tše ke lenaba empa batho ba e gola. Ge ba ka e bôna e fofa godimu o tla kwa bare: "Bele, bele, bele, tšieng." Mokgoši o tla lla ke mokgwa owo o e ya mowe tše e yago gôna. Masogana a kitima ka moreagô go lebella mowe e rôbalago gôna, ke moka ba gome ba yo ba botša gor e rôbe tše molaleng wa bokitê,
83 ke moka batšodi ba tše mekôtla ya bôna ba yo e gola.

Banna, Basadi.

221, Banna, basadi, masogana le methepa, ba téwa letsolo

la go gola táie, bjalo batho ba e ke léfaba, ka gobane e ka se noba bano ba mono ga gesu féla. Go tla boyo Motfokwe le ba ga Makhutéwe le bóna ba ga Mohlabe ga mmogó le ba ga Baróka, ke gore batho ba go aula molaleng. Ba phalla mokgoñi wa táie.

222, Ge ba fitlha mowe e rôbetégo tóna, ke moka ba gotfa melló ba rôbala. Ge mahube a hubala, ke moka ba thóma go tsoga, bjalo ba ,ola táie, bofego ba ka neke ba e gola, ka gobane e ka fofa ka gore a go tonye. Ge e godiwa gare ga témô, táie e sinya dibjaló, bjalo batho le bóna ba senya. Ke gobane a se motno ke léfaba.

Maswelebethe.

223, Bagodi ba táie bjalo ka ge go ngwadilwe gor bofego ga e godiwi, lebaka la gore e ka fofa, ke nnete. Bjalo lebaka le lengwe ke gore o kare ke gola táie wa gola le maeweletthe. Maeweletthe ke digagabi ka mehuta ya tóna, bjalo ka dinoga le methathaphala, mašegegele le tée dingwé.

84

224,

Ge punó e bunnwé.

Ka moragó ga moo punó e bunnwé, góna kgofí a e phae ka phaa-baémane, o fo e lesetsa. Ke moka ya rôbala kéaufsi, ka gobane ga góna seló sewe e ka se senyago. Mowe ke le thabó ka gobane ba tla e gola ba e dira mokhuéba dika ba seba ka yóna.

Makerere.

225, Makerere le táona ke ditfie táa go sepela ka setlhóphha bjalo óna ke a mahubedu, a bila ke a magolo. A rôbala godimo ga ditlhare, a lala a ija diphephé táa ditlhare. Ge nwedi o tagile a fofa le bofego, ga a tlhoe ke phefó ka maatla.

226, Makerere a kaone, bakeng sa go senya dibjaló táa batho ka baka la gore a rakéga bofego a rôbala godimo. Le óna ba a gola kowa boesa, ka gobane go tla ba go tonya a sa kgone go fofa.

85

227, Le ge e ile ya fitlha lebaka la marega, ya rôbala matlhakeng, batho ba lala ba e gola gôa ba e gola matsatî a mabedi. Le tsatéi la bororo, kgosi e swanetse go phaya tsie, e tloge nageng ya gatwe.

Bo, ok, ola.

228, O e phaya gore e tlogé, ka baka l- gôre, lehu la tñie letéwa tswalang. Eka êpêla mae a yôna ke moka ya hwêla mo, bjalo mae a thôma a phapasa bogokgola mo nageng, ke go rialo mowe bja senya dibjalo tsa batho.

229, Bogokgola bo phaphaá selemô le gôna ke morugô ga pula e kgolo. Pula ya mathômô e alama mae a ditse, e seng pula ya kgokgola-mooko, aowa, pula ya mathômô ya go tlhabolla lefase gore ditlhare le mabjang di tsogé ka boewa. Ditlhare marega di ya ologa, bjant boy a hra gwa áala dirithe fêla.

Go otlha.

86

230, Ka pula ya bonedi bjalo mae a di sie a potlha, bjalo ka yôna batho ba leme masemo, metlhaka ba fidetsé. Go tloga mowe go tla no fêla go ena dipula, mabélf le ôna a mala, bjalo mae a ditse le ôna a phaphaá. Bogokgola botéwa mabung, bjalo ke moka vo thôma eo ja, dibjalo. Ga bo rakege, ka gobane ke dilô tse nnyane. Ke lebaka leo kfofi e rakago tñie marega.

231,

Dinonyana.

231, Dinonyana ke kakaretéa-inn, ke gôre leina, gona le mehuta e mentsi ya dinonyana, bjalo nonyana ewe elego lenaba ke mohuta ka o tee, ka goban o sepel ka mebandô-bapô. Mohuta o we ke teane, bontsi ke diteane.

Diteane.

232, Diteane di weéla mae a téôna k- gare ga ditlhaga. Ditlhaga téa téôna di a a gouimo-dimo ga ditlhare tse dikgolo,

K34/82

t  a di lekelets  , mowe motho a ka sekego a fitlha. Le ,   na ka fase   a ditlhaga t  ewe t  a t  ona, o t   e hwet  a gona le bodiba. Di be  la melaleng dinokeng t  e dikgolo t  e bjalo ka Makhut  wi, Lepelle le Salate fase melaleng.

Ditlh  pha.

233, Di be  la ka ditlh  pha-tlh  pana, bjalo di tlilo sepele ka ditlh  pha-tlh  phana t  ewe t  e t  ona. Ge di fofa o tla b  na setlh  pha se feta, ka morat   wa b  na se sengwe, ka morat   se sengw  , bjalo, bjalo. Mowe e lego g  na o tla kwa e re t  eke-t  eke, a e diri e sa ji, aowa e bol  la e eja, ge motho a fitlha a e raka, ga go fofe ka e tee, e fofa kamoka ka setlh  hana sa y  na.

87.

Kgaleke.

234, Nonyana e tsane ke kgaleke, ke gore e phaki   ka nela go ja. Ge e ki tsena t  hemong ya ba o kgol  le t  h  mo, ga o fitlha e fofa wena mong wa t  h  mo o tla fala o rwel   meg  n   e ll  , e fedit  . Meg  n   ke go swarella tlh  go ka dintla t  e pedi. Bjalo e r  bala dinokeng t  a letlhakanoka. Kgosi o hupa nony na e we ka phaa-bafemane gore ya se ke ya tsena nageng ya gagwe.

Sef  n  f  n  .

235, Sef  n  f  n   ke diboko, diboko t  ewe di belega ka dikulukutla. Dikulukutla ke dibolo t  e dikgolo t  a dirabaraba. Ke lenaba le vlegolo, a se rakiwi, bjalo mohuta o we wa diboko t  ewe ba re di t  wa le bath  ka. Lebaka ke l, ge batho ba lla ba re sef  n  f  n   bjalo bath  ka ba re ie se ke la re ke sef  n  f  n   le ka re ke bakgekolo. Lare ke sef  n  f  n  , le napa le se baka.

Go upa.

88

236, B  na bent bath  ka ba re, ba se upa ka ditlhare, ga ba nyake go upa nega kamoka, ba upa ma  semong a b  na, le ma  semong a batho ba we ba ya go go motho yow   a kgonago go upa ke moko a tle

a mo upéle tshemo ye gagwe.

Go selewe.

237, Ge mong wa tshemo ewe, a ile go mo upéla yóna, se ile sa seje, mong wa tshemo o swanetše go fa moupi mophutso wa gagwe. Go a kwagala gore mophutso ke kgomo, bjalo e fu go ke gobe le motho ka o tee yowe a illego a likisa ditlhare tsé we tsá bathóka.

Mong wa naga.

238, Mong wa naga ke kgósi lerumu le lengwé le le lengwé le le lengwé le bóna ke kgósi. Kgósi a e áiti ke selo, ge a bóna gore bakgekolo (sefénéféné) ba tsene nageng, o neña pula e kgolo ke moka tsá hwa. Ke sóna setlhare sa bakgekolo.

239

Kgósi ke Ngaka.

Kgósi ke ngaka ya dingaka, ga góna ngaka e e ka fetago kgósi. Fela ge gona le ditlhare tsé a sa di tsé ego, yaba gona le ngaka e e di tsébago, o a mmítsha ke moka a tla a mo ruta tsóna, kantle le tefé. Ngaka e ngwé le engwé ditlhare tsé dikgolo ba fela ba kgopéla go kgósi, tsé bjalo ka mebóbó le dilo tsá basadi, ka gore mañene a batho kamoka a ga kgósi.

89

Go tlhabanéla naga.

240, Ga go motho le ka o tee yowe a ka tlhabanélagó naga ka nté le kgósi. O ka bóna ka mowé matlakaléng a ka godimo, ka mokgwa o kgósi e swerego boima ka góna bakeng sa go thibela disinyi tsá naña. Ga gona tefé mowé mediróng e we kamoka, ka baka la gore naga ke ya gagwe.

Modiró o monuwé ya Kgósi.

241, Gore nnete kgósi ke ngaka ya dingaka, o bille o kgóna le go neña pula, ke óna modiró o mongwé wa kgósi, ke modiró o mogolo wa kgósi. Ge motho e le kgósi, a sa tsébe go neña pula, motho yo we a se kgósi ke moka kgósi. Dingaka tsé dintfi tsá mehuta huta di góna, e moa a dikgöne go neña pula.

Matape.

242, Gana le batho ba ba tsebago matape, bjalo batho bawe ga ba ba bitši gore ke dingaka, ba ba bitša gore ka batsibi ba matape. Bjalo o ka hwetša motho a tseba letape, motho yowe re ka se ke ra re o tseba matape, aowa, ke motsibi wa letape.

Sekgomathole.

90 243, Monna yo Sekgomathole e be e le n̄aka, bjalo o be a na le letape la n̄oga. Mersba ya gagwe e be e leta ke n̄ka, o fa fitlha a e beya a tloga. Ga go motho le ka o tsee yowe a ka fitlhago a téya meraba ewe. Ge a kare o likifa go téya, ke moka o tla bôna n̄oga e morakadiša, ka mowe n̄oga e tswago a ra e tsebe.

Lepara.

244, Monna ge a sepela o se ela le lepara, bjalo lepara lewe o le beya kgaufsi le mokotla wa gagwe. Lepara lewe ke lôna lewe le fetogago n̄oga. Le dithibeng t̄a gawé e be go le-ta n̄oga, ge motho a gopotfe go ya go utéwa, ge a fitlha, ke moka o tlhakana le n̄oga ke moka e thôma go morakadiša.

Sekgomathole sa borwa.

245, Monna ke ge a e ketlile bjalo e thêta, o tla kwa a re: "Ke nna Sekgomathole sa borwa, ka le fetša nka le fetša Sekgomathole." O belâla gore ke na le dinôga t̄e dintši, ka di bulâla di ka le fetša.

Mmoledi a bolâla go téwâla pele.

91

246, Sekgomathole e be le n̄ak, bjalo a tseba gapé letape la mosepadi, mosepadi ke eng? A tlhaloza gore mosepadi ke lesopa. Ke letape le lengwé.

Mosepadi.

247, O be a o dira bakeng sa batho ba go utawa dijô, ka

Matape.

242, Gona le batho ba ba tsebago matape, bjalo batho bawe ga ba ba bitsí gore ke dingaka, ba ba bitsá gore ke batsibi ba matape. Bjalo o ka hwetéa motho a tseba letape, motho yowe reka seke rare o tseba matape, a o wa, ke motsibi wa letape.

Sekgomathole

90

243, Monna yo Sekgomathole e be e le ngaka, bjalo o be ana le letape la nôga. Meraba ya gagwe e be e leta ke nôga, o fo fitlha a e beya a tloga. Ga go motho le ka o tee yowe a ka fitlhago a tšiya meraba ewe. Ge a kare o likiém go tšiya, ke moka o tla bôna nôga e morakadiá, ka mowe nôga e tswago a sa e tsebe.

Lepara.

244, Monna ge a sepela o sepela le lepara, bjalo lepara lewe o le beya kgaufai le mokôtla wa gagwe. Lepara lewe ke lôna lewe le fotogago nôga. Le dithibeng téa gagwe e be go leta nôga, ge motho a gopotsé go ya go utswa, ge a fitlha, ke moka o tlhakana le nôga ke moka e thôma go morakadiá.

Sekgomathole sa borwa.

245, Monna ke ge a e ketlile bjalo a e thêta, o tla kwa a re, ke nna Sekgomathole sa borwa, ka le fet a nka le fet a sekgomathole. O bol la gore ke na le din ga t e dint i, ka dibul la dika le fet a.

'Moledi a bol la go t w la nele.

91

246, Sekgomathole e be e le ngaka, bjalo a tseba gap  letape la mosepadi, mosepadi ke eng; a tlhalosa gore mosepadi ke lesepa. Ke letape le len we.

Mosepadi.

247, O be a o dira bekeng sa batho ba go utswa dij , ka

TM/

gobane batho ba bangwē o ka gopola gore ba sepela ba kgopéla mabjalwa félā kganthe ga go bjalo, ba sepeléla dibedi. Ba tsena ka ngwakon, ba nôna nama, ke moka ba rwala goba melatša ya bana ba rwala. Bjalo ke mowe letape la gagwe e bego le sáma ntshe.

Mmagó Mapule.

248, Mosadi yowe mmagó Mapulé, e be e le mosadi wa go buswa ke bjålwa, a tsoga ke moka o ya bjålwend a sesú a ja selé, o nwéla bjålwa tlaleng. Mosadi a no phela ka óna mokwa o we. Ba nwa bjålwa ka morago ga moo lešaba le palakane, bjalo badífa ba tlhatlhéla dikomo ba gopola melatša ya bôna.

Melatša.

249, Batswadi a ba na taba le melatša, ba na le taba le bjålwa. Modisí yowe mmagwe a dirileng bjålwa ke moka ge a yo tlhóla molatša wa gagwe, o hwetša gore molatša ga o góna, ke moka a goma a butfiéa mmagwe. "Mmáne molatša waka o go kae?" Mmagwe a rumáa dibóné go nyakela ngwana wa gagwe molatša wa gagwe, ke moka a hwetša gore molatša wa ngwana ga o góna.

Mmagó Mapule.

250, Mosadi yowe a no tšama a dira ka mokgwa o we. Batho ba lla ka batho ba mabjalwa, gore batho ba bangwē ga ba tlele mabjalwa, ba tlela mauswa. Mosadi a utswa melatša ya bana ba motse wa ga Mabakane, bana ba lala ba lla kabaka la tlala.

Mabakane.

251, Mabakane a ya go monna yo wa ngaka Sekgomotholé, o be a eya go kgopéla matane a nôga. A fitlhá a dumedišana naé, ke moka a motlhalošetša ka mokgwa o we a tswenyiwago ke batho ba mabjalwa mabapi le melatša ya bana 'ba gagwe. Bjalo ka go rialo mowe ke tlide go kgopéla letape le le ka letago melatša ya bana baka.

Sekgomothole.

93

252, Sekgomatholé are, go yéna taba ya gago ke a e kwa, bjalo nka gofa félá mosepadi, a ba a motlhalošetéa gore mosepadi ke eng. A duméla a mofa, are go yéma, o seke wa ya wa o šumiéa lehôno. E tlare ge mosadi wa gagé, ge a dirile bjålwa ke moka, o mmotéa a tsotlele boušwa lekgakgo ka le tee sekgerong, bjalo a no bo beya le batong a seke a bu uta.

Mabakane a soméla gae.

253, Mabakane a tšeaya setlhare a boéla gae, a fitlhá a se beya ga botse. Bjalo monna a seke a botša mosadi wa gagwe, a nore go mosadi, batho bawe ba tlago ba héla bana baka melatéa, ba tla iwa bare' batho ba lóya, batla gobala, nna ke na le moseadi. Mosadi a butéisa monna gore mosepadi ke eng, monna a re go mosadi, wena dira bjålwa o tla o bóna.

Go nyaka go bóna.

254, Mosadi ka gobane o nyaka go bóna mosepadi, a napa a dira bjålwa bjo bontsi. Tsatéi lewe go nwewago bjålwa ke moka monna a botše mosadi wa gagwe ka mokgwa o we ngaka e ilego ya mmotéa ka óna. Mosauí a dira bjalo, monna le yéna a dira ka taélo ya ngaka.

Gwa nwewa bjålwa.

94

255, Bakgopedi ba bjålwa ba fitlhá ba kgópela bjala, a o wa, gwa nwewa bjålwa go sena molato. Modira-tšóna a fitlhá, e be ba sa tsebe fore ke yéna, a o wa gwa sebe l taba ba nwa bjålwa.

Selemetségo.

256, Se lemetšego, o utswa se mosela nképö. Mosadi yéna ge ba enwa bjålwa, o lebeletše tše gagwe. A bóna buušwa bjöla a bo beilego le baton, ke moka a napa a bo tšeý, a bo uta ka mokgwa o we mong a tsebaqo ka óna. A ya a boja gwa sebe taba.

Ka moswana.

257, Mosadi a tlhwa a enwa bjålwa a sena taba, letšatši la dikēla. A tloga aya gas ga gagwe kantle le phōšo. Matlagosa ke moka mosadi a thôma go swara ke kantle, a téwa aya kantle, a goma a boy a fitlha a robala, ga a robale ka kgôle, o kwa mmele wa gagwe o tapile.

258, Ka morago ga lebakanyana, ke moka le a mo tsosá, a thôma a ya kantle. O rile ge a boy a boy a le masepa a phathoga maotong. Batho ba motse ba thôma go makala gore molato ke eng, yo mongwê a mokwêla botlhoko, a ya a mo tlhakola, ge a ya ka o a a baka, a téwêla pele gonya masepa bjalo mosadi a makala, a mothogêla are a o wa di ka ntlhôlla.

Ke le gôéôgôéô.

259, Bjalo mosadi a thôma go bitsá morwêdi wa gagwe Mapule, are, Mapule nkgôlê metsi ngwana waka ke swere ke le gôéôgôéô, marediê are molato ke eng mma, are, kere nkôlê metsi ngwanašaka, ke bolaya ke le gôéôgôéô. Ngwana a ya a kga metsi, ke moka a fitlha a fa mmagie. Mmatwê Mapule anwa metsi.

Go nyakiwa na buuëwa.

260, Mabakane, a šala a nyaka buuëwa, a buuëwa bogo kae? Mosadi are a o wa buuëwa bo jelwe, monna a re homola, o tla bôna. A o wa ba homola bare tuu. Kganthe mosadi yêna o šetše a bela-bela.

Metsi a baka tše kigolo.

261, Gore mosadi anwê metsi, a napa a makela tše dikgolo, bjalo a thôma go fo nya a rosetše. Monna wa gagwe a re, molato ke eng mogatsâka, mosadi are ke bolaya ke legôéogôéô, legôéogôéô ke eng mogatsâka, ke moka mosadi a homola a se ea mo fetola. Monna a bôna, ore mosadi o a babja.

Monna a ya ngakeng.

262, Monna a tlhakana tlhogô ke moka a tloga a ya ngakeng go tsama a laola mosadi wa gagwé. Titaola tsá botšá monna gore mosadi wa gago o bolaya ke monwana. Sepela o mmutsíse gore ka tsatái la gore, o ile a dirang motseng wa ba bina-Tlou. Motlheng o we e be gona le bjalo, o llé dijô tsá batho, ge a sa byake gogo botšá, o yé mowe motseng o we o butsíse, ba tla go botšá solo sewe ba se belaflago. Ga gona setlhare sewe nna nka go fago, ke yéna mong wa solo sewe a tloga go fa set hare.

A ya a butsíse mosadi.

263, Monna a goma, a boëla gae, a fitlha a bolëla le mosadi wa gagwe, a re mosadi o ke o mputáitse nnate, gore ka tsatái le lengwé o kile wa dirang motseng wa ba bina-Tlou, mowe e be gona le bjalo ka tsatái lewe. Mosadi a kwa gore go boima, a re ke ile ka ngatha buuëwa bjowe, a ke tsebe, ka gobane e be ke tagilwé.

Monna a ya motseng wa Mabakane.

97

264, Monna a re ngaka e mputáitse nnate, bjalo a tloga, a ya mowe motseng owe wa ga Mabakane. A fitlha a bitá monna a bolëla naë, a re, ke tlile mo ka putáisô, a re ke eng, monna a re, a gona sewe le sebelafago mo. Mong wa motse a re, ke melatáya bana baka. Monna a re, mosadi waka o mo botlhokong, bjalo ge ke mmutsíse ke kwa gore o ile a ja buuëwa bjalo buuëwa ore ga fiwa.

Mabakane a re ke molato.

265, Mamondi a re go mmotsísi ke molato, ka gobane le nna ke tsere ditlhare tsá batho, bjalo mong wa setlhare o nyaka gore ditlhare tsá gagwe di lifiwé. Monna o ile a lefa melatáya bana bawe ka dipudi tsé nne, ke moka a ya a tlhabëla lehödu,

8651.

lehôdu la fôla. Ditsêba têa fôla di etla mowe.

Letšwa.

266, Monna yo Sekgomatholô e be e le ngaka ka gobane, o be ana le ditaola. O be a bile a tsêba le letšwa. Letšwa la gagwe e be e le la gore motho a gafé, a seke a ny ka ditšwarô têa gagwé. Motho wa lôna, o tla no tlhaka lebaka le leteléle, mafêlô a lôpe ka tlhôgô, a ka se hwéle ka gwe, o fêla a hwéla šokeng.

Mmatšié.

98

267, Mosadi yo ke Ngwana-Lokweng, o ile a têea ke ba ga Mašumu, monna wa gagwe e be e le Mpedi. Bjalo mosadi a lôya ngwana wa Mamokgadi Ngwana-Masete a be a têere ke ba ga Mokgatlha.

268

Bajlo Mokgatlha ba sinva letšwa.

Ngwana yowé wa go lôiwa, e be e le ngwana wa mothepe, ba bile ba amogetée dikgomo têa morwa-kete. Bjalo Mokgatlha a ya ga mokgalabjé yowé, ke moka a tla a senya letšwa. Moloi o sepela boéego, a fitlha boéego ke moka a dira ka mokgwa o we a tsebago, a ba a tloga le boéego bjewe a sa bone ke motho.

269

Lefaisi.

Ka lôna letšatéi lewe a go fitlha, a senya ka lôna, e be gona le lefaisi le legolo. Bajlo ka morago ga modiro o we wé gagwe, Mokgatlha a re, mokgalabjé robala, o tlare go tsoga e sale gosasa wa kgôna o tloga, o ka gobala kabaka la lefaisi.

270, Monna yowé wa ngaka a re, pitá e senago mollo e sega ke ntéi e feta ka fass. Phiri tshaba mesó, morwa mokete, ke nnate phiri tshaba mesó, kabaka la gore o tlile bottlhôtlôlong, bjalo nna ke tlile go loyana bjalo mo ke tloga a ka swanéla go bôna ke motho.

99

271, Pitša e senago mollō, e sēga ke ntši e feta ka fase. Ke seēma sewe, bjalo ka morago ga moo motho a swere ke letšwa, monna yola wa mamondi a ya go monna yola wa ngaka, a mmotsa gore sefu sela se tantše. Monna wa ngaka a re, ke tsé di botse, e be ke gana ore ke r̄fbale, molaō wa o tseba ke nyaka kgomo. Monna are, a o wa, ke kwele.

Tlhalošo va seēma.

272, Mokgatlha are go ngaka, o ke o ntlhalosetše seēma sela sa pitša e senago mollō e sega ke ntši e feta ka fase. Monna wa ngaka a re go yēna, a lehōno wāna o ka ntšēga, bakeng sa modiroō waka, monna a re, a o wa, go bjalo.

273, Pitša e bela ka mollō o tuka, ge mollō o ka tima pitša e ka se ke ya bela. Ntši e a tsena ka fase ga pitša ke moka ya feta, ka gobane mollō ga o gōna, fēla ge mollō o le gōna, o tuka e ka se ke ya sega. Tlhalošo ke yōna e we, ke gor mollō o timile.

100

Mollō o tima ke motho, ka gobane ge a a ka se ke a tima, magala a tlaba gōna bjalo magala ana le phišo ya gōna, ntši e ka seke ya feta kabaka la phišo ewe ya magala. Ge o sa tima ke motho, o tla tima ke metsi a pitša, ka gore e tlare kowa e bela, ya fufula ke moka mollō wa tima ke metsi a pitša.

274, Ge metsi a ile a tima mollō, ke moka ntši e a sega. Ge o kare o reēla motho bjalo motho yowe wa seke wa motanya, a go tlhalefa, motho yowe o swanetše go gosegā. Lebaka ke le, motho yowe o go etše mahulong, ka gobane o bone gore motho yowe o téwago go yēna ke mokete, bjalo ka go rialo mowe o tlatla go nna, a na le dikgomo tsé pedi, are ke motlhabele ka sephiri, ka dira, bjalo, ke moka wēna wa lebella gore o tla bōna tlhaga e e swa wa seke wa bōna selō.

Mokawa wa ngaka.

275, Ge o ile wa ya ga ngaka wa mmotsa dillô tsa gago, ngaka ewe ge e tla go go éomela modirô wa gago, e swanetse gotla bosegó, ke mo a e dire modirô wa yôna e sa bone ke motho, e be e tlozé e sa bone ke motho, ka go rialo move o tla bôna, modirô o we, o direga kabaka la gore ga go teebe motho.

101

276

Letswa la Mmatšié.

Ka morago ga moo ba ndilé selô sa mothu, ke moka mosadi a thôma. O ile a thôma mothhang ba nwago bjålwa bja go tlofa meriri ya mathômô. A thôma go botáa ngaka ya go alafa leku gore ba go file bjålwa bjo modirô wa gago ke eng. Ngaka ya se ke ya mofetola, ka gobane polelô e we a se a motho ge a thabile ga botse.

Mmatšié a thôma go rogaka batho.

277, Mosadi yowe Mmatšié, a thôma go rogaka batho. Batho ga ba ka ba mmoledisa, bjalo ka ge molaô wa dingaka o bolela gore, ge le kare le le setshileng, la no bôna motho a dira dillô tsa gagwe tsa go setlhamatsegé, motho a seke a mmoledisa, a ka feta le lekatle la motho yo we. A no pogana ka mokwa o we mong a kgônago, ba ntshitsé matlhó ba mo lebeléte.

278, Mafellô a maroga a gagwe, ba bôna a kgaola thethô ya gagwe a thôma go e sôtla, bjalo pitâa e swa ke mollo e a bela. Mosadi a éala a le fêla a sa téwara selc. Ba gabô ba moswara ba mo tlemella malepi, a téwela pele le go a rutlumulla.

102

279, Mmalô! motho ga a diri ka kgôle, monna a moswara, a mo gôga, a fitlha a motsenya ka gare ga ngwako, a mo tswalela. A boyo go kôpela bjålwa, ka morago ga moo bjålwa bo fedile a boela ka gae, a thôma a bula n wako, mosadi a re o a téwa, monna a mo kgarametéa kagare ga ngwako. A butšifa mosadi wa gagwe gore molato ke eng, bjalo mosadi e seje a botâa monna, a téwela pele le go noba a boléla medirô ya gagwe e we a illego

TM/

a e dira.

280, Monna a bôna gore ga a kwane le mosadi wa gagwe, a goma a tswalla ngwako wa gagwe, ke moka a téwa, a ya ga mokgolo wa gagwe. A fitlha ga Lokweng, a re go bôna, nna ke gakana le ngwana wa lena, se we a se dirego seja nkéakantéha. Mokgolo wa gagwe wa monna a re, molato ke eng, mokgonyana a re, a ke tsebe, lena le ka fo ya la bôna ka nofi.

281, Mañegwane, ke yêna parago Mmatšié, a bitša mmago Mmatšié, ke moka mosadi a tla, bjalo a fitlha a dula fase, a lötša, ba dumela. Monna a re ke kwa mokgonyana wa gago, o re morwedi wa gago o babja kudu, bjalo ke re go wêna kitima o ye go mmôna o tlatla o mpotša bolwetsí bja ngwana, mosadi a re tuu lebaka le letelcle, ka morago a ya a téuya lepai la gagwe, a wêla tsela kantle le polelo, mokgonyana a mošala nthagô.

103

282, Ba sepela, makgolo wa gagwe o etile pele, mokgonyana o setše ka nthagô. Mongwé o tla kowa yôla le yêna o kowa, Mokgolo wa gagwe a fitlha motseng, a tseña ka lapeng la morwedi wa gagwe a dula lapeng. Mokgonya o sale nthago kudu, kabaka la gore o ile a sala a aroga. Bjalo ge a dutši mowe lapeng, a kwa té di boleLAGO ke morwedi wa gagwe kagore ga ngwako, e le dinalete, ditlhôba mmagwé.

283, Mokgonyana a fitlha a bula ngwako, mosadi a gatlhanetsá monna monyakong, gore o ya téwa, monna a goma a mmoetsá ka ngwakong, bjalo a re go makgolo wa gagwe, tlang le bône. Mmago mosadi a tseña, a re go morwedi wa gagwe, molato ke eng. Morwedi wa gagwe a lebella mmagwé a re tuu, sebakanyana.

104

284, Ka morago ga sebakanyana sewe, morwedi a re, ke madlo a yo no mamokokonono yo a nyaka go mpoleisa a re yêna a sale a phela. Mokgonyana o ile a swabé kudu, makgolo wa gagwe le yêna a se fa boléla selo, ba fo dula ba re tuu.

285, Morwedie a éma ka maoto, a sepele a libile mma, we, a fitlha a mo keleya ka letswele, ke moka a thôma go lwa le morwedi wa gagwe, monna a e lamola a sa e tlhoke. Ge a lamotsé, ke moka makgolo wa gagwe a téwa ka ngwakong a dule lapeng. Mokgônyana le yêna a téwa a tewalla n̄wako a dul le makgolo wa gagwe lapeng.

286, Mokgônyana a re go makgolo wa gagwe, ke téône téé, téewe ke go bitéetšago téôna. Makgolo wa gagwe, a buisa moyá mohu a re, o thômegile neng. Mokgônyana a re téôna lehôno, re be re le kowa motseng, ols wa ga Mokgalihha go nwâwa bjalo bja setshila, bjalo a thôma ka go roga ngaka ya go alafa ee-tshila, Aa mora o ga maroga awe, ke moka a napa a thôma téôna téé o di bônago a di dira.

287, Makgolo wa gagwe a re ke di bone, bjalo ke boela gae, go botša papagwé, ka gobane go ôka molwetsí, ke go dula naš. Bjalo yo motho yowe a mo loilego, o mo loeletše godimu gaka ka gobane o ila le go bôna moriti waka. Mokgônyana a re le tla ba botša, makgolo bjalo ka ge le wena o bone ka matlhô.
105

288, Makgolo wa gagwé a boela nthagô, a fitlha a botša monna wa gagwé. A re go monna ngwana go bônagala gore ba mo tâheletše fêla setlhare sewe ba mo filego se a mo gafisa. Vitaba t'ë a di bolelago ga dikwale, monna a re ke di kwile, ge a rialo a napa a thakgoga, a téuya lepara la gagwe a vêla trela.

289, Makgalabjé yowe wa ga Lokweng a ya a fitlha. A hwetsá mokgônyana a dutší lapeng, ntlo e tswaletšwe, bjalo a re, moiwetsí o ile kae, mokgonyana are o kamo gare ga ngwako. Makgolo wa gagwe a re, aka baka lang o mo tswalela, a o a tseva ge bathó ba dutše lapeng go a ila go tewalla ngwako wa molwetsí. Mokgônyana a re ke a tse a makgolo, bjalo mol-to ke o, wa bula o nyaka go téwa a téhabe.

851.

106

290, A re go mokgōnyana, bula n̄wako ke mmōnē, bjalo mokgōnyana a bula n̄wako, a tseña le makgolo wa gagwe. A no hwētsā gore morwedie o fela, o bile o ja ditēwaro t̄fa gagwe. Papagwe a butsīsa morwēdi wa gagwe gore e kaba mol-to ke eng, bjalo morwedie a lebella motho yo a bolela.

291, A mmōna a ba a mo tseba, a re dumela papa, papagwē a re, dumela n̄wan'aka. O qira ke eng n̄wana'aka, morwedie a re ke madiō, a mma mamokokonono, o ile nna ke hwē yēna a ſale a phela papa. O ile a diran n̄wan'aka, bjalo ke moka go fedile, a sa ba fetola o swere modirō wa gagwe.

Mamokokonono.

292, Mamokokonono a se leina, ke monwana o mogolo wa letsōgō. Monwana o we leina la ôna ba re ke mamokokonono. Motho a ūpiwi ka monwana owe, ke wa bolq̄i, a go ūupa ka ôna o wa go roga, thogakō e we e ela boloing. Monwana wa t̄shupa ôna motho ge a go ūupa ka ôna, motho yo we a go ūupago ke moloi, a nyaka go go bolaya. O na mošup̄a wa monwana wa t̄shupa ge a go ūupa a bolele; ke gore o go tlhabifā madi.

107

293, Mamokokonono, ge o ka no ūupa motho ka ôna le ge o sa bolele o no homola, ge a go bôna, o ya tseba gore o are go ȳna mamokokonono, mofetsī wa batho, e ke a ka bôna ke eng. Mamokokonono ka thekō engwē ke maroga, a bopele bja basadi, ke ge motho a roga mosadi yo mongwē, a sa moſupi ka monwana o we wa mamokokonono, gôna nowe o roga mosadi bopele bja gagwe.

294, Motho a ka se ke a dula a le ka ngwakong lebaka kamoka. Ba ile ba motswalela ka ngwakong téatfī leve, le bofego bja lôna, ka moswana ba bôna gore ke boima go dula ba tswaletfē motho ka ngwakong. Papagwē a re, mmuleleng le bône gore o tla dira bjang, ke moka ba mmulela. A re go t̄wa ka ngwakong a thôma go fo t̄haba a boléla leina la n̄wana yola wa Mamakgadi a re o a morakiéa.

8851.

295, A hwētēa mosadi goba bana, a ba tiya, ba bagolo o
ba foéa ka mafsi ka bjalo, bjalo. O ile a tlhaka ka mokwa o we
go fitlhēla a fetēa n̄ waga kamoka. Ka morago ga ngwaga a hwa,
o ile a hwēla sōken. A bōnwa ke badiéa, ke moka ba tlhaba
mokgōéi.

296, Banna ba tshologa mokgōéi, ba ya ba morwala ba tla
ba mmeaya ka ngwakong. Ba kgobakana ba kgōna ba mo iéa
mabitleng. Mmatfīé o e tifile ka setopo sa gagwe, dit ba t̄a
fēla ditla move.

Setōpa-monwana.

108

297, Makōma, ena ke ngaka ya mosadi, ke e tsentsha mo le
naneong la dingaka téa banna, kabaka la gore ke ngaka. Dingaka
té dingwē téa banna diya tlhaetēa mo go yéna. Go tlhaetēa
ke gore a di lekane naé, o a ba feta. Ngaka ena ȳ mosadi e na
le mehuta huta ya ditōpa-menwana. Mehuta ewe ya ditōpa-menwana
ke e: Setōpa-monwana, Setōpa -sa-motchekta, Setōpa-sa- go tshuba
le Setōpa-sa-tladi.

Setōpa-monwana.

298, Mosadi yo o ile a téuya n̄ wētēi ya gagwe, kabaka la
go bōna gore ga a na nwana. Bjalo nwētēi ya tla ya belega
ngwana, nwana yo we ke wa motlhankana, bjalo leina la ngwana
ga le tsibji, leina go tsibja la Disegō. Makōma o be a kgōga
motšoko le lebaké, ka gobane lebake lōna e ka ke molaš wa
dingaka ka gobane ngaka engwē le engwē, e kgōga lebake, ga
mmōgō le motšoko.

109.

Ge a beile 'dilō téye ka nwakong, wa gagwe, ke moka o
hwetēa motšoko o tsholotswē lebake le ntshitewē. Mosadi a
thōma go makala, a téuya ditaola téa gagwe a laola, bjalo
ditaola téa mmotša gore ke ngwanwa gagwe. A butšisa Disegō
a re, motšoko waka le lebake o utswitše ke mang. Disegō a re
ga ke treebe.

TM/

Bohôau ga bo rate ke motho.

300, Mosadi a bôna gore ngwana oa gana, a seke a motshela phêfô. A re go yêna go lukile ngwana'ka sepela, e be ke go butsîsa taba e we, ke re kotse motlhomong e kaba ke wêna. Ngwana a tloga a thabale, a re ga a ka a bonwa. Ngaka ya goma ya beya dillô tsela tsa yôna ga na kowa a dulago a di beya a tloga.

301, Disêgô a boêla a ya a utswa, bhaka ge e boyâ ya hwetfê gore dillô tsâ yôna ga di gôna, di tsholotswê. A butsîsa mmagô Disêgô gore dillô tsaka ga di kamoka, mosadi a re a ke tsebe. A goma a butsîsa Disêgô, le yêna a no goma a gana.

302, Makôma a boneketsâ dillô tsela tsâ gagwe ka ditlhare tsâ setôna-monwana. Dikôma didi loma beng ba tshôna. Ka morwana Disêgô ge a dutfî le bagwêra ba gagwe kgorong, ba kwa a thôma a re, joo monwana joo, monwana, ba re go yêna o dira bjang, a re o a ôpa eke go tsene tshwana kagare ga ôna.
110

303, Letsatái ge le tlhabe le ya godimu, bjalo phiôd ya mollô e fisa kudû, kabaka la letsatái, ba tlogêla mollô, ba anegetéa dimpa tsâ bôna letsatšing. Disêgô a thôma go lla, letsôgô la gagwe le omile, le ôpa ka maatla. Mmagwê a ya a re, molato ke eng ngwana'ka, ngwana a re letsôgô laka le a ôpa, o dirile ke eng, a re ga ke tsebe.

304, Makôma o ile go kwa ngwana a sa thôma gore joo, ba gwêra ba gagwê ba mmutfîfa a bolêla go ôpa ga monwana, ke moka a botfâ mmagô ngwana, fore ke sawa bokete, ba re motho o wa babja, keya go mofa metantane. Ngwana o sâla a reala lekatle makgolo wa gagwe a se gôna. Ngaka e fo tloga ka kgôle.

305, Ngaka ya ya ya dula motseng o mongwê, bjalo ge a dutfê mowe a re, pelo haka e ya remoga, a ke tsebe gore molato ke eng. Gae ke tlogile go tlhôka le taba. Fêla motho o a tla, o tla le ditaba tsâ bolwetsái. Ka moragonyana ga sebakaniana o bôna ngwetsái ya gagwê e fitlha.

III

306, Ngaka ya re, ke noletše, motho yola o rwele ditaba. Mosadi ge a fitlha, a fitlha a ſla dikudumēla, a re tsōrōroo!! pelo ya gagwē e bina bina. A fitlha a dula fase, a lōsana nabō. Ngaka ya re gōrōga motšodiše, ke gore re botše. Mosadi a re re makatša ke ngwana o a babja, molato a re o fo lla a re letsōgō la gagwé le omile lebile le a ūpa, ga a tsebe gore le dirile ke eng.

Makōma a re, kitime o ba o lebeletše n̄wana yowe waka gōna bjale ke ya tla, ke sa laēla beng ba motše. Mmago ngwana a boēla gae, mosadi a ſala a dutše, kowa ba lebeletše gore gōna bjalo o a tla. Ba bōna letšatéi le eya madikēlō, bjalo a goma a boēla, ge a fitlha, o hwētša gore mmateswala wa gagwē o tlhabile ke madi, a mořitša le ge fegēla.

308, Mosadi ge a tsena ka ngwakong o we ba mmeilego go ūna, mmateswala wa gagwe a re, ngwētši yaka, nna ke bone metlhōlō, ge kere ke tšwa ka kgōrō, ke moka ka tlhaba ke madi, a ba a nkwiſetše fase. Le ge ba ntliša ka ngwakong ga se ka dibōna, bagologolo ba kwala gore, o seke wa laēla pele mo o ya go, laēla nthagō mo o tšwago.

112

309, Ngaka ya ſita le ke go bolēla, o bolēla lenſeu la gagwē le etšwa kgole. Mokgekolo wa batho a bonagala gore o kwa botlhoko kudu.

310, Nofuriwa ga a na maanō, mosadi a re lehōno ke tewaletše ke kgomo nageng. Ge kgomo e ilo ya tewala nageng, modiše wa kgomo ga a swanēla go tlogēla namane ūkēng. O a e etetše, mowe namane e lapago o a e rwala.

Go adimə pōkōlō.

Mosadi a thōm' go adimə pōkōlō le go kgopēla monna yo a ka mo gapišago yōna, gore ba etetše motho wa batho ba mo iſe gae.

Beng ba motre ba re,, diwôkôlô têôna di gôna, bjalo ke matlhanya, ga se tée di ka rwalago molwêtši. Mowe gôna mosadi, motho o swanetše go babja a le gae ga gagwé, mo le rena re mo tsietsing.

312, Molwêtši a re, botfang nêwêtši yaka, mosô ga o na leáidi, ke tla rôbala mo, ga a kitime a yo go lebella ngwara yola waka. Nna ke nna yo motolo, ga ke hwile ga ke na taba, pelo yaka e babela ngwana ol yo monyane. Mosadi a tloga, a ya a lala a sa rôbala, ngwana a lala a lla boéego ka moka.

113 313 Mokôma, o ile a dirêla mosadi maanô, a nyaka gore ngwana a dikwé, ke gore ka go rialo mowe o lôya ngwana le mmagwé, gore ge ngwana a dira khôsô mmagwé a mo kgale.

314 Mosadi o letše a sa rôbala, ka baka la morva wa gagwé. Go tlhaka ke go phela, mola motro a be a hwile nkabe motho a se a di bôna.

315, Erile mo mahube a basadi a hubala, mosadi a tlogêla ngwana wa gagwe, a baka mowe matrwala wa gagwé a rôbetšego gôna. Letšatši le ile mo letlhaba a tsena. A hwêtšana mmatrwala wa gagwé a sa kômetše, fêla ba motse ba tsufile. A fitlhâ a tsena ka mowe laveng la ngwako o matrwala wa gagwé a leng ka ntshe.

316, Mong wa lapa a re go yêne, e sa rôbetše bulu ngwako, o mmône. Mosadi a bulu ngwako, a mo tsosâ, mokgékolo a tsoga, mosadi a re o rôbetše bjang, mmatrwala wa gagwe a re a o wa, ke letše ke e kwa botlhoko, gôna bjalo ke kwa ke le kaoné. Ke butfiá wêna gore ngwana yôla o bjang, ngwana go thatafile.

114

317, Mokgékolo a re, nkémelé ke tsosâ ke tla sepela nago go bôna ngwana yowe. Mokgékolo a tsosâ ke mo a a lafiana le beng ba tsosâ, a naps a tloga le ngwêtši ya gagwé. Ba sepela ba ya ba tsena gae. Mokgékolo a ya ka mowe ngwana a lego ka ntshe, a fitlhâ a butfiá ngwana wa ngwana, a no bol'lô bjalo ka ge a duia a hûela le mmagwé.

318, Makôma a re go mmagwê ngwana, butfîsa ngwana a go bot e nnete, kantle le gore a bol l  nnete, ga go ngaka e e ka kg nago bolw tsi bja ngwana. Mosadi a the lets  pol l  ys mokgekolo, ke moka a gopola gore mokgekolo o kile a bela la ka dil  t a gagw .

319, Mmago ngwana a ya go morwa wa gagw , a re o ke o bol l  nnete ngwana, gore molato ke eng, bjalo a re a ke teebe gore molato ke eng. Mmagw  a re ge nke o ile wa uts wa sel  sa motho, a swanet e go bol la, ka nt le le gore a bol l  g na, o tla noba bjalo ka  na mokgwa o. Ngwana a re, ke ile ka uts wa mot oko wa bo-makgolo le lebak .

320, Mmago ngwana a tloga a ya ga mmatswala wa gagw , a re, ngwana o re, mot oko ola weno le lebak , di ile t a uts wa ke y na. Mokgekolo a re o wa mo aket a, ga e le y na, nkgabe a tle a mpot e ka nos i. Bjalo mmagw , a ya a bot a morwa wa gagw  gore makgolo wa gago a re, tla o mpot e ka nos i.
115

312, Dis g  a thak oga a ya a fitlha, a dula fase, bjalo makgolo wa gagw  are, molato ke eng, a re, ke ile ka uts wa mot oko le lebak  makgolo. O ile wadir lang ge ke go butfîsa, wa se mpot e gore go t ere w na, e be ke boifa. Mokgekolo a tia ngwana ka lebjat , ngwana a w la fase, ke mok a napa a kgomet e, a tla a tsoga ge let sat i le ya madik l .

322, Ngwana a re go tsoga, yaba ke moka o fodile. Mokgekolo a re go motlogolo wa gagw , le ka let sat i ka let e o seke wa tsoga wa boelet a, ge ngwana a nyaka sel  o wa kgopela. Mol  e be o se ngwana waka, e be ke tla go let sat a wa hwa. Go tloga ka l na t at i le we ngwana a  atlha monwana.

Motshek a.

323, Set pa sa Motshek a, ke  na mong sat pa se se tsibj ng go e na le mosepadi. Mosepadi le leina la set pa se we e bego se sa tsib je, bjalo leh no re tsibile gore set pa se sengw  se

8851.

gôna. Bjalo di fanane ka mediro ya tsôna. Nopapadi, motho le ge a sepela, goba a eme, o feny bjalo motshékga o nya a dutéi le ge a robetéé.

116

324, Motsekga-mphe, bjalo mphé ke lesepa la dijô t e motho a ilego a dija di sa apeiwa, bjalo ka mahea. Mahea a swan la go lewa a sa but wa, wa ja bjalo ka dit hw ne. Ge o ile wa dira bjalo o nya mph , ke gore dij  di no boy a dile tala ge motho a e ya kantle. Bjalo set pa sewe motshékga-mph  se bjalo, motho ge a swere ke sôna, o nya lesepa, lesepa le lengw  yaba mph .

325, Motshékga-mphe, motho ge a kare o nya fokeng o wa gana, ka gobane motho o tlava a dula a kokomo a, gwa seke gwa t wa sel . Empa ge a boy a lapeng a dula fave, ke moka le a t wa bjalo ka ngwana. Le dio gana ge a dul fave, ge a eme ka maoto, a o wa ga a nye, le ge a kaya a dula lefokeng a le tee, ga a nye, le nyaka kudu gare ga batho.

Mabakane ke Motshékga-mph .

Go swariw  ga r te.

117

326, Monna yo P te, leina la gagw  ke Mabjal , bjalo ka morago ga gore a swariw  ke set pa, ke moka y na ka no i, a napa a ethoya leina lewe la P te. Monna o be a utswa mab le a batho bjalo batho ge ba g r ga y na ke moka o ya ma emong go r ba mab le a batho a thi a ka gae ga gagw .

327, Ka let at i le lengw , a re, a sek la bjane, bafadi ba ban w  ba feta, dit hewene difusut e bona, ba no govola e ke ke b na f la. A kwa ba bol la ka leina la Ma jal , bjalo monna a t eflet a. A kwa ba re, monna yowe ke tlhabakalla,

ge batho ba gôrôga yêna o ya ma emong bjalo ka moswana batho ba tre a ba lla. F la bana ba ile la sekelo t shedi  ph fo, lehono bayo mo lalla, ba tla moswara.

328, Monna a napa a b na gore batho ba molakane, ka l na let at i lewe a seke a ya. Ba ya ba lalla ba seke ba swara motho, ba no f la ba e ya ba lalla, e re kowa batho ba eti  ba kg ne ba boyo. Monna o lemugile, bjalo a se sa utswa ka mabanyana, e re kowa batho ba r bala a kg ne a e ya.

329, Ka morag  ga moo batho ba r bet , ga go sana motho yo a sepelago. Go  et e go sepela baloi f la. Y na ke lebaka lewe a sepelago ka l na. Monna o fetugile phiri o sepela bo ego mola batho ba ile malaong.

118

330, Ka t at i le leng  a ya a utswa t hemong ya Mafiri Lew le. Mosadi wa Lew le ge a fitlha mo emong a hw t a mabele a gagw  a r bilw  ka mokgwa wa  oro. Mosadi a rw la meg n  a t amma a lla a lebile gae, a fitlha a bot a monna wa gagw , gore motho yo mongw  o bunne t hero yaka.

331, Monna a tlog  le mosadi wa gagw  baya mowe t hemong go b na ka mokgwa owe lehodu le bunneko ka  na. Ba fitlha, ka nnete monna a hw t ana lehodu le sa utswa le dio buna. onna a re go mosadi, o seke wa tsena mowe lehodu le bunneko, w na o r b  mabele a ka thek  a we ke sa a sepel la.

332, Monna a goma a bo la gae, a fet la ka mosate go bega taba ye. A re go kgo i, batho ba nkut w dit e bjalo ka go rialo mowe ke nyaka go b n k la t hemo yaka. Ne mola  wa gore ge motho a utew dit  yo mongw  ke moka, mong wa t hem  ge a nyaka go senya, o yo bega kgo ing, gore kgo i e bit e batho ba y na e ba bot e taba ye. Go elelet a ka moswana ge motho alla a se ke a re nna a ka dikwa.

119

Kgoši ya bitša pitšo.

333, Kgoši ya bitša pitšo e kgolo ya banna le basadi, gore motho yo mongwé le yo mongwé a sekwile ka ditrébē tša gagwé. Batho ba kgobakana, ka moka le basadi. Bjalo kgoši ya re, le thešletšeng ka moka ga lena le futlhé ditsébē tša lena le kwé sewe se tla go bolélwa mo. Ka moka ga bóna ba re Morena re thešleditše.

334, A éma gare ga lešaba a re, le a kwa, motho yo mongwé o tlile mo a lla, o re mahodu a mo utsweditše, bjalo ka go rialo mowe o nyaka go senya. Bjalo le tsibišwa taba e we gore motho yowe a utswitšego a sepolélé dibi tša gagwé. Le moka kgoši a dula fase.

335, Batho ka bontši bare, ke therešo, re mo dilloné bakeng la mahodu, bjalo lehôno motho owe a llago ke Mafiri. Ga waka tšwa ba le motho ka o tee yowe a go e poléla. Bjalo kgoši ya re, ke fa Lewéle beke ka etee go rapelana nae. Motlhong o tšhaba go éma a re ke nna mo gare ga batho.

120

336, Go fedile go rialo e le kgoši, pala anang, ke moka lešaba kamoka lapalakana. Mafiri a kwa mowe kgoši a go boletšego ga gore o swanetsé go dula beke a lebeletše. A ya a dira ka mo kewa owe, a dula beka, bjalo beke ya fela. A goma a bofia go Morena a fitlhá a re gago bónale motho bjalo ka go rialo mowe ke ya go sinya. Agóši yare go Mafiri, sepela o ye go dira.

337, Mafiri a goma a bofia gae, ke moka a bitša balelokó batla, a ba botša gore motho yowe a utswitšego ge a sa se ponatše lehono, a se molato waka, ke boletše, ke ya go senya. Ba le loko ba re sepela o ye go senya, motlhong o tla re let'la, ke moka ba palakana.

Go senya le o swriwa ke setôpa.

338, Go senya ke boloi, ka gobane ka tšatři le lengwé motho e wa hwa, ge mosinyi a ka seke a mokfela botlhoko a ya, a motlhabetla, mosinyi ga a na molato, molato o na le mouts-i kabaka la gore o fo e kuta. Mafiri a ya tšhemong ya gagwé bošego, a fitlha a senya ka mokwa o we ngaka e ilego ya molaela ka góna.

121

339, Monna a goma le bošego bjowe a tla a rôbala. Bjalo monna o loile o lebeletše fêla ge setôpa se moswaréla lehodu. A tlhabéla mosadi wa gagwé gore setôpa sa seke sa moswara ge a yo fetšíá mosiana wa lehodu.

340, Ga gwaka gwa feta matřatři a mantři, setôpa se ešu sware motho. Dimakatéó Mabjale a fo re a dutše le banna ba gabô kgorong, ke moka a thakgoga, a fitlha ka lapeng la gagwé, a téyea mahea a go ôma, ba gopola gore monna o tlilo go a gadika dipale.

341, Monna a fitlha kgorong a beya maheyø fare, ke moka a téyea lehea le lengwé a thôma go chura dithôrô téa lôna botala. Banna ba thôma go makala a seke a ba le tsba le makalo e we ya bôna, a téwâla pele le modirô wa gagwé. Ka moragony ga moo, a feditše dithôrô téa lehea, a thôma go phura mogokgothi.

342, Monna yo mongwé are, mmalo! motho o ga a diri ka kgôle, o a babja. Mahea ka moka a a dira bjalo a phura le megokgothi ya ôna? Moeleng dingakeng motho yo o a babja. Yo mongwé a re o llé téa batho, bja long wa téôna o a belaëla. Molesetfeng a le bjale.

122

343, Ka moragony na ; a moo monna a feditše mahea, ba bôna lerepa le e téwa a fo dula. Ba thakgoga ba mothêla

kgorong. Monna yo mongwé a thôma go bitâ mosaci wa monna yowe ka leina la gagwé, a re Mahodu, mosadi a re ke ya araba, a re tla o tlhakole monna wa pago masepa, o nyele mono kgorong. Mosadi a re, a tlhakole ka nofi, nna ke tlhakola mafapoga a bana e feng a monna.

344, Basadi ba motse, ba kwile polfîlô e we, ya go tlhakola masepa, bjalo ba téwa ka malapeng a bôna. Ba yo bôna lesepa la motho yo mogolo wa go fo nya a dutse. Ba mwetsá e le gore go bjalo monna o dutse godimu gâ lesepa, ba thôma go séga ba re, bja raee!!! le kile la dibôna kae, monna wa go fo nya a dutse.

345, Mabjale a thakgoga a ôla masepa a gagwé, a ya a a latlha. Nebaka la go ja la fitlha, ke moka mauâwa a kgobakana kgorong. Ba dula fase ba tlhapa diatla, ge ba thôma gore ba ja ke mokâ a goma a nya a dutse, monna a thôma ore pete. Ge a rialô o éma ka maoto, a kgopa uitshila tâ gagwé, a ya go di latlha.

123

346, Banna ba rwala megopo ya bôna, ke moka ba mo tlogela ba re, monna o re jissâ ditshila. Ke moka monna ke modirô wa gagwé wo fo nya a dutse bjalo ge a thakgoga a kgopa masepa a gagwé, o fêla a re, pete pete. Pete pete ke gore ke masepa a re a a nyago, ka gobane la mathômo ke lesepa sepa ke pete la bobedi ke mhé ke pete.

Go mo sekifa.

347, Ba thôma go mmutáisa gore a boléla, monna a seke a nyaka go boléla, bja o ba re go yéna, o tla no dikwa o le nofi. Mahodu a kgótlâ tshila, ka gobane le bofego o a nya, byalo ka moswana o tsoga a ôla, ke tshila ya monna wa gagwé. E we a ganago go ôlê ke ya moregare.

348, Mosadi a re, go monna wa gagwé, o swanetse go boléla, nna ke tennwf ke ôla ditshila. Monna a re, le tla hwa ke le bjalo, nks sek. ka boléla selô. Mosadi a re go monna wa gagwé

go kaone gore nna ke tlogé, to ena le go tlhwa ke óla ditshila téa bolwétsí bja go se alafiwé. Monna a re mowe, nka seke ka treba, mowe go treba wéna mosadi.

124, Monna o ile a palla mosadi wa gagwé go mmotsá bjalo, mosadi a dira gore ba gabó, ba kgobakane, a ba botše taba ye. Ge ba kgobakane, ke moka mosadi a ba botše gore nna ke ditlaiséeng, bjalo kage ka matlhó le bóna. Monna waka kere a boléfél nnete bjalo monna ga a nyake go boléla nnete, o re o tla fo hwa a le bjale. Nna taba kgolo ke tewénya ke go kgopa ditshila téa motho yo mogolo, yéna a sa babje ke bolwétsí, e le bolwétsí bja godira ka ki óle. Mmotáiéeng, goseng bjalo ke a tloga.

350, Fa butsísa monna, monna a leka go gana, ba seke ba mo fellá pele, ba no téwéla pele ka go mmutfífa, go fitlhéla monna a boléla nnete. A re ke utewitše mabéfél a Mafiri, bjalo ke moka be re go a kwala, taba e fetá ke ho rapela.

351, Bi roma Sebaka ga Mafiri, ba re, to Sebaka, sepele o botše Mafiri gore, téhéne ela ya go utswa mabéfél a gago e bonegetse, bjalo ka to rialo mowe e a rapéla ka kgomo. Sebaka a thôma a ya ga Mafiri, a fitlha a durediá, ka morago ga mowe a trenya ditaba.

125 352, Mafiri a re go Sebaka, ga ke moloi, nna e be ke lêla mabéfél a ka. Bjalo sepele o ba botše ba nt'he kgomo e ngwé. Sebaka a boéla a ya a be botše mantfu a we, ga ba ka ba diéla, bi nt'ha kgoro ya bobedi. Sebaka a boetsá gabe ga Mafiri. Mafiri a re a o wa bjalo go lukile, a ya a mo tlhabéla, monna a fóla. Molato w fóla o e tla mowe, monna leine la Mabjale la hwa gwa fála la Pété.

Makoma a fana le moluta o mangwe wa setópa.

Sa go téhuba dintlo.

353, Setópa sa go téhuba dintlo, ke ge motho a ile go utswa, k moka batho ba motse owe k moka ba y ba ja selo

sewe, ka moka ga bôna mowe motfeng. Ge go ile gwa ja lapa le tee, ke moka se tlilo tshuba ngwako wa lapa lewe fêla. Ke ôna nohuta wa boraro wa setôpa monwana ra Makoma.

354, Go utswa go a baba, ge o sa utswa go a tséfa, empa ge uitšo boyo diya baba. Le ga go le bjalo, batho a ba lesetše, ba tswêla pela le go utswa.

126

Go awa go motse wa ga Pôpêla le wa ga Mong'ale.

365, Gobe gona le monna yo mongwê wa ga Monga'le leina la gagwê ba re ke Matšokótša. Monna yove o ile a utswa letlabo le tantše ke Ntîfî Mašumu. Monna o be a ile go sega bjang, bjalo a hwêtsâ letlabo lewe le tantswê. A le setše go sega bjang, a rwala letlabo ka masepe a lôna, a ya a le fitlha kgole.

366, Mašumu ga a ka a tsogêla go tlhôlla melabo ya gagwê. E rile ka moragô ga moo, go jelwe dijo, ke moka a thôma go tšama a tlhôlla melabo ya gagwê. A hwêtsâ gore molabo o mongwê o be o swere letlabo, a bôna le maoto a motho. O hunolotéwe go setše molabo.

367, Monna a napa a gôma, a leka go latišiša ka mowe monna a ilego a ya ke gôna, a seke a mmôna ka gobane e be go le lebaka la kgwakgwa. Kgwakgwa ke gore go omile mo fare, pula e be e sane. Monna a rwala phôôfôlô a ya a e fitlhiša gae.

127

358, Letlabo ke phôôfôlô e kgolo, bjalo basadi ba solelana merôgô, ba ja nama ya letlabo le ba motse wa ga Pôpêla ba ênêla ka lôna. Monga'le ga se motsumi, bjalo ba ja nama e we ya letlabo, dipelo tša bôna di belaêla gore Mong'ala o téwa go e téuya kae.

259, Mašumu a thôma go belaêla, gore motho yo mongwê o utswitše phôôfôlô yaka, bjalo ba dikwa, bajî ba no homola ba re,

yēna mong Monga'le o swanetſe go bolēla. Monna le yēna a seke a bolēla.

360, Maſumu a re moutswe wa phōōfōlō yaka o tla dibōna, ka lentšu lewe la moji, ke gore moutswi o tla dibōna, ba gopola gore setla no swara moutswi fēla. Ka go rialo mowe ba seke ba bolēla. Ge la a bolele gore moutswi le baj i ba tla dibōna, e kabe ba ile ba bolēla gore me mokete.

361, Motala a re go Matéokotſa, monna wa ga Maſumu o lla ka phōōfōlō ya gagwē, bjalo ge nke ke wēna bolēla. Monna a re a o wa nna a ke tsebe taba e we. Le tlabo lela o le hwētsa kae? A re ke le hwētsa le swere ke tlhware, bjalo ka fitlha ka a mogiſa.

128

Go twapanetſa.

Monna wa ga Maſumu a ya ga Makoma ngaka yā mosadi. A fitlha a lla dillō téa gagwē, bjalo mosadi a re, ke na le mehuta ya ditōpa, ke setōpa-monwana, ke setōpa sa motshiekga, ke setōpa sa go téhuba motse le setōpa sa tladi, bjalo ka go rialo mowe motho o e kgēthēla sewe yēna mong a se nyakago.

363, Monna a re ke rata setōpa sa go téhuba motse, ba tla dikwa ge ba aya gapē. Makoma a motlhaloſetſa modirō wa ſōna, a re, wa bōna motho yo mongwē le yo mongwē yowe a ilego a ja nama ye phōōfōlō e we, ngwako wa gagwē o tla swa. Monna a re go lukile, ke rata gore gobe bjalo.

364, Ngaka yare go monna, wa tseba gore o ka se ke wa boēla ke ſelō, bakeng sa modirō o we? Monna a re ga gona taba le bōna ba tlaba ba dikwile. Nna ke nyaka kēomo ya ditlhare téaka, ka moračō ga mo di ſumile modirō o we wa gago. Monna a re, a o wa mowe ḡo lukile nna ke tla ḡo fa.

365, Maſumu a rwala boloi bjowe, a ya nabjo ḡee, a fitlha a dula a gopola. A bōna gore motho go tlhwa a bolēla ke go baka difele, a napa a tloga a yā a senya mola molabong ola wa goba o swere letlabo. A boyo ae a dula a homola.

129

Modiro wa setôpa wa dirêga, motseeng wa ga Monga'le ka moragô was tabêla motse wa ga Pôpêla. Setôpa se ile sa thôma modiro wa sôna boéego. Gare ga boéego ke moka motse wa ga Monga'le wa thôma wa swa, go ile gwa thôma k'ngwako wa Matšokotša.

367, Ge motse wa Matšokotša o e swa mokgoši wa lla, gwa thulega ledimu, wa ga Pôpêla le ôna wa neëla, lesaka la dikgomô la neëla ga mmôgô le lesa a la dipudi. Dipudi téôna tsâ hwa, dikgomô tsâ rôba lesa ka tsâ tshaba, batho le bôna ba téwa ka dintlong ba tshaba ka mapono.

368, Batho ba batho ba ile ba tswenyega kudu boéegong bjowe, ba robala ka fase ga ditlhare, ba bangwê ba ya ba tlhophelana sethopeng sa Mabakane sa mašemong.

130

369, Ka moswana baile ge ba fitlha ba hwetsâ mabôlê a no pshaphsatha. Ba leka go tima empa a ba a gobetée, dinama tsâ dipudi di budule ka mollô. Ngwaga o we ba ga Monga'le le ga ga Pôpêla la ile ba ja nta ba seba ka letlae.

370, Buuëwa bja ntsho ge ba bo fagile, bo swaswara ga mmôgô le bjalo, bjalo bjalo bjôna e be bo le ka-one ka gobone ke selô se se phakesago se feta mogôlong.

Dilô tsâ bôna.

371, Ka moragô ga mollô o we ba bitfana ba klobakana. Ge ba klobakane bare, a re eletfisaneng bakeng sa kotsi ye. Bjalo ba re ga gona se we re ka se bolflago, tba kgolo re swanetše go téwa re yê dingakent, ke tsôna tsewe di tlagor botše nnete. Ba kw na gore ba téwe baye ngekeng.

372, Ba beelana letš tei la gore ka tšatši la gore, re swanetše go sepla, banna ka moka ba motse o we ga mmôgô le basadi. Batho bi we ba tla go fala ke betši l- m fogona. Sepelang le yê go a-peya diboba ka tšatši la gore re yê go gatlhana ka kgorong. Ba ekela ka malapeng a bôna.

131

373, Letsatéi al fitlha la gore ba yé kgorong, gore bayo téwa. Matéokotéa a teeba ga botse gore ngaka e yé go motia, ke moka a tsoga boégo a tshabe a ya a tshela noka ya Lepelle, a tshabéla Mapulaneng. Ba ya ka moka kgorong, ba fitlha ba klobakana, bjalo ge ba lebella gore ka moka ba gatlhane ba hwétsa gore Matéokotéa ga a góna. A o wa ba dula ba mo letela gore a tle.

374, Moleta ngwédi o leta lesofi, ke yo mongwé wa bôna, o bôna ga letsatéi le napa le naméla le eya godimo. Ba romá monna yo mongwé gore a yo mmitséa, monna a ya, ge a fitlha ka gae, a hwétsa gore monna ga a góna, bjalo a goma a boéla kgorong a fitlha a boléla gore monna ga a góna.

375, Agoéi ya ntéa magogana gore ba yo go monyakisífa, monna o be a pena mosadi a filo ségela fêla. Ba butsífa mosadi yo we wa moéégélwa gore monna o ile kae, bjalo mosadi a re, ga ke tsebe. We go rôbala a rôbala gae, nna ke fo re motlhomong o ile batlabong. Le nna ke a makala ga a sa bôna le, a ke tsébe gore o ile kae.

132

376, Mosogana ba ya ba monyakéla, ba gatlhana le monna yo mongwé wa ga Mametéa, ba mmutsífa gore monna wa gore ga se wa mmôna kamo. Monna a re, monna wa mohuta o we ke gatlhane naé, tlapeng la makgema, monna a se ke a nyake le go mpoledífa. Banna ba goma ba boéla mosate go tsibisa 'taba ye.

377, Ba fitlha mosate, ke moka ba tsibisa tabe, bjalo kgoéi ya re ke yéna moloi wa lena yo ve bjalo le tlaba le sa ya dingakeng go dirang. Mongale le Pôpela ba re, morena o swanefé gore o ntéhe batho ba molte, bjalo kgoéi ya re go wa kwala fêla la hwétsa gore o fetéé a tsueté Lepelle le gome.

378, Banna ba téwa ba ya go lata, monna. Ba sepela ba ya ba fatlha Lepella (Matloumeng). Ge ba butsífa batho ba Matloumeng,

ba re monna o fitile, o tshet   Lepelle. Barumiwa ba goma, ba ya ba bega dit   ba mo  ate. Gwa bit  iwa P  p  la le Monga'le ba tsibi  wa tabe e we. E f  la P  p  la le Monga'le le lobile, sepelang lo dula fase le kgut  . Bjalo ba gopola nama ya letlabo, Ma  sumu le y  na a re ke bolet  . Ditaba t  ga P  p  la le Monga'le t  la f  la di etla mowe, ke tladi, ba seke ba bo  la ke selo.

133

Set  pa sa tladi.

379, Ngaka e we ya mosadi e be e na le mohuta o wa set  pa sa tladi. Set  pa sewe sa tladi a se swane le sa go t  huba motse, a o wa s  na ee fo lata ngwako wa motho yowe wa go utewa, ke moka sa ditlha sa t  huba ngwako wa gagw  , mengwako e mengw   wa seke ya rwa.

380, Seja-dipudi, mong leina la motho yowe ke Khasane Moeng. Monna yoo be a lobisa batho, dipudi t  sa b  na di fo timatimela. Bajlo batho ba lla ka dioudi t  sa b  na, ba sa tsebe gore diudi di ile kae;

Ka lets  fi le lenewe a utewa udi ya Mokolokoto Sokane. Mokolokoto a nyadis  sa a ba a hwets   mowe pudi e bolaet  we go g  na. A th  ma go nyakisi  sa ga botse a b  na dint  si dingonga fase, a fata a hwets   mokgopa wa udi. A tseba mokgopa wa pudi, a o rwala a ya na   gae;

381, Monna a re, ke nna Mokolokoto ke wa motho e kaba wa kgomo ba kabe na ija. A tloga a ya ga Makoma a fitlha a nyaka set  pa monwana, mosadi a mo fa set  pa sa tladi. A mmot  sa gore set  pa se se tlaya se t  huba ngwako wa motho yowe a utswit  ego pudi ya gago, f  la o tla mm  na a etla ga gago ka lebelo, ka baka la gore e tlare go tiya, ya ba ya mot  hela lerole ka leitlhong la gagwe, bjalo leitlha le ka seke la morobadi   ka go   pa.

Go senya.

TM/

382, Mokolokoto, a t̄seya mokgopa wa pudi, ke moka a o senya, a ya a boneketša mola eelaong sa pudi. A boyo ka gae a dula a re tuu, a sebella maaka a mosadi yola wa ngaka.

Wa kwa sere khoo! se remile molapōng, mat̄sat̄si a sefu a ba makae, sethunya sa swa. Se ile sa swa ka maetišo, tladi ya tiya ngwako wa Khašane. Tladi ke selo sa go ſika le pula. Moo bjalo monna le mosadi ga mmōgō le bana ba be ba le ka ngwakong. Yaba t̄opa, yaba latlhēla kgākala, ke moka ya t̄shuba ngwako f̄la.

Ba ile ba idibala, ka moragō ga moo ba phafoga ba hwet̄ea gore batho balwa le mollō ba re ba tima mollō wa ba ſita. Mengwako e mengwe e be e batagane nayō kudu, batho ba f̄la pelo ya gore motse o tlawska ka moka. Gobile gona le phefō, empa mengwako e mengwe ya seke ya swa. Ruri batho ba makala ba re, ke metlhōlō.

135

385,

Go ūpa ga leitlhō la Khašane.

Ka moragō ga moo tladi e teile, gwa tlhwa let̄sat̄si, ka let̄sat̄si la bobedi, ke moka a thoma ke leitlhō. Leitlhō la gagwe la thōma go ūpa, ntaka e tshetlhā ya ya ka teng, e khubidu ya tla ka godimu. Monna a iala a le rubarubong bošego ka moka, mosadi wa gagwe a dio lala a dut̄e. Bošego le mosegare go fo swana.

386, Monna o ſitwa goya ga ſokane, o ya tsoba gore molato ke eng. Mosadi wa gagwe le ngwana'bo Ḵašane ba t̄sama ba laola molwēt̄si, bjalo ditaola t̄ea bolēla gore monna o bolaya ke bohōdu bja gagwe. Sepelang le'motse a yē go mong wa' pudi ela a go e utswa, ke yēna yowe a tlago mo alafa kantle le yēna, ga gona motho yowe a kago go mo alafa.

387, Ba boela ba bot̄a monna mant̄u a ngaka. Monna a re, ke a dikwa, bjalo Maselo, ngwana wa mma, a o nkele, a re, ke go

136

mona, a re, ke ga Mokolokoto. Maselo a tōpa lepara la gagwe a sepela. A ya a fitlha a tsena ka kgōrō ya Mokolokoto ke moka a dumediša, maduma a kwala. Monna a thōma go tsentšha ditaba tēe a tlilego ka tšona. A re ke rumilwe ke mogolo'aka, o a babja, o bolawa ke leitlhō, bjalo o re o ile a senyana. O ile a senyang, monna a re, o bolēla gore o ile a utswa pudi.

388, Mokolokoto a re, nka seke ka kgōna go go fetola selō, ke ngwana wa mmago, sepela o mmotēe a romele sebaka. Maselo a goma a le bjalo a sena karabō, a fitlha a botēa mogolwane mantēu a we.

289, Moeng a bitša Matlala Mongaale, ke moka a roma yēna. Ge motho a roma motho a swanetše go mmotša molato, gore motho a kgōne go bolēla. Monna a tlhaloša dibe tēa gagwē, bjalo Mongaale a re diya kwala, lehōno ke mosegare ke tla tsogēla ka moswana. Molwetsí a re, bolwetsí a ba bae, monna wa go Mongaale e ya gōna bjalo.

390, Mongaale a bōna gore gotlhwa motho a bolēla diya tswenya, a re, diya kwala, ke tlaya, ke moka a tloga a ya a dule ka gae. A re o sa dikwa. E rile e sale goeass a kgōna a tsogēla ga Sokane.

137

391, Ge a fitlhile ga Sokane, a fitlhetsa mantēu a we a rumilwego ka ūna, bjalo mokgalabje a re, ke ditaba diya kwala. Ke be ke gana ga a nthomēla moratho, bjalo go lukile, ka gobane o motho o ūle, o ka seke wa dira sephiri, o tla téama o bolēla gore Kgarane ke seja-dipudi.

392, Sepela o botše monna yove wa ga Moeng ke monyaka dikgomo tēe tharo le pudi. O tlare ge a ntšitše dilo tšewe ke tla kgōna ke bōna bolwetsí bja ga wē, ge a senatšo, a seke a ba a gotswenya go tla mono gaka o dule.

393, Se-baka a boēla go Moeng go bolēla mantēu a we. Moeng a tiya kgomo tēe tharo a lefa molato le pudi ka bjakō.

8851.

Mokolokoto a moetela, a fitlha a motlhabetla, Moeng a fola le lona 'tsatei lewe. A kgomela borokgo go fitlhela letatse le dikela, a phafoga boseggo bjo bogolo. Ditaba ts'a Hoeng t'a fela di etla mowe. Leina la Seja-dipudi la napa la gola.

Seleng Mabakane.

138

391, Seleng Mabakane, monna yo o be ana le dikgaitseidi ts'a gagwe, maina a bona ke bo: Malehubedu le Mamalebogo. Mosadi was Seleng e le Diketo, bjalo mmago Seleng le dikgaitseidi ts'a gagwe ke Mokhatso.

392, Seleng a kgethana le Mamotetwa, mosadi wa ga Mohlabe, mosadi yowe e be e le motlhologadi. Mamotetwa o be a teere ke mosadi Mohumagadi Marebole. Bjalo go bolela gore e be e le motlhologadi ka baka la gore mohumagadi Marebole o be a hwile.

393, Diketo o be ana le ya gagwe tshemo, Seleng le yena a na le yo gagwe. Dikgaitseidi ts'a Seleng le ts'ona dina le mafemo a ts'ona, kudu ba be ba lema le mmago bona Mokgatso tshemo ka etee. Kgaitseidi ya bona Seleng a fela a roba mabele a tshemo ya gagwe a a ifa motlabong.

394, Dikgaitseidi ts'a Seleng tsaya ts'a roba mabele a Seleng be re ba upa Mamotetwa ba re, ke mabele a mang a goba a eja ke batlabo. Ge Seleng a butsifa gore mabele o ka a utswets'e ke mang, bjalo dikgaitseidi ts'a gagwe ts'e seke ts'e bolela.

139

Sekhukhununu.

395, Sekhukhununu, ke monna yo monwe wa dingka. Monna yoo o be a na le setopa sia go se loka, ka gobane a re a senya ke moka o sentse, ga a gomele a totolla. Moswariva o lopa ka tlhoggo. Seleng a ya mowe ga Sekhukhununu Malepe. Monna o be a tlets'e ke pelo a gopots'e gore motlhomo, mabele a utswats'e ke Diketo.

396, Setôpa sa Sekhukhunu, a laeletéa gore o tla tla ka nosí, ka gobane o tseba ga botse gore a diya o dirile. A o wa a fitlha motseeng wa ga Mabokane a re ga mamundi, ba bitéé ka moka ba kgobakane, ke ba botéé, a dira ka mokgwa o we ngaka e ratago ka góna. Ba kgobakana ka moka ba leloko.

397, Sekhukhunu a re, motho, yo o tlile ga ka a lla, o re batho ba mo utsweditsé mabéle a gagwé. Bjalo o re nna ke mondife ke re go lene pele ga gore ke mondife, motho yowe a utsweitségo a boléle, ka gobane nna ka dira ke dirile, ga ke na poéla-moragó. Batho ka moka ga bóna b' re dira, ka gobane ba no homola.

140 398, Sekhukhunu a re bóna le seke la sala le lla ka nna. Motho yowe a utsweitségo, sekhukhununu sa boróka se tla tsena ka teng ga gagwe, modiró wa sóna ke go mo ripaganya mala, ge ba leba bantsí dikgokgonu u téa boróka a di fele di tla ba énéla.

399, Dikgaitéedi téa Seleng e be ba sa di gopole, kgopoló ya monna e be e le ga mosadi bjalo batso bóna ba gopoléla ; ore ke Mamotetwa. Monna wa ngaka a ya a dira ka mokgwa o we a tsabago. A napo a tloga a poéla ga gabó ga Malepe.

400, Ka morago ga matéatéi, a se ma kae, sekhukhununu sa thóma, modiró we sóna. Ke lebaka la mo dikgarebe di setla maufwatj Malehubedu a thóma gore joo! sekhukhununu se a ntone! a no géla a dira bjalo bjalo. Ka morogó ga moo ba feditsé modiró wa go stla, ke moka sekhukhununu sa téwéla pele le modiró wa sóna.

401, ba kilore ke dinyane ke dinyane, yaba a se mmeele sebaka se a loma, ka moswana gwa thóma morotho. Monna a thóma go makala gore mabéle a ka a utswitée ke dikgaitéedi téáka, pelo ya thóma go baba.

141 402, Monna a tloga le boégo, a ya a fitlha ga Sekhukhununu, a mmotsé taba ye, a re, setôpa se gago se swere bana bafú, bjalo ka gorialo mowé e be ke zo kgopoléla gore korifé o ba tópolle. Monna wa ngaka a re, gape e be ke sa bolele metlae, faka sa swara se

141
Cont.

swere. Sepela o dula o khuté e fela o lobile.

403, Monna a boy a gae, le mmatla a se naô, a fitlha a dula. Ka moragô mogolwane a hwa, ba rwala ba ya ba boloka, ka moswana moratho a molatela, ba rwala baya ba boloka. Bana ba Mokhatéo ba hwa bjalo ka dipôba, ka baka la bohodu.

Mamotetwa.

404, Mamotetwa o be a na le morwa wa gagwe ka o tee, leina la gagwe ba re ke Lee. Lee e be e setse e le monna ka lebaka lewe, a ile a kwa ore motho wa go utsawa mabéle a Seleng e be ba re ke mmagwe. Kganthe e be ba boléla maaka bjalo setôp se swere bôna beng bautswi.

Kôpfôlô ya Lee.

142

405, Lee a thôma go épêla dôpfôlô e ya tshidikoko, senyele sefu se sa batho, tshidikoko senyele sefu le sa batho, bjalo bjalo.

406, Monna ge ba mutsîia gore kôsa ya gago e supang, monna a re le seke la nyela motho masepa la re ke yéna a utswitfego kganthe ga gwa utsawa yéna, bjalo ka mokwa o we ke rego le se ke la nyela sefu sa batho.

Ngaka e e tsibjago ya kgale.

Makau Sebatana

407, Monna yo wa ga Sebatana e be ole monna yo a tsibago go laola. Bongaka bja gagwe bo téwa tswalang, a se bongaka bja go rôkwa, ke gore bja go e thuta. Motho yo mongwe le yo mongwe pele ga ore a yé. Nokomeng, o thôma a y o yéna, go kwella gore molato ke eng, ke mok o mofa lesedi.

408, Bongaka bja go téwa tswalang, ke gore ke bongaka bja go ruta ke papagwe, bjalo ke bjâna bongaka bjowe ba bolélagô gore botéwa tswalang. Mothoka, ka baka la gore e be e se mothoka o be a sa nyake go tia baloi, empa diéma o be a réma. Ge batho

ba feta ba e ya mokomeng ba be ba tseba gore mosinyi ke mang.
Le yéna mosinyi o tla fo gana félá, e le gore ge a e ya mokomeng
o mo tia.

Mpja.

143

409, Mosadi yo Mpja, ke ngwana Saai, papagwe ke Matsépē,
ke ba leloko la ga Kgotsoka, ke bathoxa. Bjalo papagwe e be e
le moloi, go kwagala ore o ile a fetša lešaba kudu. Morwedi
wa gagwe yo we Mpja a téuya ke mosadi, yowe e lego Mpholwane,
ke lelopô la gabô, mong leina ke Matuu. Mosadi wa Mageketla
Mabakane, a dula le mosadi yo Mpja gape ka baka la gore Matuu o
be a sena ngwana wa motlhankana.

410, Mageketla a re go hwa, bjalo mosadi a fegéla ke morwa
Mageketla, leina la gagwe ke Mabjale. Bjalo Mabjale o be a na
le moratho leina la gagwe ke Mameele. Mameele a amoga mogolwane
mosadi yowe Mpja, mogolwane a téhuba ngwao wa mosadi, a re,
monna wa gago o tla go agéla ya gagwe.

Mpja o thôma Mamokgadi boloi.

144

411, Mamokgadi ke ngwana Nasete, bjalo a téuya ke ba ga
Mokgahla. Mpja a tloga a ya ga Magampane a swere setlhare se
schubedu, a se ohuthetéw ka sephéphé sa motlêpē. A fitlha a
re, ga Matampane, o wa se bôna, setlhare se ke rumilwe ke
Mamokgadi o itše ke tle ke go bolač, ke gobane nna ke kwana
nago.

412, Magampane ke ngwana Mokatlha, bjalo ge a bôna Mamokgadi
o re ke mogadibô. Bjalo Magampane a re, go Mpja, sepela o bolaye
yéna, nna nka se ke ka bolâla selô. Mosadi yowe Mpja a tloga,
a tloga, a se ke a ya a bolaya Mamokgadi, a feta a ya ga Maphaše
ngwana Mokgahla.

413, Ge a fitlhile ga Maphaše a hwetsa gore batho ke ba
bantše, bjalo a bitéa Maphaše a ya naé thopeng. A re go Maphaše

ke swere setlhare ke se, ke rumilwe ke Mamokgadi o ile ke bolaš-wéna le Magampane ka baka la gore lena ga le morate. Setlhare sewe a ba mmotša gore a phuthullé, ba boifa ka gobane se a bolaya.

414, Bjalo Magampane o ile go nna ke swanetše go bolaya yéna Mamokgadi. Ka gobane seéma sere, wa rapa dimu le ja wéna. Maphaše a re aowa! o se ke wa ya wa mmolaya, bobe ga bo etšíéane. Go kaone gore taba e ekwe ke banna, Mpja a re, go a kwala, nna ke be ke tshaba go bolaya batho ke sene molato nabo, a gobé bjalo.

145

415, Ba boela ka lapeng la Maphaše bjalo, a thóma go botša batho, gore le seke la makala ge ke be ke bitsétséwa thopeng, mosadi o ntsheba gore o swere setlhare sa go bolaya nna le Magampane bjalo a se yéna o rumilwe, ke Mamokgadi gore a tle a re bolaye ka baka la gore rena a re morate, ke yóna taba e we.

416, Batho bawe ba re, mosadi yo o wa le rata, ge e be e le yo mon we, nkabe a le bolile. Bjalo wa rapa dimu le ja wéna, e kabe a boetsé go mong wa setlhare, a yo fa yéna, a bône gore ka nnete se a bolaya. Bjalo Maphaše a re, aowa! nna ga ke bjalo, ke nyaka gore tba e e kwe ke banna. Ba re go mosadi yowe o wa kwala ka gobane di tsibja ke b tho góna bjalo, le ka se sa kgóna selö, mola le dirile le sale thopeng.

Gobe go na le mabjalwa motseng wa Mabakane, bjalo Maphaše a bitsá Mpja a ya naé. A fitlha a bitsá Mabjale a re, ke bôna mosadi wa fago ſoo, o swere setlhare, setlhare sewe ke sa go nyaka go bolaya nna le ngwane'fu Magampane, bjalo wéna o ka butšíéa ka noéi, mosadi o tla go botša.

146

418, Mabjale a re, go Mpja, o ke o mpotše therešo. Mosadi a re, ke nnete go bjalo, nna ke no bôna mosadi a e tla ka gae, gaka, bjalo a re o tlilo kgopéla motšoko. Ka mofa motšoko, ka meragö ga moo a kgo ile, motšoko, ke ge a boléla gore gale ge motho a ka go romá go bolaya motho o kaya, ka re ga botše.

Bjalo ke ge mosadi a ntšha setlhare se a mpha, a re sevela o bolayé Maphaše le Magampane ka baka la gore ga ba nthate.

419, Mabjale a bitsá Mameele a re ekwa ditaba tša mosadi wa gago, mosadi wa gago o rwele bobe ge o mmóna a le bjalo. Bjalo o ka no mmotšífa o tla go botša, monna a mmotsíisa, bjalo mosadi a no boléla ka mokgwa o la a budítsego Mabjale ka óna. Mameele a re, mosadi moloi ke wéna, o swaregile, nkabe o gane ge a go fa o re sepela o ba bolaye ka nosí, bjalo wéna o re ke wéna mmadi-kgône, a retse, mogolo e félá ke taba.

420, Mogolo wa gagwe, a re, o seke wa re aretse, bôna gore taba e, ke taba. Moratho a re ke a e bôna, bjalo nna o ra gore ke direng, diswanetše go tseba ke wéna. Mogolo wa gagwe a re, ngwana a lléla naka ya mokhure re a setlha ra mofa. Maphaše a re, go Mabjale, tlogéla lehufa, o rakišw tba, Mameele wa kwala ke wéma papago bôna lehono, a ka seke a kgôna go boléla selô wéna o le góna.

Ditaba di tlabá ka moswana.

421, Lehono ga gona taba e e ka bolélwago, ka baka la gore go nwewa mabjalwa, batho ba tagilwe. Maphaše o tlé le ba geno gore re tle re kwe ditaba tša go bolaiwa ga gago, le rena re tla botša ba ééú, gore batle ba re kwíše. Ba palakana, bjalo bethôma go nwa mabjalwa, ba nwa ka cikéang tša Mpja le Mamokgadi ka mokgwa o we ba nyakago go bolaya lesába ka óna. Mozo ga ona leśedi, ke moka bo sele re tla dikwa dit ba tša bôna.

422, Ge bosele, ke moka Maphaše a tšwa le bagabo, ba ga Mabakane le bôna ba kgobakana, ba bidítše le batswadi ba Mpja. Tala e apeilwe ga e lewe ka mphaka. Mamokgadi ga a góna, ke moka ba botša motho a ya a mmítéa, batswadi ba Mamokgadi ba dula kgole Matloumeng, ga gona taba, ditaba dika fo bolélwag otla balata ge ditaba dithathafa ba kgône ba e tla.

148

423, Mabjale a ēma a re, le biditše ke nna, ka baka la ditaba tša mo motfeng waka. Bajlo ke kgopēla ba ga makgolo, gore ba bule uitsébē ba kwē sewe morwedi a bōna a se dirago. Ditaba ke tla di gafela mamundi, yowe elego Maphše, gore a bolēle le thefletséng sewe a tlęo go se bolēla.

424, Maphše a re, re a lötša lekgotla, ke nnate, nna ke mo selong, ka baka la go nyaka go bolaiwa ke mo adibō waka, yowe e elgo Mamogadi. Go tlide Mpja ka noše, bjalo a mpotša gore yēna o rumilwe ke Mamokgadi gore a tle a bolaye nna le Magampane, ka baka la gore a re monyake. Bjalo ke mokgwa o we ke ilego ditaba tše, ai swanetše go kwiwa pele ga gore re bolaiwe, ke moka.

425, Sekaloko Masete, ke Masete wa go bina tlou, bjalo ba ga Masete wa Matloumeng ba bina Phuti. A re go bōna, a ke le tsene ganong, e kabe le bitše mogolo wa Mamokgadi Thokwane, a tle a kwe ditaba tše tša morotho wa gagwe. Ditaba tše ēma, motho a kitima a ya a mmitsa a boy a nae.

426, A re go fitlha ba mmegela ditaba tše moratho wa gagwe. Le ka mokgwa o we di thomegilego ka góna, le ka mokgwa o we a setfego a boletše ka góna. Thokwane a re, di a kwala ga di bolélwē re di kwē.

149

428, Mamokgadi bolēla re kwē, go rialo e le Mabjale. Mamokgadi a re, le a kwa, nna mosadi yo o fo ntlyella teba e we a ke e tsebe. Mma le papa ba hwile e sale nna ngwana ka ya ka lēlwa botlogolo. Bjalo yēna a ke a bolēle gore ke ile ka mofa a le kae.

429, Mpja a re, le a nkwa, nna ga sena ngwana ke nna mosadi, sewe ke se bolēlago ke bolēla thērēso. Setlhare ke file ke Mamokgadi a re ke ye go bolaya batho bawē ba setfego maina a bōna a boletšwego. A laudisē ke óna mokgwa ola wa pele ge a laudisē tše Mabjale. Mamokgadi a tŵela pele le go gana.

430, Ditaba dithathafile, bjalo, ba re go Mamokgadi le Mpja, sepelang thopeng le rapele taba ye. Ba tloga ba ya thopeng, ke moka Mamokgadi a ntšha lefakorong, a re, le a kwa, nna taba yewe ga ke e tsebe, ka lona ke re go kaone reye dinēkeng, ge dingaka di kaya t̄a ntia, le tla fetu nalo, ke be ke lefe.

150 431, Bjalo ba re, taba ya kgaufisi ke ye, a rieng go kwella ga Makau. Ba kwana, ke moka ba napa ba tloga ba ya. Ba ya ba fitlha, monna wa ngaka, a t̄ea ditaolo t̄a gagwe, a di t̄holla, a ba laola. A ba r̄emela seéma, a re, sepelang mokomeng, fela mosadi wa mmmina tlou a ka seke a ya a boyo.

432, Ba iéa ditaba kgorong, bjalo kgoši, ya thôma e ba sekifa, ditaba t̄ea fita, bjalo kgoši ya ba fa sebaka. Ka t̄atái la gore, le swanetše go e tukiéa l̄ t̄we l̄ ȳ mokomeng. Ba boéla magae, ba dira mefagô ya bôna ke letatási lewe ke moka ba ya ba kôpana kgorong ya mosate. Kgoši ya ntšha motho wa yôna gore e tlaba ditsebê t̄a gagwe. Ya rutlumuloga ba wêla tsela. Mpja o be a sepela le Mogampane ka gopane, o be a kgol:a mantú a mosebi. Ba itše ge ba le tselenet ke moka sebjana (setswana) sewe a goba a rwele dilô t̄ea gagwe t̄ea wêla fase, (dikgôbê) ditlhaku t̄ea falla, a inama a ditopéla.

151 434, Magampane a re go yéna, o dira bjang, a fa a wa thôma Mamokgadi, mosadi a re aowa! ga ka mothôma. Ba t̄wêla pele le mosepele wa bôna. Ba itše ge ba fitlha kgaufisi mosadi a wiéa gape sekgéro sa gagwe, bjalo a thôma go fo dudumêla. A goma a kgopella ditlhaku t̄ea gagwe.

435, Ba mo hwetâa nganna wa mothoka, a ba be a kanya ka setswalano sa bôna. A t̄ea Magampane, Maphasé, Mamokgadi ga mmôgô le dikgaitáedi t̄ea gagwe a di dudiéa mmôgô, Mamsele le Mpja mmôgô. Ditsêbê a di bœla mmôgô le tsébê ya kgoši.

436, Mothoka a thôma go laola, a re go bôna, a ke bône selô mo, le tlide fela ka bako la lo thômana boloi. Mosadi we mmmina tlou o thômile mosadi wa mmmina huthi, mosadi yowe wa mmmina phuti ga a tsebe selô le setlhare ea mala ga a se trebe.

437, a theoga seponeng sa gagwe, a ya a swara Nameele ka leoto, a mmintsha ka lona. A tfea sekero a kera Mpha, a setlha naka a e fa Mamokadi, ba goma ba boyo gae. Ge ba fitlha nageng ya gesu mosadi a letfa naka ya gagwe.

152

438, A tsena ka kgörö ya mosate a letfa naka ya gagwe, mekgöfí ya ba mekgöfí. Batswadi ba Mpja ba wele ba diyo e kgöga. Ba fitlha ba katelana kgörong ya mosate.

439, Ba thöma go anégela ka mokgwa o ngaka e boletsego ka öna. Kgöfí ya butfisa mosadi gore o sapheka, mosadi a re aowa. A lefa mothömiwa ka kgomo tse nné. Molato wa fela o e tla mowe. Nyatéa molala e hwela molaleng. Seve ke seëma, mola a o kwe ge Makau ge a réma seëma, a dumélé, e kabe ba rapelane ka gae.

Go ruta bongaka.

440, Motho o tfea lebaka le letelole, ke kore ngwaga kamoka o a fetfa goba mengwaga e mmmedi. Ge a na le polomedi, ke ngwaga, ka o tee. O ruta mothaba o mongwe, a ya go alafa, ka moragö o mongwe a tswa a ya go alafa, bjalo, bjalo go fitlhela a gatlhanya methaba ya ditlhare bjalo ngaka e kgöne e mofa tometso. Bjalo o feditfe a ka tswa a tswama a alafa.

153

441, Morutiwa (lethosana) la mathömö, o ntsha kgomo a fa ngaka ke ya go rutiwa (go thosiwa) bo ngaka, ka moragö ga mowa, o a tswa a tswama a saba. Dikgomo tfele a disabilego, o diisa ga morutisiwa gagwe, bjalo morutisi o tla ntsha tse dingwe a difa morutiwa (lethosana). A goma a boela a ya a saba, a ditlisä go ngaka ya dira bjalo ka pele. Bjalo go fedile, a boela a ya a saba, bjalo ke tswa gagwe.

Dingaka tswa basadi.

442, Ke setfe ke ngwadile ngaka e ngwe ya mosadi ka momphetheng a ka godimü. Ka baka la go tseba ditöpa-monwana. Pele ga go ngwala dingaka tswa basadi ke tla ngwala ngaka engwe ya monna. Impa a se ngaka, ke motho wa go tseba matape tape.

Motho yowe a tswalwa mo nageng ya gesu, fela o ile a fitlha le matape tape a we a gagwe.

154

Makgwatla.

443, Makgwatla, ke mothoka, bjalo go kwagala gore o kile a fitlha mo nageng ya gesu, a tsenela motseng wa ga Moeng. Bjalo batho ba bantsi ba tshologela mokgosi wa monna yowe wa matape tape. Matape a we a gagwe o be a dira boego.

Maina a matape.

444, A ke mina a matape a we a go ba a a dira: lerumu (lerum), noga, lehudu sepheph le lesofi le botala. Bjalo ke tla ngwala lenane la mekgwa ya matape a gagwe.

445, Matape a lerumu. Matape a o be a a dira ka mokgwa o; o fa monna lerumu, a re go monna a mokokoteli lerumu ka maragong, bjalo monna a dira bjalo ka ge a mmotsa, mokokotedi, o kokotela lerumu ka maatla bjalo yena Makgwatla a fela a re, joo! joo! joo! laba la sobela ka mogweteng wa gagwe.

Go bina.

155

446, Ka moragga moo, lerumu le sobetsa, o thoma go vina, le tssetsemetsa ka maragong. Ka moragga moo a binef, bjalo ke moka o thoma go ntaha lerumu ka maragong. Taba ya go mmakatsa, lerumu a lena madi, mmalo! monna yo ke thuri, o dira bjang. Le madi ga a tswe kowe a goba a tsentahitse lerumu.

447, Noga, ke letape le lengwe, bjalo le tape le le kaone, bjalo ka ga Sekgomathole ga a be a a dira, bjalo ka ge dingwadilwe ditabeng tsaa gagwe. Le yena o be a tsaa lepara la gagwe, a le fetoe noga, e thome go kitima gare ga batho, bjalo ba palakane, ka moragga le boefle lebe lepara.

Matape a lehudu le lwala.

448, Monna yowe e fela e be e le moloi, matape a a lehudu le lwala, o be a a dira ka mokgwa o: o be a rbalala fase, bjalo ba

rwale lwala ba le bee godimo ga gagwe, ba tfee lehudu ba le bee godimo ga lwala bjalo ba tshela mabéle ba setle dikgarebe. Yéna o robetše ka faee.

449, Ba tla setla go fitlhela ba bodusa lesite la bône, bjalo ba fagola a kgône a tsoga. O ka seke wa bôna a na le mokgwa, o tla tswêla pele le go bina kôsa ya gagwe.

156

450, Kôsa ya gagwe, e no ba ka e (tee) ethii. Ke ye: makgwatla a pudi mmee, bontši, raja makgwatla a pudi, makgwatla a pudi mmee, ro ja makgwatla a pudi, makgwatla a pudi mmee, ro ja makgwatla a pudi, mmee, ro ja makgwatla a pudi mmee, ro ja makgwatla a pudi bjalo, bjalo.

Sephéphé.

Sephéphé (diphéphé) ke gore matlakala, o tšeа sephéphe, bjalo a dira ka mokgwa o we yéna mong a tsebago, bjalo sephéphé sa fetoga le gwalepa. Le gwalepa ke gore ya ba le letala, bjalo matsatši a, wakwa bare le-gwalepa ba (boléla) bolabola ponto ya lephépha, ka gobane e swana le nonyana e ba e bitsago gore ke le-gwalepa.

Letsofi.

452, Ke matape a mongwé a we a a dirago. O tshuba selo se senqwé, sa thupa, muši bjalo ka moragô ga moo o thôma go loréla, kamoka batho ba hwetsa e le letsofi yo mongwé a ea bone yo mongwé. Ka moragô ga mowe, go a goma gwaba le seetsa.

Botala.

453, Ke letare le lenwé, le lôna, o dira bjalo ka ge a dira la letsofi goba monyama. Le lôna letape le, o tshuba setlhare, sa tupa muši, ka moragô ga muši o we o tla bôna naga e le e tala. A goma a e pella kôsa botala bja tloga.

Dingaka tšeа banna.

454, Dingaka ga dik_t one malwetí ka moka, aowa, go na le malwetí a mantí a batho. Bjalo malwetí a mongwé ba a tseba ka moka.

Go bōfela.

455, Ge motho a nyaka ngaka ya go bōfela, o a butvíá bjalo ba tla go súpa mong_t ngaka ya go tseba go bōfela. Ge o ka folia, gore ke ngaka yéna ga a na taba, o tla go hwamola a téwa a sepela. Wa lebella gore o tla bóna, mosadi a fetoga a seke a fetoga.

158

Mokgoko Moen.

456, Mokgoko e na ke mong ngaka ya go tseba le bōfela. Motho yo mongwe le yo mong_t yowe mosadi wa gagwe a sa fetogego, o ya ga gagwe bjalo ke yéna ngaka ya go bōfela basadi ba baopa.

457, Batho ba moreta ka gore, ke Matšikinyane a Mokgoko ngaka se alafa baopa, bakgekolo ba tla ka go duléla.

458, Bolwetí bjo bongwé ke lenong, bjalo bolwetí bjowe bo na le batsibi. Ke bolwetí bja gore ngwana a bēlega bjalo ka moragó ga moo a tla téwa matlhalegading ke moka a hwé. Bjalo bolwetí bjowe bo tseba ke Mamogale Moagi.

Dingaka téa basadi.

459, Bjalo ka ge ke di ngwadile ka lephépheng la ka godimo bjalo ka thóma go tlhaloá ka matape a Makgwatla. Basadi le bóna ke dingaka, bjalo dingaka téa basadi kgale e be di sa tlala bjalo ka téona dingaka téa banna. Bajalo di tla ngwadiwa ka (lenaneó) lethethó.

159

460, Dingaka-ngaka téa basadi, bjalo ka ngaka e ngwe ke Makoma yowe ke éetéego ke mongwadile ka maphépheng a ka godimo. Bjalo o be a sa tsebe matape fela, aowa! le go alafa molwetí

Mokanna.

461, Mokanna ke ngaka ya mosadi, o be a tsere ke Malakare Sekgobéla. O be a sena matswéle le ngwana a se naé. Monna o ile ge a motšia a re, o ya go mo alafisa, gore matswéle a bë gôna bjalo, a leka ka maatla go kitima le dingaka téa sitwa.

462, E be e le ngaka ya malôvô, dipedi ga di phatlhagane, e fêla badimo ba mofile bjôna bongaka bja malôpô. Malôpô a alafiwâ boégo ka koáa, ba lala ba bina boégo kamoka. E be e re ge a bina koáa ya malôpô a e thêta, ka gore ke yêna Mokanna marobise wa mašia kwala.

Tlhaloéô.

463, Tlhaloéô ke gore koáa ya boégo bjalo mašia kwa, ke ge 160 a tshaba bjalo a sìa batho. Ngaka ya malôpô go ba mo alafa, ge a bina ka moragô, o a tshaba, ke moka ba morakiáa, ba mo sware, go ba a ba sîe. Ge a ile a ba sìa, o fitlha a wa mogangwé, ba tla thaëletéa ba kwa mowe a lla a le gôna. Bayé ba morwale.

464, Ge ba mo fitlhisiáa, ba mo robadiáa, bjalo bathôme go epella koáa ya malôpô, ba mo letsetéa le m-fulukeane, ba fêla ba re, makgolo wa ka ke nnoší, kgolékgolé, pelo a e boéle bo dulonq maktolo, waka ke nnoší. Ka mora ô ba tla kwa a épela koáa bjalo ke moka ba épela ka moragô o a tsoga o thôma go bina.

Lethosana.

465, Lethosana, ke gore morutiwa, o ile a ruta Mañilu ngwana wa Mongaale. O ile a mo ruta ngwaga kamoka. Ngaka ya malôpô e tšama e alafa metseng, bjalo lethosana ke motlhanka wa ngaka. Mogongwé l mo gongwe o roma yêna.

466, Ka go rumiwa mowe ke gôna, a rutiwa bongaka, tse go nyakega stlhare, o roma yêna, o wa kitima o sìa bjalo bjalo.

161

Ke gôna go rutiwa ga lethosane, ga a swanêla goba le mereba, ka gobane ga a le mereba bongaka bo tla moâita, ka gore ngaka e ka skek ya kgôna go moruta. Morutiwa ga a swanêla goba yo mogolo go morutiâi wa gagwe.

467, Maâilu ke ngaka, mosadi wa basadi a kgôtlella a re pelo e ja serati. A tlhôbôga medirô ya gagwe ya malapa, a lebella bongaka. A kgôna le yêna a tâfama a e ja matlhô a dipudi.

468, Go tuma ga bongaka bja gaew, bjalo le yêna bongaka bja gaew bja thôma go tuma. Batho ba malwêtsi a (matimône) malôpô ba kitimêla go yêna, ka gobane batho ba nyaka kudu go bôna mokgwa le mmînêlê wa ngaka e ntswa.

469, Mosadi o be a alafa bâtho ba fôla, a bile a kgôna le go bina, ka gobane ba nyaka le ntaka e we e rego e kgôna go alafa a ba a kgôna go bina le malôpô. Motho wa mohuta o we, motlhangu a yo go alafa molwêtsi yo mongwê wa malôpô go ya le banna. Ba 162 ya go bôna meletse ya ngaka.

470, Serêtô o re ge a bina malôpô a fêla a e thêta ka gore, ke nna matlhomola tshwaana ya nalete. Maâilu, o bofia ga gabô Phalaborwa bolla nôtô, bja ll th'kô bo e tshelê. 'Molô wa kgomo a o kwale, 'molô go kwala wa nôtô fêla.

471, Tlhalofa ya matlhomola tshwaana ya nalete. Nalete ke bolwêtsi, ka gobane e motho a tlhabile ke medi, o kwa madi a re, rôrôrôrô! wa kwa e ke ke tshwaana. Go tlhomola ke go alafa molwetsi a fôle le ge e be ba gopola gore molwêtsi o tla re sâia, o a fitlha a tlhomola.

Dingaka tâa Malôpô.

472, Dingaka tâa malôpô, go tletse tâa basadi, ka gore ngaka e ngwe le e ngwe ya mosadi a e fapane le go tia meropa. Molwetsi ge a ka re a babja, bjalo ba ye dingakeng tâa banna, ditsaola tâa ya tâa bolêla gore ke tâa badimo, ngaka ya go alafa tfeue tâa badimo o tla bôna e le ngaka ya mosadi. O ka seke wa hwêtsa 163

ngaka ya mosadi e alafa kantle le go tia meropa, ke mokgwa owe go rego malopô a alafa ke dingaka tša basadi.

473 Dingaka tša banna tše dingwe di gôna tša go alafa malopô bjalo ka dingaka tša basadi. Di ka se ke tša alafa molwetsi kantle le go tia meropa. Ke gore ba kgôna fêla go alafa malopo, maina a bona a tla ngwadiwa mafelong a dingaka tša basadi, ka gobane modirô owe wa malopô ke wa bona.

Temana ya 2 Motswaki Ratškô

474 O tswaletswe mo nageng ya gešu papagwe ke Rathêkô, ke lelopo la'gabo emagwe ke Moganwe ngwana Mongale. Mphathô wa gagwe ke medikwa, ka le tee ledikwa. Mong leina la papagwe a ba le tschbe, ka gobane o ile a hwa Moganwe e sa le ngwetsi. Mmakau Sebatana a ſala a ſegetsé mosadi. Batho ka buntsi ba gopolâ gore ke ngwana Sebatana ka gobane leloko la ga Rathêkô le hwile le feltsé. Go ſetse yêna moredi wa bôra yowe elego Motswaki bjalo ke mosadi a ka se ke a godisa kgoro.

164

475 Motswaki a a re a ke badimo ba gabô, Rathêkô o hwile e le ngana, makgolo wa gagwe Morakong Mongale le yêna o hwile e le ngaka. Môya ya bona ya area yêna. A tloga gae a ya nokeng ya Makhutswi a fitlha a tsena bodibeng a dula gôna.

476 Motso ke kgomo ba nyakela, ba lebe la gore ngwana o tla gôrôga le methepa e mongwe, ba bona ba sa mmoko, ba ale ba butšisa bagwera ba gagwe bagwera ba gagwe ba re e sale nosegare ka mokat re su re mmône. Yaba gona le mosetsana yo mongwe yowe a go ba a kwana nae kudu, ba ya go yêna ba mmutsisa. Mosetsana a re mabana ke ile ka tlhwa nae.

477 A ka a ntlhaloſetša selo, fêla o be a ôpêla kôpôlô ya matlhomola pelo a lla, mowe le nna ke ilego ka ntšha megôkgô, ka gobane e be ke mmutsisa bjalo a sa nyake go ntlhaloſetša. O be a re ke ya madibeng a bo lesela le bokwena, puruwe, a bo kudu le bo kwena, a fo tswela pele bjalo bjalo. O be a dira a lla, le nna ka lla.

165

478, Ba goma ba boëla gae, ba fitlha ba dula. Ba gopola kôpêlô, ba hwétsa gore madibeng go dula dikwéna, dikubu le ôna masele. Bjalo ngwana mo a yo gopola dilô tše o di gopotée bjalo kang, ka gobane ke dilo tsâ meteing. Batho balôya, ba ba ka noba ba referetítée ngwana, taba kgolo e se go tâma re kwelle gore ntwana o ile kae, ka gobane go nyaka ka go posa gore fitile.

479, Ba thôma go tâma ba wella, bjalo ba fitlhâ ga ngaka e ngîé ya Mothola ba re ke Sekhalela Makélane. Ngwanawa mothoka a hunêla letéobô la tia, a tsea ditaola tsâ gagwe a ditshêla fase. A ba fumifa ba fêla ba re se a fuma, a ba tlhalosetéa kamoka sewe ba se binago ga mmôggô le kôpêlô ya ngwana. Gore ditaba ditsena motho ga botse o tla bôna a sira sira, mowe ba goba ba dutfi ba bodusa ka moragô.

166

480, Ngaka ya thôma go ba tlhalosetéa, ya re go bôna, ngwana o se phela, fêla o ka bodibeng, o dutfi le tñôna dilô tse a go di epella, ele ga gore a tlogf. Sepelang lo dula fase le khutse, yêna mong le tla bôna a boyâ ga badimu ba molokolotéa, ga gona setlhare se we nka le fago mo.

481, Motho a ke a ehwa ka taola ka e tee (thii), mothoka wa batho go laola tôna o laotée, re mo kwele, bjalo motho mo-u-e tâwa ngakeng ba kôlwa ka se-gôkgô. Go kaone ore re fetfle go e ngwê ngaka. Ba feta ba ya go e ngwê ngaka, bgaka e we le yôna ya ya ba botfa gore le ka seke la kgôna selô, o sale thutong. Badimo ba ka seke ba le lokolêla yêna gôna bjale.

482, Dipelo tse bôna e be di kgodisa, fêla ke ditaola, empa mowe di bolelago mabape le go se lokollê ngwana e be ba sa kwiisiáí. Bjalo ba thôma go ba fa ditlhare, tsâ ore bayé bodibeng, ba fitlhâ ba phase, bjalo ge ba phasit e, ba opêlê kôpêlô e: "Puruwe a t w  madibeng a bo lefale le bo kw na, Puruwe a bo kubu le bo kw na", Bjalo, bjalo, motlhomong a ka t wa. Empha ka seke a t wa ka gobane badimo ga ba fu barate.

167

483, Badiéí ba dikgomo ba mmôna a ôrêla letsatéí, ka gare ga bodiba. Mo e gare ga bodiba gobe gona le lefsika, a dutéí godimo ga lôna. Ge a ba bôna o boéla ka bodibeng. Bjalo ge fitlha gae, ba ba botéa taba yé, gore re bone motho yo mongwé ka gare ga bouiba, a re gore bôna a tsena ka bodibeng.

484, Ba ba butfísa leina la bodiba, ba re ke bodiba bja Kubuntéí. Motlhomong e ka noba e le yéna. Le ile la mmôna lebaka mang, ka merithi. Mmakau, a ya a tlhwa le badiéí, lebaka la ka merithi, baya mowé bodibeng, ba seke ba mmôna, letéatéí la dikéla, ba boyá gae.

485, Mmakau, a fêla a tsogéla bodibeng go lalla, a sa mmone, a dira bjalo ka moswanyana le ka merithi. A seke a mmôna, a ba a lapa a dula a khutéa. 'Téatéí le we a sa ego, badiéí ba yo mmôna, ba boyá ba boléla taba e we, bjalo a goma a boéla go lalla, a seke a mmôna, motlhang a sa yaéo, ba yo go mmôna.

168

486, Lebaka la gagwe la fitlha, la gore badimo ba mo ba molokollé. Badiéí ba mmôna a seke a tshaba, a fo dula gare ga bodiba. Ge letsatéí le dikéla a boéla ka bodibeng. Ba fitlha gae ba boléla tabe yé. Monna a seke a kgolwa ka baka la gore ke ba ntéí, a fêla a e ya a sa mmone. Selô sa go kgodísa motho ke ené, ke ditaola, monna a seke a lala a robetsé.

487, Monna a tsoga e sale boéego a ya go laola. A fitlha ga ngaka e la ya motlhoka, e we e ilego ya ba la la pele, tlhalosó ya gagwe e ka hwetéwa kgaolong ya 479. Lehono mothoka a re, badiéí ba kwala, lebaka le fitlhile. A téa ditlhare tfa gagwe a ba fa gore ba yo boléla ka téona ba tla bône a etéwa bodibeng.

488, Buya Kubu-ntéí, Kubu-ntéí ke leina la bodiba bjowe badiéí ba felago ba bôna motho yove ntsehe. Ba fitlha, a ba bôna le bôna ba mmôna, a tsena bodibeng, ya ba ka matlhô ôna ba mmone. Ba dula fase ba dira ditlhare ka mokgwa o we ngaka e ba laetsitsego ka tona.

169

489, Ba thôma go phasa, ka thabi ya morula wa setona. Ba gopola maina a bâhu, gore ba mo lokolle. Go phasa bawe ditnola tâa go ba (bolêla) bolabola gore ba phase, ba phasa k lethêtô (lenaneô) la bôna go fitlhêla ba felela.

490, Ba thôma go êella dôfa ka moragô ga moo ba feditse go phasa. E we yêna mong a illego a e e pella ge a e ya madibeng (e ka hwêtswa kgaolong ya 476). Bjalo bôna ba re, "Puruwee a tîve madibeng a bo lesele le bo-kwena, Puruwee a bokubu le bokwena." Ba no êpela bjalo bjalo.

491, Go téwa bodibeng, motéwêlê ya gagwe bolibeng a ba ka ba mmôna, ba ile ge ba re ke a lebella, ba no bôna a dutsi pele ga bôna a swere modi wa gawe. Ga epela naë ba tla ba fitlha naë gae, o be a swere kgagara ya letûma.

492, Ba bitsa ngaka elâ ya mothoka, ya fitlha ya laola, yare, go bôna le swanetsé go moiâ badimong ga makgolo wa gagwe ka kgomo le nku, le fitlhê le mmege, le tla bôna a kiongo go bolabola le lena. Yêna ka nosi ke ngaka bjalo a ka seke a le botsa selô, ka gobane magaba a sa mo gabile.

Go botsa ba leloko ja gabô Motswaki.

492, Ba thôma go tsâama ba botsa, ba bo leloko, yo mongwe le yo mongwe à dira mapotwana, ba rwala ka letsatsi lewe ba butsítwego ka lôna. Ke moka ba fitlha ba rola mowe lapeng la bo Motswaki kamoka ga bôna.

493, Ba feta ba iâ Matswaki badimung a bo makgolo wa gagwe Morakong, bayâ ba gapa kgomo le nku. Ba fitlha ba katelana mowe bodimung. Bjalo ba thôma go mmege ka tâôna diruiwa tsela.

494, Ka moragô ga moo ba feditse go mmege, ke moka ba tlhaba didimu tâewe, madi a tâôna ba a tâhêla g dimu ga lebitla. Ba tlhwa ba e ja nama ya kgomo le ya nku, ba ka e botfang, nama ya eo t hôka letswai !

171

Ba ja ya ba ya ba fita, ba e tikhophélla godimu ga lebitla ga mmôgô le mekgopa ya téfona.

495, Badimu ba tla sala ba ija, lesaba kamoka la tloga la boëla gae. Yo mongwé le yo mongwe o tlemeleté le rala la kîomo le la nku. E seng batho kamoka aowa! ba leloko fêla. Ba fitlha gae, ba ntéha mabjalwa kamoka ba nwa. Le téatéi la dikéla batho ba palakana baya magae a bôna.

496, Kô moragô ga modiro o we, bjalo a thôma go ba bolabodifa. A thôma go laola ka kgagara e la e thii (tee) ya letuma. Sewe a se bolabolago e fo ba nnete, le ditlhare tâa gagwe di galefa kudu. Bolwetéi a tikhomola ka letfatsí. O ile a hwetâa bangaka ka tsela e we. Le ga gole bjalo a kgôna ga alafa, ga a fa ane le meropa ya malôpô. Bolwetéi bjo bonwé le bjo bonwé bo alafiwa ka moropa wa malépô. Ke molaô wa dinaka tâa bassadi.

172

497, Badimu ba tla sala ba e ja, badimu ba sala ba ija marab le dinama téela tâa go sala godimu ga lebitla. Ba-dimu ba jêla ke dimpja, ga go llê téfona ke góna to llê badimu.

'Mathari.

498, Mmathari ke mosadi, ke ngwana Seerane, o be a téere ke ba ga Magomane, leina la monna wa gagwe e be e le Natala. A se ngaka, o tseba malwetsana a mangwé a bana. Malwetsana a bjalo ka: Setatana, metshô le Sephaté. Ke malwetéi a bana.

499, Setatana ke leina la bolwetéi ba go borélwa ga ngwana. Go berélwa ke gore mpana ya hwana yr gore taditadi le ge a sa ja selô, bjalo ba re ngwana o boretswe, ke setatana.

500, Metshô ke bolwetéi byowe ntewana a rego-ge a swere ke bjôna, ba bôna a se éôtha dinela. Bolwetéi bja Sephaté; bolwetéi bjo, ke bolwetéi bjo bongwé bja bana. Mokgwa wa bjôna ntewana o wa galogana a be yo mosetlha, a fo téwela pele le go napêga. Go napêga ke gore go ôta, ke mokgwa o we he teebago gore ngwana o babja ke Sephaté.

173

501, O ile a rutwa ka go tswenyega, ka baka la malwetsí a bana ba gagwe. Bana ba gagwe e be ba fela ba tsweny ke malwetsí a meguta e we.

502, Mafolosane ngwana Pakó o be a tsere ke ba ga Tselane, bjalo ke yéna mosadi yo we a goba a fela a etla a alafa bana kaba. Ditaba tsé, di bolabotsé ke yéna Mmathari ka nosí yo we mphatho wa gagwe e lego letuba, Matuba.

Mamogasane.

174

503, Mamogasane ke mosadi, o be a tsere ke ba ga Tselane. Bjalo mosadi yo o be a kgóna go alafa bolwetsí bja bana leina la bjóna ke tsá-bagwéra-ba-gagwe. Bolwetsí bjowe bo kotsi ka maatla mo baneng.

Mokgwa wa bolwetsí.

504, Bolwetsí bjo, mokgwa wó bjóna ke o: ngwana o a ponya-ponyatša, bjalo diatla e fela a ditlharamolla, menwana le yóna a dira bjalo, a fela a khupara, a goma a khurupulla. Mowe ba tla ba ba šetše ba tseba gore^{ke} tsá-bagwéra-ba-gagwe.

505, Malwetsána a na a bana, a we a éetšego a ngadilwé mo maphepheng a 499 le 503, ga ba a laolele, ga fo a tseba, ke moka baya ga motsibi a tla a alafa.

Go rutwa bonaka.

506, Barwa ba monna, tatagō bóna e le ngaka. Papagō bóna o swenetše go ruta barwa ba gagwe b ngaka kamoka ga bón. Empa monē phéko e kgolo o efa mogolo wa bóna, baratho o ba ruta fela ditlhašana tsá go alafa malwetsí fela.

175

Madome Moeng.

507, Madome Moeng, mokgalabjé yowe e be e le nyaka, bjalo ana le barwa ba babé, maina a bóna ke a: Rakgobadi, ke ngwana va lapa le leni wé, mmagwé ke Mathale, nwana Kgohlwane. Barwa ba

Makgalanké ke ba: Khasane, Mphalle le Maselo.

508, Barwa ba mokgalanjé yowe kamoka e be ba swanetéé goba dingaka, bjalo ba bangwé a se dingaka, ka baka la mereba ya bóna. Rakgobadi ke bhaka le Mphalle. Bana ba ba be ba sena le mereba, ge papagô bóna a ba roma, ke moka ba kitima ba e ya. Go rutiwa ga bongaka, ke go rumiwa o yé o épe ditlhare bjalo ge o boyo natéó o go botfá gore wa bóna, setlhare se, se alafa bolwetsí bja gore.

176
509, Mathale o be a noba le ngwana ka otee, yéna Rakgobadi. Mong mosadi yo mogolo wa Madome a ka a ba le n.wana. Bjalo bana ba ba le basadi ba banyana. Rakgobadi ona le dikgagara le Mphalle.

510, Mphalle ke ngwana wa bobedi, mogolo wa gagwe ke Khasane le Kgôthwane ke Maselo. Mphalle a rakiwa motseng, ka baka la go tlhoya ke bo ngwanabó. Ba bóna ge mekgalabjé a morata. Papagwé a re go morwa wa gagwe, sepela o ye go aga motse wa gago thekó. A dira bjalo ka taélfó ya papagwé, a ya a dula Mapantane.

511, A ka a mofa phéko e kgolo ka bakala gore ke yo monyana, gola e be e le mogolo wa gagwe Khasane, e kabe a ile a mofa. Rakgobadi o ile a mofa phéko e kholo, empa ditacla di emetéé mosadi wa matlhatswa dikgwele, motlhang a ba-ge le ngwana wa motlhankana o swanetéé ko fiwa tsóna.

Khasane le Maselo.

512, Ba ile ba dumala bongaka ka baka la mereba. Metantane e we ba e tsebatso, ke e we a kilego a re ge a ba roma baya. Mowere hwetsá seéma se: Mereba e leé mong wa yóna.

Mageketla.

513, Mageketla Mabakane, e be e se ngaka, o be a tseba ditlhotsá melekó. Malwetsí o be a alafa. Motlhapô, melala le theledi ke malwetsí a we a goba a alafa.

1851.

514, O be ana le barwa ba babedi, morwa wa pele ke Mabjale le Mogaga. Bjalo a tlhôya mogolo a ratana le moratho, ka baka la gore mogolo o be a rôbala le mosadi wa papagwe, yowe leina la gagwe e be bare ke Mpja.

515, Ditaba tsé di bolabola ke yéna Mogaga, o re, batsumi e be ba kgetla mowe ga papagwe. Mphathô wa molaudiši ke lekgau-makgau. O re ka tšatši le lengwé go ile gwa tla makgowa, bjalo papagwe, a motlatša ka theleui pahtleni, a golla lerumô ka yôna. A re go nna sepela o yé nabo go tsoma.

178

516, Makgowa a be a nametše dipêrê, mmalo! makgowa ga mmôgo le batho ba makala, letlaba la tsoga, ba leka gole thunya ka dithunya, la ba šita la fitlha ga ka ka le bolaya. Le lengwé la tsoga gape, ba šitwa nna ka le tlhaba la hwa.

517, Theledi e ſoma moáomô wa yôna, nna e be ke sa tsebe gore molato ke eng, e be ke fo bôna ge ke bolaya. Go tsoga letlabo ba thunya ka dithunya la ba šita, la fitlha gaka ka le tlhaba ka le bolaya. Ba kgabakana, bjalo ba thôma go ganetsâna.

518, Kgang ya mmolai wa letlabo, makgawa ba re letlabo le bolaile ke bôns, bjalo nna ka re letlabo le tlhabile ke nna. A ba ka ba kgôlwa, ba le tswiya ga botse ba lebella mowe diale di tsenego gore ba tla bôna "ale", ba seke ba e bôna, bjalo lerumô ba go bôna mowe le tsenego. Bjalo ba kgolwa gore le bolaile ke nna.

179

519, Makgowa ba re go nna ke swanetše go téea sethunya, nna ka gana ka re, a ke kgône go thunya. Ra tswêla pele le go thuma. Re ile re sefu re ye kgole, ka bôna mebutla e mmedi e robetsé, ka e bolaya bobedi ga yôna. Ba no bôna ke emisa, bjalo makgowa a tâwa a kitima ka dipêrê, ba fitlha ba re go nna ke sepele moáafeng.

TM:

■851.

520, Ke tsatsí le we ke reilwego leina la "Lion". Bjalo ka butsísa gore "Lion" ke goreng, ba re ke tau. Ra boyo gae, bjalo banna kamoka ba ile ba lefiwa ka maselen, a supago, nna ba mpho lesome le lefakorong.

521, A fitlha ka gae, a anégéla papagwe, papagwe a re, ngwana'ka ke setlhare sa marumö. Ba ile ba nyaka go mpolaya marumong, ka ntwa ya Salate. Ka bôna gore ke lapile, ka tsena ka moleteng wa thakadu, ka re go kaone gore ke huélê ka gare ga òna.

180

522, Ba fitlha kgaufsi le molete, bjalo ba re, monna yola o mogolo yola, a goba a kitima a éma o tsene ka mo. Bjalo ba bangwe ba re mo lesetéeng. Ba bôna Diôsé, ba mo rakiá ka kwa a bile a lla, ka moragö ka kwa mogobo. Ka theeletá gore ba tla tsena mola ke otamilego, ka kwa ba goba mogobo ba feta.

523, E rile ge ba fitile ka téwa ka moleteng, ka ya mola ke ilego ka kwa Diôsé a gólla, ka hwetá gore ba mo tlhakoté téa ka pele. Ka mogóga, kaya ka mo latlhéla ka moleteng wa thakadu, ka téuya sethunya saka ka tla gae.

524, Ke ile ge ke fitlha gae, ka hwetá basadi balla sellö sa lehu. Aowa! ka thunya sethunya, bjalo ge ba thôma gore ke a makala, ka re go bôna le llelang, a le llela Diôsé, yena ba mmolailé ke ile ka mogogéla ka moleteng wa thakadu ge ba nyaka go ya nka nka ba supa. Ga gwa ka gwaba le motho yo we a ilego a duméla goya. A fetá a etla mowe.

Go supiwa ditlhare.

181

525, Mogaga a supiwa ditlhare ke papagwe, a mo supa setlhare sa motlhapö, sa melala a ba a mofa le lerumö la go alafa mokolo. A mofa le setlhare sa malekö. Ka malekö a mmotsá gore a seke a raloka ka òna, a no se téhireletsá.

8851.

526, Motho ge a rutiwa bongaka o tseya lebaka le letelele, ke gore a ka tseya lelemo kamoka ga sôna. Ge ana le celo-medi ke moka o tsibile bongaka, fêla ga a sene pel-medi mengwago e mmedi o wa tseya.

527, Morutiwa, o ntsha nku ya methomô, vele ga gore a thômô go moruta. Bjalo a kgônf a moruta, ka moratô ga moo a tsibile, o ntsha kgomo, bjalo ke gore o wa tseba. O a tsâa a tâfama a saba, bjalo o téwa a gaoa kamoka ke tsâa ngaka. Bjalo ka gorialo mowe go ônagala gore morutiwa o ntsha lesome la dikgomo, a kgôna a sômela ka lapeng la gagwe.

182

528, Motho o rutiwa bongaka ke motho ka o thii (tee), fêla gona le dit hore tse dingwé tsewe a botšago morutiwa gore ditlhare thâa gore a ke natô, wêna o swanetse go e thêkêla.

529, Bjalo ka Hakgobadi, papagwe o morutile bongaka. Ka moragô a rêka ditlhare tsâa kgwiti go Mouru Lokweng. Bolwetsi bja kgwiti ke bolwetsi bja dinthô, ke gore bolwetsi bja go fo baba bo sa fole. Wa tsâela ditlhare wa gopola gore nthô e gapugile, ke moswana wa hwetsa e nyeganyega.

530, A goma a rêka ditlhare tsâa go alafa lehu, papagwe o be a sa trebe go alafa lehu, bjalo yêna a rêka ditlhare tsewe. Tsôna o ille a di rêks ga Mopepi Sekgoka.

Moagô

531, Moagô o supa ke ditaola, fêla le ge moagô o kgetla ke bana, ka gobane ba re kgale ge ba kare ba sepela, bjalo ba khutâa, ba bôna bana ba aga montlwantlwane, ba re go lukile, motse o ka agiwa. Ka gobane ba re bana ke badimo.

183

532, Mong wa motse ke moka o ya neskeng go laolela. Ditaola tsâa ya tsâa dumela, ke moka motse o ya aâiwa. Ditaola tsâa gana, ba a tloga ba laolela mmoto o mongwe, mmoto o we dia dumela ke

moka ba yo go aga go ôna.

533, Moä i wa motse ke yôna ngaka e we ba go ya go yôna go laolela motse. O tla fitlha a gôga lešaša, mong wa motse o ntsha nku, (fêla matsatéing a bo lehono ke kgomo). Ka moragô o dira bjala bja go gakola moraka.

534, Bjala bja go gakola moraka, pele ga gore ba dire bjala bja go gakola moraka, ga ba swanela go omela bjala ka gare ga motse. Le dithuthunya di a ila. Ba dira bjala bja ngaka ya tla ya nwa, ba kgôna ba omela bjala le go gadika dithuthunya (dipale).

Pônagalô ya ngaka.

535, Pônagalô ya ngaka, dingaka t e dingwe di avara mekopa ya ditshwene le mongatse wa yôna. Melaleng o tle hwets a e ovore marapjana le manakana a dipudi. Ke dingaka t e di ratago gore batho ba di b ne gore motho yo ke ngaka.

536, Dingaka t e dingwe ga di nyake pônagalô ya gore motho yo mongw  le yo mongw  ba mo tsebe gore motho yo ke ngaka. Ba fo ba n alo ka batho, o tla di o kwa ka batho b we ba mo tsebago gore ke ngaka. Dingaka t a go nyaka go e pontsha ke bo w rane.

Dil  t a bongaka : Dith b le.

537, Dibjana t a ditlhare, ngaka e hwets a dith b le go batsumi. Dith b le kamoka ka mehuta ya t ona o kgopela go b na ke moka ba mo fa. Go bjalo ka b na se ik  sa dikgagara.

538 Mehuta ya dith b le ke th b le ya mank b , ya kgano, ya serope sa kgogo. Di ik  ke t a diph  f l nyana t e: se ik  sa pela, sa t hipa, sa mo r  le sa nakedi. Ke t ona dibjana t a ditlhare le ditaola. Manaka, le ôna a bolok la ditlhare, manaka a dik omo le a dipudi le melhogo ke ya manaka a dik omo.

Thébélé ya Mankôbô.

539, Thébélé ya mankôbô, motsumi o re go bolaya, a o rwala a o i  a go ngaka e we e ile  o ya kgop  la, bjalo y  na o o tswia ka mokgwa o we a rata  o ka g  na. Go tswia ga g  na ba o hwamola, tlh  g  , dits  b  , maoto le mosela wa hwet  a di le g  na bjalo ba kat  la mol  ra ka gare, ge a beile o ka nore o sa phela.

540, O f  ugliwa o le ka mokgwa o we, go fitlh  la o but  wa. Bjalo ba falat  a mol  ra, ke moka o fedile, ke k  otlwana ba kat  la ditlhare. Mekgopa kamoka e we ya dith  b  le di f  ugliwa ka g  na mokgwa o we.

541, Serope sa kgogo, y  na ba re go e bolaya ke moka ba hwamola letlal   la ser  peng ba le f  oga, bjalo le l  na ke k  otlwana ba t  h  la ditlhare. Ditlhare t  a banna ba dit  hela ka go y  na le ka k  otlwaneleng ya setlhora.

542, Sesik   sa nakedi, naket  na ena le mabala, a ma  weu le a mantso, bjalo se ratega kudu go feta di  iko m  moka ka baka la mabala a s  na. O latela ke sesik   sa mo  or   le sa t  hipa. Makgopa wa mo  or   le wa t  hipa ba e f  oga, ba e apara, e apara ke b  na dingaka.

Manaka a dipudi.

543, Manaka a dipudi ba boloka ditlhare ka go g  na. A manwe ba kit  la ditlhare, ba thula ma  soba, ba folela ka lenti ba apara molaleng, a thib  la gore motho a seke a loiwa. Ka molomong ba thiba ka mmotu wa nosi.

544, Manaka a dikgomo ba bolok  la ditlhare, le ditlhare t  a dikgomo ba bolok  la ka ntshe. A a nyaket  go kudu ke a mag  r  . G  na o hwet  a ba folet  e ka manti a lekelet  e ka mafuri ga menwako ya nt  aka. O tlhatlh  lwa ditlhare t  e dikgolo.

545, Metlhogo, ke manaka a dikgomo t  e dinyana t  a manakana a mayana. Ba le ripa ba le seta gabot  e, bjalo ka ntlheng ga

lôna ba thula lešoba ba thiba le ſoba lewe ka mmotu wa nosi.

Ge motho a ópa ke tlhôgô, ba leka ka ditlhare a seke a fôla, ba molomfôga ka ôna.

546, Ka motlhogo ba ntéha madi a mabe, ka moragô ga moo ba molomegile, molwetsí o wa fôla. Motlhogo ga o ſome fêla go ntéha madi a tlhôgo, aowa! le ge ba ile ba fakela motho dilô mmeleng ba ntéha ka ôna.

547, Bjalo ka monna yo Thêtê Trelane, monna yo e be e le motsumi. Bjalo ba mo fakêla marapô a diphôgfôlô leotong.

Leoto la ôpa, ba kilore ke dinyane ke dinyanê, la tâela pele le go ôpa. Bjalo ka ge e be e le moloi, ba mo gopolela gore o tshetgile.

548, Morwa wa gagwe Kokobetsá ba mmitsá a le makgoweng, gore
188 a tle a bône bolwetsí bja papagwe. A fologa, a tla a téama a laola papagwe. Ditaola tsá mmotsá gore, ba moloketsé marapô a diphôgfôlô, sepela o nyakêlô ngaka ya go kgôna go lomega e mo lomege.

549, A boëla gae, bjalo a butsá papagwe gore ditaola di bolêla gore ba go tshetse marapô a diphôgfôlô. Bjalo monna wa ngaka o té go nyakega motho yo a kgônago go lomega. Papagwe a re, motho wa go kgôna ke Lekgadimane, sepela o bitsé yêna.

550, A ya a bitsá Lekgadimane, a seke a gana, a fitlha, a mo lomega. A ntéha marapô le mafofa (bjôya) bja diphôgfôlô. A goma a di tshuba, a tshêla le metlhare ya gagwe e mengwe. A mo oretsa, a di síla a mo rakela mmele wa gagwe ka tsôna.

551, Go tloga ka lôna tshatéi lewe, molwetsí a rôbala borôkô. Yaba ke moka bolwetsí bo fodile. A ntéha kgomo a lefa Lekgadimane ka yôna. Ke ôna modirô wa motlhogo, empa ba o fotla ka ditlhare ba kgône ba lomega.

Ditaola di hwetšwa kae?

189

552, Ditaola di hwetšwa diphōfōlong, gona le mehuta ya methaba ya ditaola, ditaola tša ditšhwene, gona le tša banna, tša basadi, tše dinyana tša bana, ditonana le (dithōgwana). Leina le la go akeletšwa le šupa ditaola tše dinyana tše dintšhago bana.

553, Ke gore ba ntšha lerapō la phōfōlō engwe le engwe letōlō (khuru) ya yōna. E seng diphōfōlo ka mehuta ya tšōna, kamoka, tša methopō ya batho, ka gobane motho yo mongwē le yo mongwē o ntšha ke phōfōlō e we a e binang. Tša ditshaadi di ntšha basadi, tša dipholo di ntšha banna, dithogwana tša ditshaadi di ntšha makatla a banenyana, tša dipholwana di ntšha makatla a batlhankana.

554, Dikgagara tša ditšhewene di ntšha ba ga Maleša, ba bina yōna téhwene. Ba bina-tlou, ba ntšha ke mabetlwa a dikolobē le dikgagara tša tšōna.

190

555, Mabetlwa ke mēnō a dikolobē, bjalo ba fitlha ba pharoganys leinō ka letee lanya dikgagara tše pedi, gona mo we go swanetšé goba ya monna le ya mosadi. Ba dira ka mokgwa oo, gore ba tle ba tsebe gabotse gore e ke ya monna goba ya mosadi. Ba tšeyá lebetlwa, ba le ūpēla maforong e sale gosara.

556, Go tabogwa ga lebētlwa, ba lebeletšé gore ke mohuta o fe wa motho yo we a tlago fitlha pele a taboga. Motho wa pele yo we a tabogago goba ke monna goba mosadi. Monna a fitlha pele a taboga lebētlwa le we ke la setona. Ba letšoša ba beya le la ngwanabō, masadi a fitlha a taboga, ke moko ke la sesadi.

557, Bakōne, ba bina phuthi, bjalo ka go rialo mo we ba ntšha ke dikgagara tša diphuti. Dikgagara tša diphuthi ke ūna matōlō a tšōna. Ho kęakęa mothopō bjalo ka ba ga Maleto, Magomane le ba ga Tselane. Maloko ga ba tsebe se we ba se binago, fēla ba tsebe ba tshaba go regiwa ke batho. Ba bina marabē, bjalo marabe a o na kgagera. Lehono ba re ba bina phuthi, ba ntšha ke yōna. Tselane o re ke bina tau ka letlha-

TM/

K34/82

koring le lengwe o re o bina phuthi, ditaoleng o ntéha ke tsa
phuthi.

558, Ba bina-nku, ba ntéha ke dikgagara tsa nku. Phôôfôlô
e ke seruiwa, e noba yôna le pudi ba dintéha dikgagara.
Dikgagara tsa diphôôfôlô tse dingwê ke tsa leéôka. Ya pudi
e éma bakeng sa ya phuthi.

559, Ba bina-kgomomo (nare), lelokô le le bina nare, bjalo
nare ke kgomo. Diphôôfôlô tse a dina dikgagara, dikgagareng
ba ntéha ke letlabo. Bjalo ka go rialo mowe e ka ba bina letlabo
go bjalo ka ba bina-tlou ge ba ntéha ke dikgagara tsa kolobé ya
leéôka.

560, Dikhudu dina le dikgagara, bjalo ba ntéha tsa dipoté.
192 Ba hvetâ e sapheila ba e sware, ba re legapi le la ka moragong,
la ka fesse, ba le ntéhê, ba e lesetse e sepele. Bajlo ditaola
tsa tñôna di ntéha leswê. Ke bolwetéi bja basadi, ge monna a
ile a khutla ke bôna. Go ba malwetéi a bana, ge ngwana a khumile.

561, Modimo ke dikgagare tse ba di ntéhago go thakadu, ditaola
tsa yôna ba re ke modimo, gona le ya pholo le a tshaadi bjalo ya
pholo ba re ke modimo wa senna, ya tshaadi ke modimo wa sesadi.
Di noba pedi fêla, di bolabola ditaba tsa bahu, ge ba belaêla ke
tñôna di bolabolago.

562, Phiri e na le kgagara, bjalo taola ya yôna e foba ka
etee mothabeng wa ditaola. Yôna e bogale, e supa fêla ge bolwetéi
bja motho bo gotse. Ba e bitsa gore ke serolo. Ge ba laola
molwetfi wa kwa ba bolêla gore serolo ngwana o wesu, ka tlêma
waka morwalô ke tlemile, molwetéi yone o tla re tlogêla. Le
yôna ntaka e fo gofa ditlhare ka baka la gore a tlhôka go
gofa o tla fêla maatla.

193 563, Ba bina-noko ba ntéha ke phuthi, go bonagala e ke ba be
ba bina phuthi kgale. Ba bina yôna noko ke ba ga Thebetfane
le ba ga Mathake ke ba phalaborwa bo Dikgotlê ba ga Mathake le
ba ga Makgopa.

546, Babina-tau, ditaoleng ba ntšha ke phala le phuthi, ke leloko lewe ba le bitsago gore ke bokgakga methopō. Tau e na tšo ditaola, bjalo ditaola téa yôna di ntšha dibatana. Dibatana tsewe di tswenyago batho.

565, Dikgagara téa lewatlē, ke letuma le legolo, ke la mosadi. Legwami ke la monna, le feta ke la mosadi ka boolo. Letuma le thôgwana la mosadi, le letuma la selumi la batlhakana. Dikgagara tše ba di hwetéa lewatlēng, ditáwa le batho ba we ba ilego ba fitlha nokeng ya lewatlē, bjalo ba diréka go bôna.

566, Mabétlwa a ngodilwe go 555, bjalo ke a ngwala mo, ka baka la monna yo Maruping, o bolabola gore mabétlwa ke a ditlou. 194 A re matsatsí a bo lehono, re pharola marapô a dikgomo, bjalo la mosadi re a pharola la monna a re pharole. Fela kgale gôna e be ba thôma ba épela moforong ba kgôna ba pharola.

Ditlhare téa ditlhapo.

567, Ditlhare di a rekiwa téé moruti a gore ge a go ruta a ba a se natšo. Go bjalo ka ditlhare tfa gośia papago, ge a ile a seke a go ſupa modiro wa téona, o ka seke wa kgôna go di ſumisa. Téewe a ilego a go ſupa téona, aowa, ke lefa la gago o wa di ſumisa.

568, Ditlhare téé dintsi di a hwetéwa mo naeng ya geéu. Gona le ditlhare téé we di sa hwetsiwigo, ke téona ditlhare téé we motho a swanetségo go di rëka. Bjalo ka setshiba sa phohu, pabokone, molekô o mohubedu le téé dingwé. Dilô di a laelwa, m motho a ole gore papagwé e be e le ngaka, bjalo a re go bôna a hwile, a gopola gore a ka šala a di ſumisa, aowa, e fela o hwile natšo.

Go shekola.

Co latella ngaka.

569, Motho ge a nyaka go(Phekolwa) laolwa, o ya gae ga ngaka, bjalo a fitlha a dumedisá gore ke tlilo kgopêla ditaola. Bjalo

ngaka e t̄s̄e ditaola téa yōna, a dule le patlelong la gagwe e thōme go laola molaolwa. Motho a ka bitéa ngaka gore e tle gae-gagwe go laola, e ka se ke ya gana fēla, o swanetéé go dira mapoto pele ga go mmitsá.

510, Ngaka e phekola kae le kae, ka ntle le dingaka t̄s̄e dikgolo. Dingaka t̄s̄e dikgolo wa bōna di yo phekola motseng o mongwe, a se tabanyana ke taba-kgolo. Dingaka t̄s̄e dingwe di a téwa t̄fa t̄sama di s̄abs, bjalo ba t̄sama ba laola mago ngwē le mo go ngwe. Mowe molaolwa a ratago gore a dule góna a laolwē, ea laola. Fēla ge a ka fitlha motseng, a dumediša, ba mo amogela, góna motho yo a ngakago go laolwa, o ya mowe motseng o we ngaka e lego go óna. Ge a fitlha, a dumediša mong wa motse, gwaba yéna a iéago maduma go ngaka.

Go bapat̄sa bongaka.

196

571, Dingaka t̄fa go t̄sama di bapat̄sa bongaka, bjalo ka ge go ngodilwe gore dingaka t̄s̄e dingwe ke bomponeng, gore nna ke nna ngaka. Ba e tlhama ka ditlhampō, bjalo a rwala mokōtla wa gagwe wa ditlhare a téwa a sepela. Le ge ba le mabjalweng, o tla no mmóna gore motho yo ke ngaka.

572, Bjalo ka monna yo Phupu Malessa, ba mmitsá gore ke Mmadiala, mesela ya mesorō ka moka e go-eletéwe tlhogong, dithébélē di lekeleté melaleng. A dule gae, o dio tla ka go ba bōna, o t̄sma a ba-patsá ditlhare. T̄s̄e dingwē o téwa a direkile, a fitlha mono a ba rekisetéa, kamoswana o gata kgōrō o a feta.

573, Bongaka ke matsefa le go baba, monna yowe wa ga Malessa, ba ile ba dio rwala a hwile. O ile a hwa matloumeng bjalo o ile a dio pallwa mowe nageng e we, a etéwa a tlhabegile, mo a téwago. Go kwala gore o ile a tlhabegile Mapulaneng, Matloumeng a thiša lebitla.

197

574, Mohu yowe wa ga Malesa, mo na^tbeng ya gabō, o be a sa nyake go bapatſa bongaka bja gagwe. Dithare téewe a tswago natéō o be a go bolabola gore, ke be le motlhare wa gore le wa gore, bjalo batho ba ba nyakago ditlhare téewe, ba ye gae ga gagwe go rēka. A re^ga a nyake go alafa batho ba mo, ka baka la gore a ba mofe selō.

575, Ga ntéi dingaka a di nyake go bapatſa ditlhare tſa bōna, nageng ya gabō, ba nyaka kudu go téwa ba tſame ba bapatſa ditlhare ditshabeng diſele. Bjalo ka banna ba; Lekgowa Maſumu le Maruwak^gogo Mokgatlha, dingaka tée, ba ile ba hwéla kgole mowe le mabitla a bōna a sa tsibjigo. Empa le ga gole bjalo a ba lesetſe.

Go sepidiá modirō wa gagwe.

576, Ngaka e sepidiá modirō wa yōna wa go alafa ka ditaola. Le ^ge ba ka mo tlhaloſetſa bolwetſi bja mmabji, a kgodiá ke polēlō ya molomo, o kgodiá ke ditaola tſa gagwe. O we ke modirō wa ngaka e ngwe le e ngwe.

577, Dikgopolō tſa dingaka di re, motho a ka se fo babja ka ntłe le moloi ka gare. O babja ka baka la gore o loilwe. Selō se se ngwe le se se n̄we, a se bōna selō sewe ke setlhóla goba ke thuri. Ma molaō wa dingaka nōga ga ya swanéla go tsena motseng, ya tsena ke thuri.

578, Dithuri, nōga e rwele wa bōna e tsene ka motseng, go tla hwa motho. Mong wa motse ka moewana o swanetſe go tsogéla ngakeng go laola. Mehuta ya dinōga ke mapalekōkōtlē le marabé. Maſibiſane a swanéla go lla kgauſai le gae, wa kwa a lla kgauſai le gae o rwele. Dikatse a tſa swanéla go lla motseng boſego, wa kwa di lla, ke dithuri, ka gobane baloi ba etiá tſōna pele.

579, Ge di fitlha wa kwa di lla molomong wa ngwako, bjalo bōna ben ba sa ſaletſe nthagō. Ka mora^gō ga mowe, ke moka b^g tsena motseng. Letswete le lōna ke thuri, le lla bjalo ka

199

ngwana. Kgweti le yôna ga ya swanéla go tsena téhemong, ya tsena e rumilwe.

580, Motho a ka tlhaloset  ngaka gore, ke tlhabile ke madi, o swenet  go t h la ditaola pele, a b n  gore madi a molwets  a se a go loiwa. Dithare ts  madi o wa ditseba, a ka seke a t ea ditlhare a mofa, mantle le gore a di laolele. Ge ditaola di ke gana ditlhare t ewe, o th ma go laolela t e din we, ditlhare t ewe, ditlago di dumela, ke t ona t ewe di tlago alafa molwets .

581, Ngaka ga e nyake gore motho a tlhalos  sewe a tlidego go se laola, aowa. O nyaka go tlhaloset  ke ditaola. O tla boledis  mawa a dikgagara, bjalo w na o f la o dum la. Ka morag  ga moo a bolabodisit  ditaola, bjalo a re go w na, ganets , ge di bolabola maaka. O dum lago wa dum la, o ga-net ago wa ganets . Ge o ile wa ganets , mowe o tla b na ngaka e bile e tologa kudumela. A r m  di ma ka mokgwa o a ka kg nago, o tla kg lwa gore wa dum la.

200.

582, Wa b na a fo gofa ditlhare ts  go ya go akunyet  molwets , molaolwa o tlide a sa swara sel . G na mowe ngaka e ka seke ya go bot a ditaba. O rata gore a b ne o tsent ha seatla ka morabeng (kanapeng), mowe o tla go bot a dil  t e dint i. O dir la gore o nt sh  sel  se segolo.

583, Ka morag  ge o boyo, o tla go bot a gore go nyak ga phuthulla th b l , a re, ditlhare t aka di phuthullwa ka sel . Ka sel  sewe ke tla beg  badimo gore dikg n  go fouisa molwets . Ka baka la gore o wa babjet wa o tla leka ka maatla go t ama o it a dik l t .

Ditaba t e, ke di ripeget t e bjalo ka ge mola  o dum la go nwala f la 200, ka tla leka go din wala ge lebama le kaba g na.

END S 851.